

СЊЕЖНЕ НЕВОЉЕ БАЊАЛУЧАНА СЕ НАСТАВЉАЈУ

# Договор опас-

БАЊАЛУКА, уторак, 22. јануара 1985.  
Број 4306 Година XLII Цијена 20 динара

МЛАС

# нији од леда

• Док траје договарање између „Чистоће“ и СИЗ-а комуналних дјелатности; грађани, нарочито пјешаци, плаћају цех једва ходајући неочишћеним градом

# ГЛАС

ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ СВЕЗА РАДНОГ НАРОДА

ИЗЛАЗИ СВАКОГ ДАНА ОСИМ НЕДЈЕЉЕ

БАЊАЛУКА, 21. јануара — Већ петнаестак дана снијег није падао над Бањалуком, а грађани који се упуте у центар ризикују да се кући врате — попомљени. Права је умјетност да на примјер, Улицом Веселина Маслеше безбједно зађу у трговине, или по најосновније животне намирнице.

Неочишћени прилази трговинама, тротоари, аутобуска стајалишта, добрим дијелом могу бити замјерка трговцима, али и радницима „Чистоће“. Ником и не пада на памет да тврди да са двадесет машина, којима располаже организација за комуналну дјелатност може да уклопи сав снијег са урбаних површина града, али да је у овом тренутку немогуће нормално ходати по граду, велики дио одговорности сноси и „Чистоћа“.

У „Чистоћи“ кажу да од прије мјесец дана, када је формиран СИЗ за комуналне послове, имају проблеме с плаћањем услуга и да за други налет снијега од прије двије недјеље нису добили сагласност да сва расположива механизација ради у три смјене. Тако је, по њиховим тврдњама, дошло до још већег лијељења снијега, утабавања у ледену површину, која је ових дана с посипањем соли донијела тешкоће у снабдијевању, али и нормалном ходању, па је пјешацима најсигурније ходати по коповозним тракама. Али, није и најбезбједније.

У Заводу за изградњу, који обавља одскора послове надзорног органа, кажу да тврде „Чистоће“ нису тачне и да ником и не пада на памет да забрани чишћење града.

Два радника стално надзиру планом утврђен посао који обавља „Чистоћа“. Ове зиме, СИЗ за комуналне послове плаћа услуге комуналцима али за резултате. Има улица, истичу у Заводу за изградњу, као на примјер, Бориса Кидрича, у којима поред свакодневних упозорења надзорних органа грн није прошао. У „Чистоћи“ објашњавају да се сви тротоари не могу чистити малим тракторима са ралицама.

Међутим, ово договарање не би смјело бити препрека за чистији град. Овако испада, да поред издвајања од 0,8 одсто за ову дјелатност, сњежне невоље нису ни „Чистоћине“, ни СИЗ-ове, већ искључиво — грађана.

Д. К.  
Снимио: Р. ОСТОЈИЋ



Не могу грађани очекивати да им комуналци очисте све до кућног прага, али ни преузети бригу за чистоћу цијелог града: јуче у центру Бањалуке



У СУСРЕТ ПЕТОЈ КЊИЖЕВНОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ „БРАТИМЉЕЊЕ ПЈЕСМЕ И РИЈЕКЕ“

## ПОЕТСКА, ХУМАНА РИЈЕЧ

• Расписивање Југословенског конкурса за револуционарну поему — тежња да се афирмишу опште људске вриједности, патриотска и хумана стремљена • Конкурс је отворен до 15. марта, а награђене и откупљене поеме биће познате средином априла

СТРАНА 4.

У ЖИВИНИЦАМА КРАЈ СКЕНДЕР-ВАКУФА

## ПОСЛИЈЕ ПРЕПИРКЕ ПУЦАЊ У ГЛАВУ

СТРАНА 3.

НЕУСПЈЕХ ПРЕГОВОРА О КИПРУ

## ПОНОВО НЕИЗВЈЕСНОСТ

• Преговарачи с Кипра вратили се празних руку, а рјешење кипарског проблема поново се чини далеким и неизвјесним

УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ, 21. јануара (Танјуг) — У сједишту Уједињених нација у Њујорку су — без успјеха — завршени преговори о Кипру.

Мада је генерални секретар Перес де Куелар, под чијим су покровитељством преговори одржавани, изјавио како „никада раније јаз између двије стране није био ужи“ чињеница је да он ни овога пута није премошћен.

Вођа турске заједнице на острву оцијенио је чак преговоре као „лотпуни фијаско“, мада кипарски предсједник и вођа делегације кипарских Грка Кипријану сматра да је од непосредног сусрета било и неке користи ни он није могао да се похвали одређеним резултатима.

Према Денкташовом тумачењу кипарски Грци су одбили да потпишу споразум који је у ранијим посредним разговорима договорен. Кипријану, напротив, истиче да је у Њујорк дошао ради преговора а не ради потписивања „Три дана само ради потписа било би“, нагласио је он, „ипак превише“.

Без обзира на настојања да се умањи утисак неуспјеха чињеница је да је одласком преговарача празних руку створена нова политичка ситуација која рјешење кипарског проблема поново чини далеким и неизвјесним.

ДАНАС

„ГЛАС“  
У „ГЛАСУ“

ИНФОРМАТИВНИ  
ПРИЛОГ У КОМЕ  
ОБЈАВЉУЈЕМО:

ИЗВЈЕШТАЈ О  
ОСТВАРИВАЊУ  
ПРОГРАМСКЕ  
КОНЦЕПЦИЈЕ  
ЛИСТА  
„ГЛАС“ У  
1984. ГОДИНИ

xxx

ПРИЈЕДЛОГ  
ПРОГРАМСКЕ  
КОНЦЕПЦИЈЕ  
ЛИСТА „ГЛАС“  
ЗА 1985. ГОДИНУ

KAKO DO NOVIH RADNIH MJESTA

## Zajmom ili samodoprinosom

Prema posljednjim podacima 17,7 posto stanovništva u Bosni i Hercegovini bavi se poljoprivrednom proizvodnjom, i taj podatak treba da brine jer je 1952. godine procenat seoskog stanovništva iznosio 60. U rasponu između ovih brojki krije se svakako i dio odgovora na pitanje odakle nam toliko nezaposlenih, jer republička evidencija bilježi brojka od 232.000 lica kojima je potreban posao. Imigracioni talas, međutim, nije jedini uzrok tolikom broju nezaposlenih, ali ako je igdje pitanje posljedica bitnije (i hitnije) od uzroka, onda je to svakako ovdje slučaj.

Nije stoga nimalo čudno što se problemu nezaposlenih posvećuje velika pažnja, na svim nivoima društvene organizovanosti, pa se tako, osim neosporne odgovornosti zaposlenih, sve više govori o mogućnostima obezbjeđivanja dodatnih sredstava radnih ljudi i građana, pomoći kojih bi se moglo doći do ovih radnih mjesta. Samodoprinos ili narodni zajam, to je sad, tekuća dilema svakodnevnog života, o kojoj se razmišlja u svim komunama, a brojke koje sve predviđaju o tome kažu da bi se na prvi način moglo obezbjeđiti oko 50 milijardi novih dinara, a na drugi oko 38 milijardi. To pak znači da bi se moglo otvoriti između 8 i 11 hiljada novih radnih mjesta. Kada se to uporedi sa brojem onih koji čekaju posao, ne dobije se mnogo vesela slika, kap u moru, kažu mnogi. Pa ipak, iz perspektive ljudi koji pune spiskove zajednica za zapošljavanje ta bi kap po svemu ličila, ako već ne na okean, a ono bar na rijeku mogućeg spasa od sve veće oskudice. Lako je stoga pretpostaviti da bi svako od društvenih opredjeljenja, bilo bez teškoća prihvaćeno, naročito ako se prethodno načine dobri i precizni programi: iz prakse je već poznato da se radni ljudi odlučuju na odricanja ako tačno znaju kada i zašto njihov dinar ide.

Programi, međutim, nisu jedina stvar koju treba načiniti da bi sva pitanja bila

riješena, jer svaka od mogućih solucija nameće brojna razmišljanja. A jedan od važnih pravaca razmišljanja bio bi ovaj: treba li sredstva realizovati na republičkom ili pak opštinskom nivou. Ako sredstva ostanu na opštinskom nivou, bilo bi to čisto zatvaranje: onaj ko dobro stoji stajao bi još bolje, i obratno. To kažu jedni, drugi međutim misle da bi objedinjena sredstva ipak, lako mogla ostaviti neke komune bez onoliko radnih mjesta koliko bi ih bilo da su sredstva ostala na opštinskom nivou, pa se zato zalažu za objedinjavanje sredstava - ali, dogovorom između opština i u slučajevima gdje je to moguće.

Dok se na ovom nivou razmišljanja još iscrpljuju argumenti, postoje i oni koji upozoravaju da sredstva zajma ili samodoprinosu još uvijek neće riješiti mnogo. Ona se dakle, moraju vezati sa bankarskim sredstvima, a u uslovima visokih (ili tačnije: skoro realnih!) kamata, to nije bez opasnosti. Niko naime ne želio da, kamate pojedju znatne dijelove samodoprinosu! U vezi s tim, mnogi spominju i nedostatak dugoročnih planova, što je veliki problem u mnogim kolektivima: mnogi usljed toga i ne žele da uzmu bilo kakva sredstva jer - ne znaju gdje i kako da ih utroše! A to sve, naravno utiče na brzinu investicija i otvara prostore djelovanju kamata.

Kako, dakle, do novih radnih mjesta? Očigledno, ne naglo i preko noći: mnogo je ozbiljnih pitanja koja valja prethodno na najbolji način riješiti, a u svemu tome valjalo bi podrobno se konsultovati s udruženim radom. Problem je očigledno takav da naglašava objektivne potrebe za radnim mjestima, ali s druge strane niko ne bi mogao da zanemari uslove u kojima bi te potrebe valjalo zadovoljiti. Uslove privredne, ali i životne, obilježen opadanjem standarda. Mišljenje široke baze bilo bi u tom pogledu od najveće koristi.

D. SOČANSKI

REKLI SU...

## Izazov za industriju

Ne zaboraviti da je oko 55 posto cjelokupne jugoslovenske industrije ovisno od poljoprivrede ili radi za poljoprivrednu proizvodnju. Intenzifikacijom poljoprivrede otvaraju se neslućene mogućnosti proizvodnje ogromnog broja sredstava rada i promaterijala, što svakako traži veliki broj novih radnih mjesta, od bazine hemije preko mašingradnje i izgradnje ekonomskih objekata do proizvodnje raznovrsnih sredstava internog i eksternog transporta.

Naše opredjeljenje i koncept budućeg zapošljavanja vidimo isključivo na zemlji i u selu, koristeći raspoložive resurse u tim prostorima.

Kroz sve ove vidove „UPI“ planira da u ovoj godini zaposlenost poveća za 3 posto, a to iznosi oko hiljadu novozaposlenih radnika u radnom odnosu, a mnogo više će se zaposliti u društveno organizovanoj proizvodnji na selu.

Moramo konstatovati da su u gotovo svim seoskim sredinama Republike izgrađeni brojni infrastrukturni objekti i na taj način se smanjile razlike u uslovima življenja sela i grada, a time stvorile pretpostavke da broj školovanih mladih ljudi zadržimo u ovim prostorima i aktiviramo sve resurse i ujedno povećamo dohodak i smanjimo migraciona kretanja koja su u proteklom periodu bila enormno visoka i donosila cjelokupnom društvu evidentne probleme.

Mi razvoj male privrede gledamo kroz disperziju nekih manjih industrijskih kapaciteta u sirovinska područja kako bismo na licu mjesta izvršili primarnu preradu sirovine, oslobodili je balastnih masa i tek onda u većim industrijskim kapacitetima izvršili definitivnu finalizaciju i kondicioniranje za potrebe domaćeg i svjetskog tržišta, kao i kroz uvodenje novih proizvoda i povećanjem proizvodnje u okviru seoskih domaćinstava.

(Rizo SELMANAGIĆ, predsjednik Poslovnog odbora SOUTR-a UPI)

IZGRADNJA I RASPODJELA STANOVA

## Povrijeđeno pravo

● Za godinu dana upućeno je više od 22.000 zahtjeva za zaštitu samoupravnih prava iz stambene oblasti na adresu društvenih pravobranilaca samoupravljanja i sudova udruženog rada u Bosni i Hercegovini ● Mnogi su se žalili Savezu sindikata, Centralnom komitetu Saveza komunista

Rješavanje stambenih potreba radnih ljudi i građana i izgrađivanje društveno-ekonomskih i samoupravnih odnosa u stambenoj oblasti spada, svakako, među najvažnija pitanja razvoja našeg društva. Shodno tome utvrđena je obaveza organizacija udruženog rada, kao i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, da na načelima uzajamnosti i solidarnosti preduzimaju mjere i stvaraju mogućnosti da svaki naš građanin ostvari svoju potrebu za stanom, kao bitnim činiocem socijalne sigurnosti.

Tako stoji u Ustavu, u svim dokumentima našeg razvoja.

Kako, međutim, stvari stoje u praksi, da li poštujemo ono za što smo se opredjelili?

Ako je suditi po podacima koji se odnose na žalbe, zahtjeve, primjedbe i urgencije upućene mnogobrojnim institucijama, od društvenog pravobranilaca do sudova udruženog rada i Saveza sindikata i Centralnog komiteta Saveza komunista naše Republike, onda bi odgovor bio negativan.

Za godinu dana, prema podacima društvenog pravobranilaca samoupravljanja BiH, upućeno je opštinskim pravobranilcima čak 7000 zahtjeva za zaštitu samoupravnih prava iz stambene oblasti. Ali, to nije sve: organima i organizacijama Saveza sindikata obratilo se 10.544, sudovima udruženog rada 3913 i Centralnom komitetu Saveza komunista Bosne i Hercegovine, još 1144 radnika. Kada je riječ o sudovima udruženog rada, najviše sporova pokrenuto je u vezi sa raspodjelom stanova i nenamjenskim korištenjem kredita za stambenu izgradnju.

Očigledno, nešto škripi u stambenoj oblasti, kada se tako veliki broj građana obraća nadležnim organima i političkim forumima.

Kašnjenje u organizovanju SIZ—ova na principima ustava i zakona, usporeniji razvoj delegatskog sistema, nedosljednost u primjeni propisa i nedovoljan uticaj radnih ljudi

doveli su upravo do ovoga o čemu je ovdje riječ.

D. MOMČILOVIĆ

ISKUSTVO DRUGIH

## Putari — sezonci

Dosta je puteva u Bosanskoj krajini, koji, vijugajući ivicama planina i kroz šume, uvijek u sebi kriju opasnost. Malo ko zna šta donose uveče, a šta nude ujutro. Hvalajući se ukoštac sa prirodom, čovjek sve češće odnosi pobjedu, pogotovo ako na vrijeme interveniše, ukoliko ne čeka nešto što se ne može i ne smije čekati.

U tim bitkama, prvu borbeni liniju čine putari. A čudi prirode najbolje, poznaju oni koji žive u tim neutralnim mjestima, tamo gdje hir prirode pravi čudesna podižući katkad snježne barijere visoke poput kuća. To su oni gosti što u ove zimske dane imaju manje posla, nego s proljeća, u ljeto ili u jesen.

Zar oni ne bi mogli biti od velike koristi ako bi bili angazovani

kao -sezonski putari? Njihovo bi se znalo: vodili bi brigu o putevima o kritičnim tačkama, gdje vijavica stvara nanose i gdje se led najčešće javlja.

Putar - sezonski radnik, nije novina. To je, u nekim drugim sredinama, već odomaćena praksa. Oni se za rad angažuju od, recimo, početka decembra, do kraja marta. Njihov dom postaje pribežište putnika koja nevolja zatekne tu se lageruju, dobijaju obavještenja.

Oni su danonoćni dožurni, ukraj puta, na okukama tamo gdje je najopasnije i najkritičnije.

Ono što bi zaradili, vršeći jednu višestruko korisnu dužnost, poboljšalo bi njihov porodični budžet, a puteva u tim krajevima učinilo bi manje opasnim bolje prohodnim.

L. PAPIĆ

PRENOSIMO

VJESNIK

## Seoba novca

Od svih obustava rada nema zanimljivije nego kada se na takav čin odluči - kompjutor. Tako nešto u subotu prijepodne dogodilo se u sistemu jedne važne bankarske kuće s razgranatom mrežom malih poslovnih jedinica s kojima se ta kuća probila i u prekosavski Zagreb, u „spavaonicu“ velikoga grada: nimalo slučajno, jer gdje je spavaonica, tu mora da je i slamarica, a tada nije više daleko ono što banku posebno zanima. Sve je bilo na okupu - ljudi, njihov novac, banka - ali je posao ipak zastao. Zanimatio se kompjutor. Krotko i poslušno čudo, jednostavno nije htjelo primati naredbe. Na svaki poziv kompjutor je nečujno odgovarao da je preopterećen.

Zaista, tako je i bilo. Kompjutor se odlučio na obustavu rada zbog tehničkog multiretriranja, dakle ni zbog kakvog uobičajenog razloga - zarada, nerazvijeni samoupravni odnosi, nedovoljna informiranost - nego baš zbog lavine poslova koja se na njega sručila. Ako je tako bilo i u drugim poslovnim jedinicama širom zemlje kao toga prijepodneva u prekosavlju, nije čudno da se tehnika pobunila. Osim ponekog štediše i sitnog „žiriše“

s transakcijom od nekoliko tisuća dinara, pred šalterima su bili ljudi pretežno s poviše štednih knjižica. Nagruo narod da upiše kamate, ali i da novac s više knjižica prebaci na novu, u pravilu na onu s tromjesečnom vezanom štednjom. Bilo je tamo i „čarapiranog“ novca koji je donijet u torbama na odsluženje tromjesečnog štednog roka. Iz jedne torbe preselio je na štednu knjižicu cijeli milijun dinara. Cijeli taj štednokamatni košmar, kompjutor nije mogao podnijeti i zato je uzio tehnički „tajm-aur“

Neobičajena kompjutorska epizoda samo potvrđuje značajnu činjenicu - da novac seli na tzv. vezanu štednju, čak i onaj za koji se nije moglo ni pomisliti da bi izašao iz skrivite sigurnosti starih ormara i jogi-slamarica. Vezani novac je kontrolirani novac, suzdržan pred ponudom robe, pogotovu pred ponudom skupe robe. Virtuozni poskupljenja, urazumite se!

Ako se protuinflacioni manevar po dinarskom krilu može smatrati uspješnim, takva ocjena zacijelo ne vrijedi za manevar po deviznom krilu. Taj oblik štednje kopni. Naročito je nepovoljno što jenjavaju devizne doznake iz inozemstva i što dio ovdšnjih deviznih ušteđevina seli u inozemstvo.

Strani krediti, naročito reprogramirani dugovi, osjetno su skuplji od cijene koju treba platiti na deviznu štednju. Osim toga, kamati na štednju u pravilu ostaju ovdje. Kamati na kredite čisti su odljev koji je u 1984. godini dosegao vrijednost 5,4 posto društvenog proizvoda. Prema nekim računima Jugoslavija treba da plati inozemstvu do 1990. godine samo u kamatima 13,3 milijarde dolara.

Kad bi manevar po deviznom bio upola uspješan kao manevar po dinarskom krilu!

F. KISELJAK



Rajko PUSIĆ

GLAS - List Socijalističkog saveza radnog naroda

Opštine osnivači: Banjaluka, Bosanska Gradiska, Čelinač, Kotor Varoš, Laktaši, Prnjavor, Skender-Vakuf i Srbac.

Izdaje i štampa NIGRO „Glas“ Banjaluka, Ulica AVNOJ-a 93.

Predsjednik Poslovnog odbora NIGRO „Glas“ Edhem Čizmić.

Uređuje redakcijski kolegij: Mirko Kisjan (banjalučka hronika), Emin Krkić (popodnevni rad) Tomo Marčić, (sport) Miloš Milinović (Bosanska krajina), Miro Mladenović (grafička redakcija), Slobodan Piragić, (DESK), Nađa Puvačić (kultura), Nebojša Radmanović (direktor i odgovorni urednik), Fadil Smajić (hronika), Dragiša Spremo (Nedjeljni „Glas“) i Novinski savjet lista „Glas“: Ivan Andričić, Nusreta Bočić (predsjednik), Edhem Čizmić, Milenko Čerketa, Jovo Kerkez, Radojka Kuzmanović, Predrag Lazarević, Oto Marušić, Islam Mehdić, Branko Pivašević, Nebojša Radmanović, Grozda Regodić, Nenad Trifunović, Franjo Vardić.

Direktor i odgovorni urednik Nebojša Radmanović

SRBAC DVA DANA  
BEZ VODE

# CISTERNE GASE ŽEĐ

● Radnici OOUR-a „Sava“ iz Bosanske Gradiške rade na osposobljavanju vodovoda ali se još ne zna kad će grad dobiti vodu ● Sa posla odsutno 1.500 radnika, što je više od polovine ukupno zaposlenih u komuni

SRBAC, 21. januara — Od nedjelje, 20. januara, u jedan sat ujutro, Srbac i nekoliko stotina seoskih domaćinstava priključeni na gradski vodovod su bez vode. Već dva dana stanovništvo najnužnije potrebe s vodom podmiruje iz cisterni dobrovoljnog vatrogasnog društva i bunareva. Zbog nedostatka vode danas ne rade oba OOUR-a, „Triko“ i Klauonica peradi i pogon „Stiropora“ u fabrici ambalaže. Sa posla odsutuje oko 1.500 radnika, što je više od polovine ukupno zaposlenih u privredi ove komune.

Prestanak rada vodovoda uslijedio je poslije, po svemu sudeći, ozbiljnog kvara na glavnom vodu gradskog vodovoda u Povelicu. Opštinski štab civilne zaštite, koji je u mobilnom stanju, odmah je angažovao komunalnu radnu organizaciju „Rad“ radi otklanjanja kvara. Međutim, pokazalo se da je glavni vod još pod garancijom, pa prema tome i u nadležnosti OOUR-a vodoprivrede „Sava“ iz Bosanske Gradiške.

— Odmah smo pozvali rukovodioce „Save“ i zahtijevali da se

kvar što prije otkloni. Njihovi radnici i stručnjaci stigli su već oko 7 sati, međutim, pokazalo se da mehanizacija kojom raspolažu nije u stanju da riješi problem. Trebalo je, kako su sugerisali stručnjaci srbačke komunalne organizacije „Rad“, na poslovanje otkopavanja glavnog voda upotrijebiti gusjeničar, čime su se složili i stručnjaci „Save“, kaže Radovan Kragulj načelnik Opštinskog štaba civilne zaštite Srbaca.

Kako je vrijeme odmicalo, a gusjeničar se nije pojavljivao, Opštinski štab CZ Srbac kontaktirao je sa Opštinskim štabom CZ Bosanska Gradiška sa molbom za intervenciju. Međutim, gusjeničar i radnici „Save“ pojavili su se tek danas, 21. januara u 10 sati. Nezvanično saznajemo da radnicima „Save“ treba dosta truda i vremena da osposobe teški transporter kojim bi gusjeničar bio prebačen do mjesta gdje je nastao kvar. Dok ovo javljamo posao na otklanjanju kvara uveliko traje. Međutim, za sada niko pouzdano ne može reći kad će grad dobiti vodu. Radnici „Save“ opremljeni su svim potrebnim sredstvima i za noćni rad i radiće sve dok vodovod ne bude osposobljen.

Srbac je juče punih osam sati bio i bez grijanja. Kvar na toplovođu je otklonjen, a kako toplana ne dobija vodu iz vodovoda, u kotlove se svaka dva sata cisternama doprema 8,5 hiljada litara vode.

Z. ŠARIĆ

UDRUŽENJE TEKSTILNE I KOŽARSKO-PRERAĐIVAČKE  
INDUSTRIJE OPK BANJALUKA

## REZULTATI ZA POHVALU

● Poslovni rezultati postignuti u 1984. godini nisu zabilježeni u posljednjih 10 godina

BANJALUKA, 21. januara — Izvršni odbor Skupštine udruženja tekstilne i kožarsko-prerađivačke industrije Osnovne privredne komore Banjaluka razmatrao je informaciju o dogovorenim aktivnostima na poslovima donošenja i usaglašavanja planova razvoja za period 1986-1990. godine. Naglašeno je da se što prije u organizacijama udruženog rada izrade konkretni prijedlozi privrednog razvoja.

Prošla godina za članice ovog udruženja bila je izuzetno uspješna, a takvi pozitivni

poslovni rezultati nisu zabilježeni u posljednjih deset godina. Tako je proizvodnja prediva i tkanina povećana za 48 odsto, obuća za 22 odsto dok je izvoz u tekstilnoj industriji povećan za 200 odsto. U SOUR-u „Krajišnik“ sada je u toku 11 investicionih zahvata, a samo Tvornica obuće „Bosna“ trebalo bi za dvije godine da udvostruči proizvodnju finalnih proizvoda.

Razmatran je i izvještaj o radu Udruženja tekstilne i kožarsko-prerađivačke industrije u 1984. godini uz konstataciju da je ono doprinijelo predlaganju savremenih odnosa organizacije, dohodovne povezanosti i raspodjele zajednički ostvarenog dohotka članica.

D. C. B.

OBODNIK KOD KOTOR-VAROŠA

## Zaveden samodoprinos

● Iz sredstava samodoprinosu izgradio se poslovni objekat u kome će se smjestiti ambulanta, pošta i mala privreda

KOTOR-VAROŠ, 21. januara — Nakon uspješno provedenih priprema stanovnici mjesne zajednice Obodnik juče su se izjasnili za zavođenje mjesnog samodoprinosu. Za novi samodoprinos izjasnilo se više od 82 odsto birača iz Obodnika, Orahove i Donjih Boraka. U narednih pet godina poljoprivrednici će izdvajati tri odsto na prihod iz poljoprivrede, a zaposleni i penzioneri dva odsto na primanja. Ukupno će se tako obezbijediti oko 20 miliona dinara.

Sredstva samodoprinosu će se utrošiti za izgradnju poslovnog objekta u mjesnom centru u kojem će biti smještena ambulanta, pošta i prostor za malu privredu. Oko 20 odsto sredstava će se usmjeriti za uređenje puteva u naseljima. Osim sredstava samodoprinosu organizovaće se i razne akcije na izgradnji navedenih objekata.

D. K.

PREDSJEDNIŠTVO OPŠTINSKE  
KONFERENCIJE SSRN  
ČELINAC O ZAPOSŁJAVANJU

## PODRŠKA NARODNOM ZAJMU

● U Čelincu posao trenutno čeka 950 radnika

ČELINAC, 21. januara — I u ovoj opštini pitanje zapošljavanja je česta tema rasprave. To je razumljivo, jer je kod ovdašnje Zajednice zapošljavanja registrovano oko 950 radnika koji čekaju na posao. O tome je raspravljano i na prošloj sjednici Predsjedništva Opštinske konferencije SSRN Čelinc. Šta o tome kaže Irfan Tetarić, predsjednik Opštinske konferencije SSRN?

— Iako radni ljudi i građani naše komune uplaćuju dva samodoprinosu — opštinski i lokalni iz kojih se izdvaja veći dio sredstava za zapošljavanje, voljni su da prihvate inicijativu — uplaćivanju i narodnog zajma za zapošljavanje mladih u Bosni i Hercegovini. Ova značajna akcija prihvaćena je i na prošloj sjednici Predsjedništva Opštinske konferencije SSRN Čelinc, s tim što je data sugestija da se utvrde obaveze vraćanja sredstava narodnog zajma, odnosno ko će vraćati da li republika, ili udruženi rad, uz koju kamatu, rok vraćanja od pet, ili više godina, kao i uslovi korištenja sredstava narodnog zajma.

Ukoliko bi, a najvjerovatnije da će radni ljudi i građani Bosne i Hercegovine prihvatiti ovu značajnu akciju, prikupilo bi se 38 milijardi dinara, čime bi se stvorile mogućnosti za otvaranje oko 8.000 novih radnih mjesta. Na taj način bi se donekle ublažili problemi zapošljavanja omladine i mladih stručnih kadrova u Bosni i Hercegovini, kaže predsjednik Tetarić.

Na sjednici Predsjedništva Opštinske konferencije SSRN Čelinc ukazano je i na činjenicu da se veći dio sredstava narodnog zajma usmjeri za otvaranje novih radnih mjesta u postojećim privrednim kapacitetima, jer je poznato da se u većini slučajeva oni koriste sa svega 60 odsto.

S. M.

U ŽIVINICAMA KRAJ  
SKENDER-VAKUFA

## Poslije prepirke pucanj u glavu

SKENDER-VAKUF, 21. januara — Milan (Mirka) Popović iz Živinic pucajući iz pištolja teško je ranio Čedu (Milijana) Markovića iz Skender-Vakufa. Do obračuna je došlo u Živinicama kada je poslije prepirke i guranja Popović izvadilo pištolj za koji nije imao dozvolu i pucao Markovića u glavu. Život Čede Markovića je van opasnosti. Istraga je u toku.

Z. K.

U VRBASU KOD SRPCA

## Pronađeno tijelo utopljenice

SRBAC, 21. januara — U Opštinskom sekretarijatu za unutrašnje poslove Srbac danas smo obavješteni da su lovci na divlje patke juče u Vrbasu kod Starog Marilca pronašli tijelo nepoznate žene. Leš je prevezen u srbački Dom zdravlja i danas će, kako se očekuje, sudska medicinska komisija izvršiti obdukciju i pokušati da utvrdi identitet. Radi se o ženi staroj oko 30 godina koja je na jednoj nozi imala čizmu braon boje, a na gornjem dijelu crvenu majicu sa oznakom „Triko“ Šipovo. Na ruci utopljenice pronađeni su burma i prsten.

Z. S.

ČELINAC: U FABRICI SVILE

## Nastavljena proizvodnja

ČELINAC, 21. januara — Zahvaljujući razumijevanju rudara iz Zenice, „Ugljevika“ iz Banovića obezbjeđuju se minimalne količine uglja za rad toplane u Čelincu. Time su ublaženi problemi grijanja stanova i prostorija u ustanovama i radnim zajednicama. Nakon 15

dana danas je nastavljena i proizvodnja u Fabrici svilenih tkanina i sječa šume na radištim OOUR-a „Šumarstvo“ Čelinc.

Poslije niskih temperatura i snježnih padavina stanje se normalizovalo. U svim organizacijama udruženog rada,

S. M.

## BOSANSKA GRADIŠKA: INDUSTRIJA TRIKOTAŽE I KONFEKCIJE „TRIKO“ NADMAŠEN PLAN IZVOZA

● Inostranom kupcu prodato 52 odsto više robe nego što je bilo planirano

BOSANSKA GRADIŠKA, 21. januara — Umjesto planiranih milijardu i 256 miliona dinara ukupni izvoz industrije trikotaže i konfekcije „Triko“ bio je u 1984. godini veći od milijardu i 924 miliona, što je 52 odsto više od plana. Od toga je na konvertibilno tržište izvezeno robe u vrijednosti od milijardu i 46 miliona dinara, a preostalo je realizovao na klirinškom tržištu. Svi OOUR-i izuzev Tvornice dječije trikotaže iz Šipova, koja je plan prošlogodišnjeg izvoza ostvarila sa 88 odsto, prebacile su planove plasmana robe na inostrano tržište. Tako je OOUR Tvornica trikotaže izvešla proizvoda u vrijednosti od 736 miliona i 700 hiljada dinara odnosno 86 odsto više od plana, Tvornica sportske odjeće iz Orahove 389 miliona i 925 hiljada, ili 22 odsto više od planiranog izvoza, te Tvornica pamučnog rublja iz SrPCA 612 miliona i 166 hiljada dinara koja je time ostvarila prebačaj u odnosu na plan od 84 odsto. OOUR Tvornica žeršejskih štofova u protekloj godini nije planirala izvoz svojih proizvoda, ali je ipak zarađeno milion i 318 hiljada dinara izvozom na konvertibilno tržište.

D. P.

## BOSANSKA KRUPA DVIJE NOVE TVORNICE

BOSANSKA KRUPA, 21. januara — Ranije započeta izgradnja tvornica u mjesnim zajednicama Bužim i Jasenica iz programa „Šipad-Una“ iz Bosanske Krupe uskoro će biti okončana, a pogoni pušteni u proizvodnju.

Tako će početi proizvodnju Tvornica za radu plastikom presvučenih proizvoda od drveta u Jasenici. Posao je u početku osiguran za 50 radnika.

Tokom ove godine počće proizvodnju i Tvornica masivnog namještaja u Bužimu, što će za ovaj kraj biti značajan podsticaj.

B. VASILJEVIĆ

U TVORNICI KONFEKCIJE „PIONIR“ IZ PRNJAVORA

## Sredstva odlažu početak

PRNJAVOR, 21. januara. — Polarne hladnoće koje su vladale proteklih dana natjerale su zaposlene u Tvornici konfekcije „Pionir“ da pređu u nove proizvodne hale, iako još nisu ustvoreni svi uslovi za početak proizvodnje. Dio opreme je stigao i montiran je, a kako centralno grijanje funkcioniše, radnici su jednostavno prešli ovdje iz starih i hladnih pr-

oizvodnih prostorija. U toku narednih mjesec dana trebalo bi da stigne preostali uplaćeni dio opreme kada će početi raditi i noviradnici koji su proteklih mjeseci prekalifikovani i osposobljeni za rad u pogonima. Međutim, preostaje da se riješi i problem obrtnih sredstava. Kolektiv nema vlastitih sredstava, pa nema čime nabavljati ni repro-

materijal za novu veću proizvodnju. Da bi se bar krenulo, ovdje su izračunali da bi trebalo obezbijediti najmanje 160.000.000 dinara. Već duže vremena vodi se intenzivna aktivnost na obezbjeđenju ovih sredstava kako bi konačno i zvanično mogla početi proizvodnja u ovoj modernoj tvornici.

M. M.

PROIZVODNJA LANACA U PRNJAVORSKOJ „METALKI“

# UMJEREN IZVOZ


● Zasićeno svjetsko tržište upozorilo je kolektiv da se bavi omjerenijom proizvodnjom lanaca ● Lani je isporučeno samo 1.400 tona lanaca, što čini polovinu proizvodnje iz te godine ● Kolektiv se drži računice da je bolje manje proizvoditi nego gomilati robu na zalihama

Protokih desetak godina Tvornica lanaca i građevinskih armatura „Metalke“ izvozila je u prosjeku 70 odsto godišnje proizvodnje lanaca na svjetsko tržište. Izuzev južnoameričkog lanca ovog proizvođača stigli su na sve ostale kontinente. Ali, nepredvidivost kretanja na svjetskom tržištu, bar kada je u pitanju ovaj proizvod, ugrozili su prošle godine ovu dugogodišnju tradiciju. Uz sve rapore prošle godine izvezeno je „svega“ 1.400 tona lanaca, što predstavlja polovinu proizvodnje.

Nemogućnost ugovaranja svih planiranih količina lanaca za izvoz natjerala nas je i da smanjimo proizvodnju što je samo uvećalo probleme. Domaće tržište, na kome je potražnja za lancima takođe bila opadala, nije moglo prihvatiti dodatnu količinu pa smo se odlučili na manju proizvodnju pošto smo došli do računice da je i to bolje nego da gomilamo lance pošto je to u uslovima izrazito visokih kamata ekonomski potpuno neisplativo — kaže vd direktor „Metalke“ Anđelko Jugović.

Ovaj prnjavorski kolektiv koji posluje u sastavu „RMK Zenice“, na inostrano tržište plasira lance putem „Progrsa“ Beograd i „Feroelektra“ Sarajeva, a u sve poslove uključen je i „RMK-Promet Vrlji“ razgranata mreža predstavništava, posebno „Progresova“ uspjela je prošle godine ugovoriti najveće količine lanaca i istočnoevropskim zemljama, a samo manje u zapadnoevropske i azijske zemlje. Tu i leže osnovni uzroci neispunjenja planiranog izvoza 2.000 tona lanaca. Recesija na Zapadu odrazila se i na ovom polju, ali su se u Evropi

pojavi i proizvođači sa Dalekog istoka koji lance prodaju po za nase uslove, neshvatljivo niskim cijenama.



Sve manja potražnja na domaćem i stranom tržištu: iz pogona „Metalke“

Iako su prošlogodišnjim izvozom 1.400 tona lanaca ostvarili devizni prihod od 202.000.000 dinara u ovom kolektivu se ne mire sa smanjenjem izvoza. Stoga su i za ovu godinu planirali plasirati 2.000 tona lanaca na inostrano tržište.

Još krajem prošle godine povedena je široka aktivnost u kolektivu i „RMK Prometu“ da se planirana količina i ugovori kako i ove godine ne bi došli u situaciju da smanjujemo proizvodnju jer još nema pouzdanih znakova oživljavanja

traženje robe na domaćem tržištu. U zapadnim zemljama ugovori se obično sklapaju u naredna dva mjeseca i vjerujemo da ćemo ove godine uspjeti ispuniti plan — kaže Dejan Orlić, rukovodilac komercijalne službe.

Za uspješniji nastup na inostranom tržištu potrebno je obezbijediti niz elemenata, prvenstveno pri-

hvatljivu cijenu, kvalitetnu robu, dizajn i rokove isporuke. Kako je u „Metalci“ oprema već u takvoj fazi da se to osjeti i na kvaliteti proizvoda za ovu godinu planirano su i investicione aktivnosti kojima će se određeni problemi riješiti. Renome na svjetskom tržištu se teško stiče, ali se može izgubiti, samo jednom pošaljkom nekvalitetnog proizvoda. Tu ovdje dobro znaju pa se proizvodnji za izvoz priklanjaju posebno pažljivo.

M. MARINKOVIĆ

ZAPOSŁJAVANJE

# SINDIKAT NEPOSREDNO

● Komuna Sanski Most, iako je nerazvijena, sa okoli hiljade nezaposlenih, mora da ima mjesta bar za visokostručne kadrove, neophodne svakom OOUR-u, kažu u Opštinskom vijeću Saveza sindikata

Zanimljiv su sastanak ovih dana imali u Sanskom Mostu predstavnici, tačnije direktori, većine sanskih OOUR-a, članovi Predsjedništva Opštinskog vijeća Saveza sindikata i ostalih društveno-političkih organizacija komune. Na prijedlog opštinskog sindikalnog rukovodstva, razgovaralo se o mogućnostima zapošljavanja mladih s diplomom fakulteta ili viših škola, kojih je na evidenciji sanskog OSIZ-a osamdeset i šest.

Nedvojbeno je da ovakomuna, bez obzira što je nerazvijena i u kojoj na posao čeka više od tri hiljade lica, ima mjesta bar za visokostručne kadrove neophodne potrebne svakom OOUR-u, kaže Teufik HASIĆ, predsjednik OVSS. Iako višeradnih kolektiva čak i „probacuje“ svoje obaveze o zapošljavanju pripravnika, pokazalo se da se već sada može zaposliti pedesetak-dvadeset mladih i djevojača. Dakako, moglo bi i više, ali je struktura nezaposlenih takva da ih je među 28 s fakultetskom diplomom i 58 sa završenom višom školom, najviše ekonomista, pravnika, nastavnika, a manje inženjera mašinstva, agronoma i drugih, koji su privredni kakva je u ovoj komuni više potrebni. Tako će već ovih dana svoj prvi radni odnos zasnovati nekoliko kandidata u ŠIPAD-„Sani“ i

Zemljoradničkoj zadruzi „Poljoprom“.

Svakako da je potez što ga je povuklo sansko Sindikalno vijeće, u saradnji s ostalim društveno-političkim činocima komune, za svaku pohvalu. Razloga za tako nešto najviše je bilo, tvrde u Vijeću, upravo u činjenici kako se o zapošljavanju mnogo više priča, nego što se zaista radi. A, posla, kako je to i na jednoj od lanjskih sjednica Opštinskog komiteta SK otvoreno rečeno, ima za blizu hiljadu kandidata, samo kada bi se „pročešljale“ sistematizacije radnih mjesta i utvrdilo koliko radnika, na primjer, rad prekovremeno, koliko ih ima uslove za penzionisanje, koliko ih je potrebno za rad u drugoj i trećoj smjeni.

Inače, problematiku zapošljavanja u Sanskom Mostu Opštinsko vijeće je sagledalo šire. Lani se, takođe, neposredno angažovalo u saradnji sa Centrom za socijalni rad, na bar privremenom zapošljavanju 45 materijalno najugroženijih lica. No, za dobivanje stalnog zaposlenja, Sindikat ne može puno uticati, jer su u rang-liste koje najčešće unose takvu zabunu da samo zbog jednog oglasa o popuni slobodnih radnih mjesta sudovi udruženog rada, društveni pravobranilac samoupravljanja i drugi imaju posla preko glave.

S. GROZDANIĆ

U SUSRET PETOJ KNJIŽEVNOJ MANIFESTACIJI „BRATIMLJENJE PJESME I RIJEKE“

## Poetska, humana riječ

● Raspisivanje jugoslovenskog konkursa za revolucionarnu poemu — težnja da se afirmišu opšte ljudske vrijednosti, patriotska i humana stremljena ● Konkurs je otvoren do 15. marta, a nagrađene i otkupljene poeme biće poznate sredinom aprila

JASENOVAC, 21. januara — Prije dvije godine na jedinstvenoj jugoslovenskoj književnoj regati Savom, našom najdužom rijekom, nenabijena naslova „Bratimljenje pjesme i rijeke“ ponikla je isto tako jedinstvena ideja o raspisivanju jugoslovenskog konkursa za revolucionarnu poemu, kojom bi trebalo dati sasvim konkretne doprinose u afirmaciji opštih ljudskih vrijednosti čovjekovog trajanja i življenja na ovim našim, vječno nemirnim prostorima prepunih narodnih buna i bijega slobode. Isto tako željelo se ovim jugoslovenskim konkursom za revolucionarnu poemu da se

istovremeno afirmišu ovaj oblik pjesničkog izraza, ali čovjekova duboko patriotska i humana stvaralačka, stremljenja da više nikada ne bude zla i onog srednjovjekovnog mraka kakav je u drugom svjetskom ratu vladao u jasenovačkom koncentracionom logoru i njemu sličnim tvornicama smrti.

Ova originalna ideja konačno je nedavno krenula u život. Naime, odlukom Savjeta Spomen-područja Jasenovac raspisan je jugoslovenski konkurs za neobjavljenju revolucionarnu poemu na jezicima svim naših naroda i narodnosti s prijevodom na srpskohrvatski ili hrvatskosrpski jezik. Konkurs je otvoren do 15. marta, a nagrađene i otkupljene poeme biće poznate sredinom aprila ove godine.

Najbolja poema biće nagrađena sa 30 hiljada dinara, dok će najuspjeliji autori biti ujedno i pozvani na ovogodišnju petu književnu manifestaciju „Bratimljenje pjesme i rijeke“ koja će se održati 19. 20 i 21. aprila.

M. RUČNOV

POSILIJE REKONSTRUKCIJE SVINJOGOJSKE FARME U NOVOJ TOPOLI

## Udvostručena proizvodnja

● U realizaciju projekta uloženo je 800 miliona dinara, na što su uticala i prekoračenja predračunske vrijednosti investicije ● U proširenoj farmi stvoreni su uslovi za godišnju proizvodnju od devet miliona kilograma mesa žive vage

Završena je druga rekonstrukcija, priširivanje i modernizacija Svinjogojske farme iz Nove Topole. Tako je ova osnovna organizacija udruženog rada, iz sastava RO „Ratarsko-stočarska proizvodnja“ osposobljena da ostvaruje godišnju proizvodnju od devet miliona kilograma mesa žive vage. U realizaciju tog projekta uloženo je oko 800 miliona dinara, podrazumijevajući i ne baš malo prekoračenje predračunske vrijednosti investicije, do čega je došlo usljed skupljenja građevinskih i drugih materijala

kašnjenja u izvršavanju radova. S obzirom na brojne nepovoljne okolnosti koje su pratile ostvarivanje te nosumnjivo velike i korisne investicije, izražava se zadovoljstvo kvalitetom obavljenog posla, koji je realizovala Građevinsko-industrijska Radna organizacija „Jedinstvo“ iz Bosanske Gradiske, zajedno sa kooperantima. Takođe se naglašava da je nadzor na komisiji vođena savjesno obavila svoj dio posla.

Saznajemo da su se novotopolski svinjogojci već ovih dana približili maksimalnom korištenju proizvodnih mogućnostima u novostvorenim uslovima, jer su, prateći tok gradnje proizvodnih objekata, uporedo ih popunjavali. Tako da su sada krčati osnovnim stadom. Preostalo je da se riješi problem otpadnih voda, ali je pri tome bitno da su stvoreni svi uslovi za dvostruko veću proizvodnju u odnosu na dosadašnji period.

B. SCEPANOVIC



**AKO OPREIMATE VELIKI ILI MALI STAN S NOVOM GARNITUROM ZA SJEDENJE, KUPITE BRESTOVU KSENIJU**



**ŠTEDITE 10%**

GARNITURA ZA SJEDENJE KSENIJA art. 061 je snižena 10% od 21. 01. 85. god. u salonima BREST ul. IVICE DAVIDA 14 u RK TRIGLAV i svim prodavnicama namještaja.

KULTURA I  
KUPOVNA MOĆ

# Junak našeg doba

U jednom televizijskom komentaru odgovoreno je na pitanje ko je junak našeg doba. To je, rečeno je, onaj naš radni čovjek koji uspije sa svojim ličnim dohotkom da stigne i na filmske i pozorišne premijere, na promocije knjige, izložbe slike i druge kulturne manifestacije. Kultura je, danas, dosta skupa. I onome ko je proizvođač i samom potrošaču. Izdvajati ovdje, u ovome prostoru, iz svog ličnog dohotka koji trenutno u prosjeku ne iznosi ni 20.000 dinara, dio sredstava za kulturu zaista je pravi podvig. I doista za takvog čovjeka možemo kazati da je junak našeg doba.

A zašto — vidjećemo. Kultura jeste, to se mora priznati, gurnuta na marginu društvenog interesovanja iako je, što je paradoks, djelatnost od posebnog društvenog interesa. Kako iz takve situacije izaći, problem je koji dugo vremena muči javne i kulturne poslenike. Mnogstvo dogovora i samoupravnih sporazuma koji su se ticali ove oblasti nije ostvareno niti će, prilika su takve, u dogledno vrijeme, biti ostvareni. Za kulturu novaca nema, a da bi ona mogla vršiti svoju misiju materijalna sredstva su joj neophodna. Samosnalaženje u ovoj oblasti, kojeg tu i tamo ima, samo je kap vode za žedna usla. Prikriveni su stvaraci, drastično prikriveni čitaoci, gledaoci, učesnici. Bili junak našeg doba, što se tiče ove djelatnosti, došlo je dole da za kupovinu samo jedne knjige iz beletristike, radni čovjek mora da izdvoji deset odsto iz svog ličnog dohotka. I što je paradoksalno na toj knjizi ne zaraduje niko, ni pisac, ni izdavač, ni trgovac, ni kupac, jer je praktično ne može ni kupiti. Biblioteka, takode, sporo obnavlja svoj postojeći knjižni fond jer nemaju sredstava. Jednostavno izlaz iz takve situacije se trenutno ne vidi.

Oni rijetki junaci našeg doba, a takvih srećom još ima, dolaze u poluprazne knjižare, u pusto prodajne salone knjiga, na neposječene pozorišne predstave. Oni su uporni, iako više ni sami ne vjeruju, da će ako se ovač nastavi, istrajati. Kulturu prodavaju kao robu, i to luk-suznu robu, uskoro neće moći kupovati ni oni dubljeg džepa.

Preostaje umjesto ponudnog rješenja, još da se napiše samo to da su jedno želje koje je društvo naznačilo u svojim planovima i rezolucijama razvoja, a drugo kako se prema tome ponaša. Ako je kultura djelatnost od posebnog društvenog interesa, a sa time se u zajednici na svim nivoima složilo, onda joj treba dati to mjesto. Onda će se moći i junake našeg doba tražiti negdje drugdje.

N. GUZIJAN

U UTORAK  
22. JANUARA U  
DOMU KULTURE

# MUZIČKA ČVORIŠTA

● Ciklus Muzička čvorišta obuhvata četiri večeri koje će se održavati svakog utorka. Domaćin je pjesnik i prevodilac Kolja Mičević, a posvećene su izučavanju muzičke prošlosti. Prvo veče posvećeno je muzici i pjesmi trubadura

BANJALUKA, 21. januara — Na tribini banjalučkog Doma kulture u utorak, 22. januara počinje ciklus „Muzička čvorišta“. Domaćin ovih kamernih večeri posvećenih muzici je pjesnik i prevodilac Kolja Mičević. Riječ je o ciklusu od četiri večeri koje će se održavati svakog utorka, a pored domaćina predviđeni su i gosti, članovi Muzičke omladine, muzičari i pijanisti.

— Saradivao sam i ranije sa Muzičkom omladinom Banjaluke. To iskustvo i želja da se napravi muzički ciklus koji nedostaje Banjaluci, bili su osnovna ideja pri-

likom organizacije. To je ujedno i šansa da se u obliku kamernih koncerata vratimo u prošlost, pokušaj da se shvati i budućnost. Stekli su se uslovi da se izučava muzička prošlost, posebno u ovoj godini koja se naziva muzička godina, jer se obilježava 300-godišnjica rođenja Baha, Hendla i Skarlatija. Predlažem shemu koja je meni bliska, a osjećam da su tome dovoljno bliske svim ljubiteljima muzike, kaže Kolja Mičević. — Nisam muzičar ni muzikolog, ali me to ne sprečava da na svoj način interpretiram djelić mog iskustva i bavljenja muzikom.

● Otkud naziv čvorišta i šta tematski obuhvataju ove večeri?

— Ne želim da to budu predavanja, već komorne večeri. Sam naslov — čvorišta više je metaforički, u značenju susreta, ključ u vremenu za koje mislim da ima neku vrijednost. Te četiri večeri su mala čvorišta, tačkice da se preko ploča, među kojima ima i onih koje ljubitelji ovakve muzike prvi put čuju, sazna dio proteklog vremena.

Prvo i drugo veče predstavljaju cjelinu i posvećeni su trubadurskoj muzici i pjesmi, te cjelokupnom djelu Alfonsa, španskog kralja, astronoma, pjesnika i mecena, čiji je dvor bio utocište darovitih muzičara tadašnjeg vremena. Zahvaljujući njemu, nastalo je jedno od kapitalnih djela „Himne za svetu Mariju“, pjesme i muzika čiji su autori pored Alfonsa još 50 drugih umjetnika.

— Trubaduri i trubadurska koncepcija muzike i pjesme su poznati. Mnogo toga je otkriveno, snimljeno, dosta ansambala danas izvodi ovu muziku. U tom trubadurskom periodu kao čvorište te večeri izabrao sam pjesmu koja je,

po mom mišljenju, vrhunac trubadurskog traganja za jedinstvom. Dakle iz te ogromne mase od 400 trubadura izdvojio sam pjesmu „Calenda Maia“, koju je napisao Rembo de Vakeiras. Jedna je od najpoznatijih pjesama, dosta složene forme i poetike, malo čudo kombinatorike, muzika je spontana, prijemčiva. Napisana je na prozansalskom, posjetioci će je dobiti kao ilustraciju, jer vjerujem u taj termin intuitivnog čitanja. Drugo veče posvećeno je španskom kralju Alfonsu, koga su nazivali El Sabio-Mudri, na čijem dvoru se dvije stotine godina prije, desila renesansa. Posjetioci će čuti, vjerujem prvi put, tu muziku koja nije religiozna, već puna uticaja arapskih, narodnih, ukoliko izmiješana muzička građevina, i pokušaj da se preko ovih kamernih večeri slušanjem ploča komunicira sa tim vremenom koje briše razliku među stoljećima.

Treće i četvrto veče posvećeni su muzici Baha, Hendla i Skarlatija. Ciklus muzička čvorišta održavaće se svakog utorka u vijećnici Doma kulture sa početkom u 19 sati.

J. PRNJIA

## LIKOVNI ŽIVOT **Forma prije i poslije svega**

(Izložba crteža Ljubomira Ivanovića u banjalučkom Domu kulture)



Ljubomir Ivanović: Crtež, 1932. godine

Jedna zanimljiva i vrijedna izložba tiho je došla u Banjaluku i isto tako tiho i nezapaženo otišla.

Crteži Ljubomira Ivanovića (1882-1945) sigurno nisu zaslužili takav nemar, ovaj vrhni crtač i grafičar smatra se autentičnim predstavnikom srpskog impresionizma preuzetog sa izvora zaobilazno — posredstvom minhenske akademije u kojoj se školovao kod A. Azbea i fon Lefoa.

Crteži olovkom, izloženi u Banjaluci, tek su maleni dio ogromnog Ivanovićeve opusa koji sadrži bezbroj motiva iz Srbije, Makedonije, Hrvatske, Dalmacije, Bosne i Hercegovine... Uz crteže Ivanoviće bavio i grafičkom (drvorezom i lino-rezom) pa je tako objavio i četiri albuma grafika i reproduciranih crteža pejzaža.

Na ovoj izložbi (preuzetoj od Muzeja Prvog zasjedanja AVNOJ-a iz Bihaća) mogli smo da vidimo pejzaže koje je Ivanović crtao na svojim putovanjima po Bosni i Hercegovini. Njega kao pejzažistu, pored slikovitih starih stabala, najviše privlače ljepote historijskih zdanja i sačuvanih spomenika — crkvice, stara groblja, stara kuća, srušene ograde, džamije, konaci i manastiri... Obdaren budnim okom, osjećajnošću duha i gipkošću ruke... zabeležio je na tim lutanjima lužne ostatke balkanske zlostalosti (Dejan Medaković, LJUBOMIR IVANOVIĆ, „Prosveta“ Bgd 1959).

Ljubomir Ivanović bio je kao čovjek skroman i povučen, lične prirode nesklone galami likovne avangarde. Njegova solidna minhenska naobrazba u kojoj je njegovan klasičan crtež i tonska modelacija — dakle forma prije i poslije svega — nije dopuštala

njegovom zakašnjelom impresionizmu da tu formu zanemari u korist atmosfere — treperanja difuzne svjetlosti i igre sjenki. Njegovi potrazi olovkom su sigurni, virtuozni ali pomalo manirirani i monotoni u toj virtuoznosti. Likovna kritika zamjerila je Ivanoviću što su njegovi crteži i grafike tretirani slikarski, tj. što pokazuju težnju da grafična olovka ili crno-bijeli otisak grafičke koncepcije i realizacije koja bi se ogledala u sažimanju, pojednostavlivanju i izvjesnoj stilizaciji, vizuelne impresije. Pa ipak, i pored svega, njegovi su crteži čedni, iskreni, tematski i stilski dosljedni, oni govore o jednom ljudskom i zadržavaju poštenje koje bi moglo da bude uzor i mladim slikarima.

Tomislav DUGONJIĆ

TELEVIZIJA

## Povratak drame

● „Maj nejm iz Mitar“ vraća vjeru u televizijsko dramsko stvaralaštvo ● Kiseli do-

kument, a ne umjetnost ● Kada bi školski program „išao“ naveče

Desilo se i to! Termin ponedjeljkom naveče na prvom programu rezervisan za dramu, prošle nedjelje je dobio pravi sadržaj. Kada bi se nastavilo, obradovao bi mnoge koji su u „zlatno doba“ dramskog programa jugoslovenske televizije, ponedjeljak posvećivali malom ekranu. Međutim, već godinama, kao da se na silu održava stara tradicija i troše kilometri rpece da bi se snimile loše i dosadne drame.

„Maj nejm iz Mitar“ se iz pozorišta uselila u domove mnogobrojnih gledalaca. Televizijsku adaptaciju je scenarista i reditelj Vida Ognjenović izvela veoma jednostavnim sredstvima. Grupa iseljenika iz Crne Gore putuje u potpalublju broda „Dante Aligijeri“ (ne vodi ih to veliki pjesnik ponovo putem koji je jednom prošao; kroz pakao) za Ameriku. Duge i monotone dane koriste da bi učili jezik te daleke zemlje, alvo, koji je većtambio, im pomaže. Komični elementi teksta koji je ekipa mladih i veoma sposobnih glumaca interpretirala veoma uspješno, možda su malo izmicali gledaocu koji ne zna bar osnovne engleskog jezika; ali dram-

ski sklop je svakome mogao biti jasan i nije ga ostavio ravnodušnim. Toliko čovstva, poštenja i dobroćudnosti. Izvrstan tekst je u punom sjaju zablistao na samom kraju u prekrasnoj tužbalici ta umrlim Mitrom, kome su oduzeli pravo da umre. Tako je u do kraja jednostavnom dekoru, bez sjaja kostima, „Maj nejm iz Mitar“ zasjao plemenitim osjećanjima i izvršnim glumačkim ostvarenjima.

U „Inspektoru Vinku“, seriji koja je upravo završena, kažnjeni su svi sitni krivci, a glavni junak se izvikao iz gužve dajući otkaz i ostavio „mahere“ nekome manje savjesnom da zajedno i srećno žive. Njegov život će biti ljepši. Porodica će u manjem gradu moći da uživa. Do biće stan, ali dvije plate znaće mnogo. Optimistički završetak za pojedince, a za društvo ne tako ružičasta slika. Da je ponešto ovdje pogodeno, svjedoči i tekst koji je prije prikazivanja u nedjelju pročitala Željka Fatorini: „Javljali su nam se neki pojedinci i kolektivi koji su se navodno prepoznali u seriji, a mi opet kažemo da je svaka sličnost slučajna.“ Pripadnici realističke struje će reći: bravo, a ipak,

umjetnost nije odraz svijeta. Kao kiselo dokument, „Inspektoru Vinku“ bi prošao, ali ne kao umjetničko ostvarenje. Ali kako je svaka televizijska emisija kolektivno djelo, bilo bi nepravilno ne pomenuti svijetle tačke. U ovom slučaju to je sigurno rječak Marko Vuk, kojim kao Marko pridobio simpatije najšireg auditorija.

Da loše kritike pomažu emisijama da budu gledane, najviše potvrđuje „Dinastija“, sapunska opera — kako se za nju najčešće kaže, u Francuskoj je najbježi televiziju da snimi sličan spektakl, a u Jugoslaviji su svi počeli da je gledaju da bi je mogli ismijavati. Da to nije opasno!

Velika šteta za sve zaposlene je to što ne mogu gledati izvrstan zimski školski program. Kada bi se popodnevni program mogao postaviti na slične šeme, televizija bi postigla pravi cilj. Dobar izbor putopisnih, naučnih, obrazovnih, ali i zabavnih sadržaja, kao i filmova, priokavalo je sve koji to mogu da toplo domove i TV prijemnike. Čisto da se pozavidi djeci, jer tek je to ono pravo.

Svetlana ŠILJGOVIĆ

PROČITAJTE

## Sloboda čovjeka

Nisam ti dao ni utvrđeno mjesto, ni sopstveni lik, niti bilo kakav poseban zadatak, o Adame, da bi ono mjesto, onaj lik, ona prednost koja budeš sam želio prema svojoj želji i prema sopstvenom sudu postigao i čuvao. Ograničena priroda ostalih zakonima je, koje sam ja propisao, prirođena. Ti, nikakvom prirodnom ograničen, odrediš svoju prema sopstvenoj volji u čije sam te ruke stavio. U sedištu svijeta sam te

postavio da bi odatle bolje vidio sve što je u svijetu. Nisam te učinio ni nebeskim, ni zemaljskim; ni smrtnim, ni besmrtnim, da bi, skoro kao slobodan i častan tvorac, samog sebe obličio i izdvojio u obliku koji budeš sam izabrao. Moći ćeš da se izrodiš u niže oblike, kao što su životinjski moći ćeš, prema sudu sopstvene duše, da se ponovo rodiš u višim, kao što su božanski.

Pikarod Mirandole

NAJVAŽNIJI  
OVOGODIŠNJI  
POLJOPRIVREDNI  
POSLOVI

## Više hrane nego lani

BEOGRAD, 21. januara — Dva mjeseca uoči početka proljetne sjetve na 5,360,000 hektara, pripreme za ovaj veliki posao, od čijeg ishoda ponajviše zavisi da li će se ostvariti planirana stopa rasta poljoprivredne proizvodnje od 2,5 odsto, užurbano se privode kraju. Preduzet je i niz mjera da poljoprivrednici sa što manje neizvjesnosti uđu u njive.

Orijentacioni planovi sjetve najvažnijih ratarskih kultura su blagovremeno doneseni, kao i cijene osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i, što je još važnije — njihovi međusobni pariteti, kao osnovni orijentir za proizvodnju. Na vrijeme su donesene i cijene sjemenskog kukuruza koje su posljednjih nekoliko godina obično utvrđivane uoči sjetve, što je unosilo nepotrebnu nervozu i među proizvođače sjemena i ratara. Međutim, s obzirom na zaradu koju poljoprivrednicima već godinama obezbjeđuje kukuruz, postoji opasnost da ovo žito i ovog proljeća pomrsi račune planerima, rekao je sekretar Opšteg udruženja za poljoprivredu Jugoslavije Tome Kuzmanovski u razgovoru s novinarom Tanjuga Vesnom Arsenić.

Među mjerama koje su preduzete da proizvodnja u poljoprivredi ove godine bude što stabilnija, poseban značaj ima nedavno potpisani društveni dogovor o obezbjeđivanju i korišćenju deviza za plaćanje prioritetnog uvoza u ovoj godini. Ovih dana očekuje se i potpisivanje već pripremljenih samoupravnih sporazuma za korišćenje ovih sredstava za kupovinu sirovina, rezervnih dijelova i reproduktivnih materijala neophodnih poljoprivredi.

Trenutno je najaktuelniji problem obezbjeđenja deviza za nabavku rezervnih dijelova, sklopova i guma za zimski remont mašina, jer, vrijeme za izlazak mehanizacije u polja se ubrzano primiče. Zbog toga je neophodno da se korisnicima hitno stavi na raspolaganje 1,6 miliona dolara koji nisu utrošeni krajem minule godine, iako su predviđeni za ove namjene lanjskim društvenim dogovorom o prioritetnom uvozu.

S obzirom na to da uvoznici ova sredstva mogu da koriste samo ukoliko obezbijede isti iznos deviza, moglo bi se nabaviti rezervnih dijelova za 3,2 miliona dolara, što je dovoljno za podmirenje najhitnijih potreba i osposobljavanje mehanizacije, kaže Kuzmanovski.

ŠUKRIJA PRIMIO KASTALDA — Predsjednik Predsjedništva CK SKJ Ali Šukrija primio je italijanskog ambasadora u Jugoslaviji Masiu Kastalda.

U razgovoru je bilo riječi o aktuelnim pitanjima jugoslovensko-italijanskih odnosa i saradnje.

ČESTITKE HERLJEVIĆU — Povodom 70. rođendana Franji Herljeviću, članu Federacije, čestitke su uputili predsjednik Predsjedništva SR Bosne i Hercegovine Milanko Renovica i predsjednik Centralnog komiteta SKBiH Mato Andrić.

USPOMENE NA IGMANSKI MARŠ — U Domu JNA Topčider, u okviru tribine za njegovanje revolucionarnih tradicija starijima i građanskim licima na službi u Jugoslovenskoj narodnoj armiji komande Beogradske armijske oblasti evocirao je sjećanja sa Igmanskog marša general — potpukovnik Eugen Lebarić, borac Prve proleterske narodnooslobodilačke udarne brigade i učesnik igmanskog marša.

## LANJSKI PROIZVODNI BILANS JUGOSLOVENSKIH UGLJENOKOPA

● Iz rudnika lani iskopano više od 65 miliona tona lignita, mrkog i kamenog uglja, mada su rudari imali velikih problema s devizama za nabavku rezervnih dijelova, mašina i zaštitne opreme, zatim sa nabavkom jamske građe, čeličnih podgrada, kablova i drugog potrebnog materijala

BEOGRAD, 21. januara — Tek sređeni podaci potvrđuju da su lani rudnici proizveli 65,013.000 tona lignita, mrkog i kamenog uglja. U stvari 5,621.000 tona više nego 1983. godine. Međutim, premašena su i očekivanja zapisana u energetske bilansu zemlje za 1984. Proizvedeno je 1,013.000 tona mimo svih predviđanja.

Možda bi bilans bio i povoljniji da su na vrijeme osigurane devize za nabavku rezervnih dijelova, novih mašina i zaštitne opreme. Kuburilo se sa jamskom građom i čeličnim podgradama, kablovima, rudarskim lampama, gotovo svim i svačim bez čega nema zamašnih učinaka na površinskim kopovima i u jamama. Nepres-

tano su nedostajali vagoni za prevoz uglja, a prorijeđeni rudarski redovi nikako da se popune i podmlade sa nekoliko hiljada radnika i stručnjaka. U Udruženju rudnika uglja Jugoslavije izjavljuju da je pomenuta proizvodnja ostvarena u bitno nepromijenjenim uslovima privređivanja.

I pored lijepih rezultata, potvrdila je to i ova zima, uglja nema dovoljno. Nedostaje ogrjev, a veće količine su potrebne i za termoelektrane. Jedno od pitanja na koje se sada traži odgovor glasi — da li se u ovoj godini može proizvesti 70 miliona tona uglja? Poznavajući priliku opominju da znatnijih novih kapaciteta nema i da sa postojećih kopova iz pot-

puno nemodernizovanih jama valja izvući maksimum kakav nije postignut do danas. Zadržavajući to i ogromna ulaganja — oko 70 milijardi dinara. Otkud smoći toliki novac ako se ima u vidu da u godinama koje su ostale iza nas uvijek je nedostajala po trećina sredstava za investicije.

Ali, odstupanje od energetskog bilansa u dijelu koji se odnosi na uglj značilo bi i ugrožavanje tempa rada termoelektrana. Bez njihovog angažovanja nema stabilizacije u proizvodnji električne energije. Stoga je neminovno i zaključak da je uglj opet postao oslonac energetike, jer se njime u nizu slučajeva zamjenjuju i tečna goriva. Što se to ne čini u većoj

mjeri, razloge treba tražiti u dosta ograničenim ulaganjima za otvaranje novih i rekonstrukciju postojećih ugljenokopa.

Prošlogodišnja proizvodnja uglja veća je za 8,5 odsto. Ako se to preračuna u toplotnu vrijednost (džule), onda je učinak povoljniji nego u 1983. za 8,3 procenata. U svakom slučaju, uveliko je nadmašena stopa rasta industrijske proizvodnje.

Rudari prigovaraju kada je riječ o uslovima privređivanja i politici cijena. Od 1. januara poskupjeli su naftni derivati i struja. Uglj će morati da sačeka bolje dane. Ako se već na kojoj treba sjediti ne samo u 1985. nego i narednih godina. Miloš PETKOVIĆ

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U BIH  
U 1984. GODINI

## Rast ohrabrenja

● Uprkos teškoćama u snabdjevanju reproduktivnim materijalima, u odnosu na 1983. godinu industrijska proizvodnja porasla za 4,8 procenata

SARAJEVO, 21. januara — Industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u protekloj godini u odnosu na 1983. porasla je za 4,8 odsto i pored nedostatka reprodmatijala i sirovina koji je bio izražen tokom cijelog ovog perioda. Najveći rast ove proizvodnje zabilježen je u preradi obojenih metala od 47,3 odsto, zatim preradi kaučuka 17,9 odsto, te proizvodnje baznih hemijskih proizvoda od 17,6 odsto. U deset industrijskih grana ostvaren je rast proizvodnje između 5 i 10 odsto, a umjereni rast proizvodnje od 1 do 5 odsto ostvaren je kod sedam industrijskih grana. Isto tako sedam industrijskih grana zadržalo je nivo proizvodnje iz prethodne godine — javlja Tanjug.

Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, najveći rast ostvaren je u grupi potrošne robe, proizvodnji reproduktivnog materijala, dok se proizvodnja sredstava rada kretala na nivou 1983. godine.

BESPOVRATNA  
SREDSTVA  
POTKOPAONIČKOM  
KRAJU

## Brža obnova

NIŠ, 21. januara — U 1985. godini i narednom periodu biće stvoreni svi uslovi za ubranu obnovu potkopaničkog područja koje je stradalo u seriji zemljotresa.

Kako je danas dopisniku Tanjuga u Nišu izjavio predsjednik Izvršnog vijeća SR Srbije Branislav Ikončić, iz saveznih sredstava i sredstava Republike, zatim organizacija udruženog rada i banaka obezbijediće se bespovratno 15 milijardi dinara za sanaciju, obnovu i razvoj područja bruske, aleksandrovačke, blačke i kuršumlijske opštine i više od 2,6 milijarde dinara bespovratno za područje stradalo od zemljotresa u SAP Kosovu.

KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU DUŠANA BOGDANOVA SENKA

## „Čvršći“ lični dohoci

● Predsjednik Vijeća Saveza sindikata Jugoslavije istakao da ove godine objektivno može doći do zaustavljanja pada realnih ličnih dohodaka

BEOGRAD, 21. januara (Tanjug) — Ove godine objektivno može doći do zaustavljanja pada realnih ličnih dohodaka, izjavio je na današnjoj konferenciji za štampu predsjednik Vijeća Saveza sindikata Jugoslavije Dušan Bogdanov Senko. Da bi se to postiglo, Sindikat će se posebno zalagati za nastavljavanje rasta produktivnosti rada, povećanje izvoza, za usklađivanje akcije u udruženom radu nasuzbijaju

nju inflacije i za brže povezivanje privrednih subjekata na jedinstvenom jugoslovenskom tržištu. Posebnu pažnju, kao i dosad, Sindikat će posvetiti zaštiti standarda najugroženijih slojeva stanovništva, naročito onih van radnog odnosa, rekao je Dušan Bogdanov Senko.

U razgovoru sa domaćim i stranim novinarima povodom 40-godišnjice obnovljenih sindikata u Jugoslaviji,

Bogdanov je rekao da se u proteklom periodu Sindikat zalagao za razvoj socijalističkog samoupravljanja, stvarajući kao društveno-politička organizacija uslove da radnička klasa postane istinski učesnik u političkom sistemu, u upravljanju i odlučivanju. Kako naše društvo nije bez protivrječnosti, napomenuo je on, jedan od glavnih zadataka Sindikata bio je i zaštita prava radnika od pokušaja birokratizacije u društvu, a nije zanemarena ni njegova kulturno-obrazovna funkcija.

SJEDNICA SAVJETA PRAVNE  
ENCIKLOPEDIJE

## PRAVO U SEDAM SVEZAKA

● U izradi enciklopedije učestvovali naučni radnici iz cijele zemlje

ZAGREB, 21. januara — Savjet pravne enciklopedije, prvog djela takve vrste u našoj zemlji, — usvojio je na današnjoj sjednici izvještaje o organizaciji i djelovanju, te o tezama koncepcije i dosadašnjem radu na abecedaru tog djela.

Izrada naše prve pravne enciklopedije jedan je od najznačajnijih zadataka u više od dvije stotine godina postojanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, najstarije takve institucije u zemlji. Osim Pravnog fakulteta, u realizaciji enciklopedije sudjeluju i Studentski centar, te Štamparska radna organizacija „Zrinski“ iz Čakovca.

U sedam svezaka, od kojih će prvi biti objavljen krajem iduće godine, obrađiće se sva pravna područja i istovremeno kritički preispitati ne samo pravna praksa već i aduktilni program tečnosti. Posebno će se obraditi razvoj našeg prava kao jednog od specifičnih pravnih sustava, te njegov uticaj na razvitak socijalističkih samoupravnih odnosa. U izradi enciklopedije sudjelovali naučni radnici iz cijele zemlje.

NEOBIČAN GEST JEDNOG ZENIČANINA

## OKUPAO SE U ZALEĐENOJ BOSNI

● Šefik Babić izjavio da bi i češće zaronio u ledene talase kada bi rijeka bila makar malo čistija

ZENICA, 21. januara — Od izvora pa do ušća, rijeka Bosna je danas najvjerovatnije imala samo jednog kupača. Bio je to Šefket Babić (45), radnik „Ekranu“ i trener zeničkih biciklista, koji je oko 11 sati, na čuđenje i divljenje brojnih žitelja ovog grada umotanih u bunde i zimske kapute, problijajući led i kao usred ljeta zagazio u rijeku Bosnu. Nekoliko puta je preplivao, odmarajući se povremeno na santama leda kao da se sunča.

To je za mene normalno. Šta je u tome čudno i zbog čega izazivam toliko divljenje? — pita se Šefket, čovjek koji je kalendarski i za vremenske prilike isuviše rano otvorio sezonu kupanja. On bi, kako kaže, ovakvo zadovoljstvo sebi češće priredivao samo da je rijeka Bosna makar malo čistija. A, otvorenih bazena sa ledom i hladnom vodom, samo za Šefketa, sada u Zenici nema.

KOMENTARIŠEMO

GLAD I POLITIKA

# Obećanja ne pune stomake

**Glad je nestrpljiva.** Ne mogu je ublažiti nikakve rezolucije, preporuke i obećanja. Ništa osim hrane. Milioni života u afričkim zemljama, katastrofalno pogodeni gladu, zavise isključivo od hitne isporuke hrane. Riječi ih ne mogu spasiti, ma koliko ohrabrujuće bile.

**Kada su prošle jeseni** izvještaji i potresne slike umirućih od gladi posebno u Etiopiji, predstavljali međunarodne medije, svijet se zgrnuo. Savjest bogatih zemalja, koje poznaju i praksu uništavanja poljoprivrednih proizvoda, kako im se ne bi obarale cijene, bila je probudena. Sa svih strana počela su da priliče obećanja o pomoći.

**SAD, jedan od vodećih svjetskih izvoznika žita,** prvi put od kada je Etiopija poslala svrgavanja cara Haile Selasijea odlučila da se „okrene“ Sovjetskom Savezu i istočnim zemljama, pristale su da 50 hiljada tona hrane upute direktno vladi u Adis Abebi.

**Evropska ekonomska zajednica odobrila je** u jesen 1984. godine dodatnih dva miliona i 200 hiljada dolara za nabavku hrane namijenjene Etiopiji i za plaćanje transportnih troškova. Pomoć su pojedinačno najavile i članice Zajednice.

**Sovjetski predsjednik Konstantin Černjenko je** lično obećao da će u Etiopiju biti upućeno 12 transportnih aviona, 24 helikoptera i 300 kamiona kao pomoć za prebacivanje hrane u gladu ugrožene dijelove zemlje. Pošiljka je stigla ali je u njoj bilo vrlo malo hrane — samo 10 hiljada tona pirinča.

**Ubrzo poslije dramatičnih apela** etiopske vlade i međunarodnih organizacija, iz Etiopije su počeli da stižu izvještaji o prispjeloj pomoći. Prema jednom od njih, međunarodni aerodrom „Bola“ u Adis Abebi kao da je bio tiješan da primi sve američke, sovjetske, britanske i avione drugih zemalja koji su dopremili dragocijenu hranu. Taj podatak bi možda bio dovoljan da se umiri savjest, da, paralelno sa brzišljivo registrovano prispjelom pomoći, nisu izostala upozorenja da je pomoć nedovoljna i da kasni. Tako je komisija etiopske vlade za pomoć i rehabilitaciju nedavno saopštila da je u Etiopiju dopremljeno vrlo malo hrane u odnosu na količinu koje je Međunarodna zajednica obećala u oktobru i novembru i da se situacija u zemlji „drastično pogoršala“ jer se kašnjenju inostrane pomoći pridružila i „ispod svih očekivanja loša“ jesenja žetva. Rukovodilac komisije Davit Volde Giorgis je izjavio da će njegovoj zemlji u 1985. godini, kada se broj ljudi koje ugrožava glad popeo na devet miliona, biti potrebno 1,2 miliona tona pomoći u hrani; dvostruko više od količine za koju je vlada apelovala u oktobru prošle godine.

**I funkcioneri međunarodnih organizacija angažovani na** pružanju pomoći gladnima u Etiopiji smatraju da pomoć pristiže u malim količinama i da kasni. Visoki funkcioner UNICEF-a Hjudž Mekej istakao je nedavno da je još prije godinu dana, kada je postalo jasno da Etiopiji zbog više uzastopnih suša prijeti nesreća, od zemalja koje bi mogle da pruže pomoć traženo 67 miliona dolara za nabavku 600 hiljada tona žitarica. Od toga je, prema njegovoj izjavi, krajem godine obezbijeđeno samo oko 20 miliona dolara i nabavljeno 30 hiljada tona hrane, ne računajući onih 50 hiljada tona koje su obećale SAD. „Sve je to kap u moru“, tvrdi Mekej.

**Veliku nelagodnost izazvao je izvještaj** kontrolne službe Evropske zajednice o kašnjenju pomoći u hrani „desetorice“ zemalja u razvoju objavljen početkom ove godine u Briselu. Komisija je utvrdila da isporuka pomoći traje i po godinu dana, zbog čega hrana često stigne neupotrebljiva, kao što je to, na primjer, slučaj s mljekom i puterom. Što se tiče kašnjenja isporuke, karakterističan je primjer Etiopije kojoj je, prema pomenutom izvještaju, prethodne godine stiglo manje od polovine od ukupno 40 hiljada tona, obećanih žitarica.

Prema ocjeni većine stručnjaka, politički razlozi bili su jedan od osnovnih uzroka velikog kašnjenja u pružanju pomoći Etiopiji. Prije svega, i sama etiopska vlada se dugo ustezala da međunarodnoj javnosti prikaže pravo stanje stvari i energičnije zatraži pomoć.

**S druge strane,** većina zapadnih zemalja dugo je stajala na staništu da Etiopiju ne treba pomagati zbog njenog savezništva sa istočnim blokom. Uprkos odzivu SAD i zapadnih zemalja na apele vlade u Adis Abebi, čuju se i mišljenja, poput onog koje je u oktobru iznio nekadašnji profesor razvojne politike na britanskom univerzitetu u Velsu Čarls Eliot, da SAD i Velika Britanija smišljeno zadržavaju pomoć Etiopiji u nadi da će akutna glad dovesti do obaranja vlade pukovnika Mengistu Haile Marijama.

**Takođe, SAD i Britanija su** istakle sumnju da etiopska vlada „pravredno“ dijeli hranu ugroženom stanovništvu, posebno u sjevernim provincijama, gdje djeluju separatističke pobunjeničke grupe. Funkcioneri britanskih službi angažovani na uspostavljanju „vazdušnog mosta“ insistirali su da se hrana prebacuje prvenstveno u ove dijelove Etiopije, kao i da taj posao obavljaju oni Mira POPOVIĆ—STOJKA

## SITUACIJA U KAMPUČIJI

# Očekuju nove napade

**BANGKOK, 21. januara** — Predstavnik Demokratske Kampučije saopštilo je danas da su dvije vijetnamske divizije prebačene u oblast planine Malai da se očekuje skoriji napad na taj dio slobodne teritorije koji se graniči sa Tajlandom, a sada je pod kontrolom crvenih Kmera. Prema kmerском saopštenju, vijetnamske okupacione trupe su se približile na oko 10 do 15 kilometara od planine Malai koja se smatra za jedno od najvažnijih uporišta oslobodilačkih snaga. Vijetnamci su i ranijih godina mnogoputa napadali to uporište ali nikada nisu uspjeli da ga osvoje. Tajlandski vojni izvori tvrde da se žestoke borbe vode na južnim i na sjevernim prilazima oblasti Malai.

## SIDNEJ

# ŽIVOT GOTOVO PARALISAN

● Štrajkuju lučki radnici, željezničari, građevinari, čistači, čak i ljekari

**SIDNEJ, 22. januara** — Talas štrajkova uzdirmao je ovih dana australijsku privredu ostavljajući na desetke paralisanih brodova pred lukama da zaludno čekaju ukrcajanje proizvoda namijenjenih izvozu, desetine hiljada putnika da bez ikakve nade čekaju vozove koji neće doći dok stotine hiljada zaposlenih ne mogu da doispiju do radnih mjesta. Uz to, bolesnici su bez ljekarske njige i neophodnih stručnjakačkih intervencija.

Štrajk željezničara u Novom Južnom Velsu gotovo je potpuno presjekao sve privredne tokove u ovoj najnaseljenijoj i najrazvijenijoj državi australijske federacije. Više od trideset brodova čeka pred lukama Vulongonga i Njukasta ukrcaj žita ili uglja namijenjenih izvozu, a dnevna šteta samo zbog kašnjenja isporuke pšenice iznosi više od mi-

lion i pedoćlara. Sidnej, najveći grad države i kontinenta u kome živi dvije trećine od ukupnog broja Novoveššana, danas doživljava pravu saobraćajnu apokalipsu jer se od parkiranih automobila sada ne može prolaziti ni trotoarom.

### STALI VOZovi

Željezničari ne rade od prošlog petka solidarišući se sa mašinovodama koji štrajkuju zbog odluke državnih željezničara da se umjesto dosadašnje dvojice mašinovoda po lokomotivi ostavi samo jedan, drugi otpusti. Tako na željeznici već tri dana ne radi nijedan zaposleni, a vlada u Sidneju prijeti da će uslijediti masovna otpuštanja i zapošljavanje nove radne snage ukoliko se željezničari odmah ne vrate na posao. Sindikat željezničara, međutim, ne popušta,

CILJEVI SAD U NIKARAGVI

# Politika pojačanog pritiska

● Povlačenje s pregovora, bojkotovanje postupka pred Međunarodnim sudom pravde i pritisci na Kontadoru u Managvi se tumače u svjetlu napora Reganove administracije da od Kongresa izdejstvuje dodatna sredstva za finansiranje nikaragvanske kontrarevolucije

**MANAGVA, 21. januara** — Američka administracija u suštini ne želi da se napori „Grupe kontadora“ okončaju sporazumom o miroljubivom, sveobuhvatnom rješenju krize u Srednjoj Americi, pošto bi to značilo istovremeno priznavanje sandinističke revolucije u Nikaragvi.

Mirovni sporazum o Srednjoj Americi, čiji bi bar posredni garanti morali biti SAD i Kuba, a možda i SSSR, neminovno bi obuhvatio pravo Nikaragve na neometan unutrašnji društveno-politički razvitak.

A to je upravo ono što vlada predsjednika Regana smatra „neprihvatljivim za stratezijske vitalne interese SAD“, optužujući sandiniste da provode „komunističku diktaturu“ i da „izvoze revoluciju u druge zemlje Srednje

Amerike“.

U zvaničnim krugovima u Managvi se podsjeća da je na ovakve stavove Vašingtona već i ranije ukazivano. Zatim i ne iznenađuje sadašnje zaoštavanje prilika u regionu, izazvano jednostranim američkim povlačenjem s pregovora s nikaragvanskim funkcionerima u meksičkom gradu Mansanilju, napuštanjem postupka na Međunarodnom sudu pravde u Hagu i kočenjem mirovnih napora „Kontadore“.

SAD i njihovi saveznici u Srednjoj Americi neprestano ističu podršku naporima grupe „Kontadore“, ali su odmah zatražili nove, suštinske ustupke od sandinističke vlade kada je ona, u septembru prošle godine, saopštila da je spremna da odmah potpiše mirovni plan „Kontadore“.

DELEGACIJA JUGOSLOVENSkih PRIVREDNIKA U KENIJI

# Bolja ekonomska saradnja

● U okviru planiranih aranžmana Jugoslavija bi iz Kenije uvozila više kafe, čaja i kože, a izvozila željezo, namještaj, bijelu tehniku, kristal...

**NAJROBI, 21. januara** — U Najrobi je doputovala danas delegacija jugoslovenskih privrednika predvođena Horstom Hafnerom, predsjednikom jugoslovenskog konzorcijuma za istočnu Afriku, koja će s kenijskim sagovornicima razmotriti mogućnosti daljeg unapređenja razmjene između dviju zemalja — javlja Tanjug.

Razgovor će, kako je predviđeno, obuhvatiti poslovne aranžmane o izvozu jugoslovenskog željeza, namještaja i automobilskih guma, građenju i opremanju objekata za dječiju ishranu, pekara i prodaji kamp-opreme, bijele tehnike i jugoslovenskog kristala.

Jugoslavija bi u okviru planiranih

aranžmana, povećala uvoz iz Kenije i to kafe, čaja, začina, sisala i kože koja se već u većoj količini uvozi.

U ovdšnjim poslovnim krugovima se ocjenjuje da bi, ukoliko sporazumi budu perfekturni moglo doći do znatnog povećanja jugoslovensko-kenijske razmjene koja se sada u okviru sporazuma o uravnoteženoj razmjeni kreće oko 14,5 miliona dolara u oba pravca.

U Keniji su trenutno na većim projektima angažovana dva jugoslovenska preduzeća — „Energoprojekt“ na brani Ki-Jambere i „Sarajevo put“ na izgradnji više dionica savremenih puteva širom kenijske teritorije.

OPASNOST OD NOVIH TERORISTIČKIH AKCIJA U BELGIJI

# Brisel u opsadnom stanju

● Od prošlog vikenda sjedište NATO-a i diplomatska predstavništva zapadnih i nekih bliskoistočnih zemalja čuva više od pet stotina policajaca

**BRISEL, 21. januara** — Brisel je već treći dan u svojevrsnom opsadnom stanju zbog ozbiljnih nagovještaja o mogućoj novoj seriji terorističkih atentata — informiše Tanjug.

Više od 1.500 policajaca obezbjeđuje zbog toga od prošlog vikenda sjedište NATO-a, diplomatska predstavništva zapadnih zemalja, posebno Sjedinjenih Američkih Država, i ambasade više umjerenih arapskih zemalja sa Bliskog istoka. Znak za opštu uzbunu je dat, kako je saopšteno, poslije otkrivanja dokumenata u SR Njemačkoj o seriji

terorističkih akcija koje u Belgiji priprema tajna organizacija „Žijad islamik“, odgovorna za niz napada na američka i francuska predstavništva u Brjuru.

Proma pisanju ovdšnjih listova, zapadnonjemačka policija je pronašla dokumente s planom atentata u Belgiji kod jednog simpatizera domaće terorističke organizacije „Crvene brigade“ Belgija je istovremeno upozorena i od Vašingtona, koji tvrdi da je posljednjih dana Bliskog istoka stigao u Evropu veći broj potencijalnih terorista

Neki od ovih ustupaka su za Nikaragvu neprihvatljivi pošto bi omogućili direktno uplitanje u unutrašnje stvari.

Da je riječ o taktici sa ciljem dase Nikaragva natjera na suštinske koncesije, govori i najnovija izjava podsekretara za međuaeričke poslove u Stejt departmentu Longhorna Motleja da „za razliku od procesa demokratizacije“ u ostalim srednjoameričkim zemljama, Nikaragva i dalje predstavlja „žarište zategnutoati“.

Povlačenje s pregovorau Mansanilju i bojkotovanje postupka pred Međunarodnim sudom pravde (koji je načelno već dao pravo Nikaragvi u sporu sa SAD), kao i pritisci na Kontadoru, u Managvi se tumače i u svjetlu napora Reganove administracije, da od Kongresa izdejstvuje dodatna sredstva za finansiranje nikaragvanske kontrarevolucije.

Zeli se prikazati da je Nikaragva ta koja ne želi da „popusti“ da pruži ustupke u pregovorima sa SAD, niti da se „dogovori“ sa susjedima u okviru napora „Kontadore“. Zato ništa drugo ne preostaje nego dase „pojača pritisak“ na Nikaragvu, ato znači da se zaoštava stanje u Srednjoj Americi.

Dragan BLAGOJEVIĆ

U SR NJEMAČKOJ

# Nastavljen na serija eksplozija

● Bombe raznijele biro jednog osiguravajućeg zavoda u Zapadnom Berlinu, eksplozija odjeknula u Stuttgartu, požar izbio u Karlsruheu...

**BON, 21. januara** — Jutros prije zore je u zapadnoberlinskoj četvrti Šarlotenburgu razoren biro jednog osiguravajućeg društva. Još se ne zna ko je podmetnuo eksploziv, ali se ni tu „ne isključuje teroristička pozadina“ — javlja Tanjug.

Ta pozadina, međutim, i bez potvrde je očigledna u eksploziji koja se dogodila u štutgartskom industrijskom predgrađu Vajngenu kao i u požaru podmetnutom preksinoć u centru za prikupljanje podataka i formiranje dosjea u Karlsruheu. Šteta u Karlsruheu se procjenjuje na 400.000, a u Stuttgartu na više miliona maraka.

U Stuttgartu je poginuo jedan čovjek, pretpostavlja se sam atentator kome je bomba prerano eksplodirala, a povrijeđena je jedna žena, možda atentatorova saučesnica.

OD DOPISNIKA TANJUGA

TALAS ŠTRAJKOVA U AUSTRALIJI

razmjere da vlada Novog Južnog Velsa razmatra ozbiljnu mogućnost da po hitnom postupku iz inostranstva „uveze“ određen broj medicinskih stručnjaka. Već nekoliko mjeseci traje spor između socijalnog osiguranja i privatnih ljekara oko visine honorara za rad u državnim bolnicama, ali rješenje nije na pomolu, a posljedice najviše osjećaju bolesnici. Bilo je već i više smrtnih slučajeva „zbog otkazane ili neblagovremene medicinske njige“.

Konačno, ni onima koji su zdravi ne moraju da žure na posao, ne cvjetaju ruže. Oni jednostavno po ovom toplom vremenu ne mogu da se rashlade u totalno zagađenom okeanu. Štrajkuju i čistači, paseti ko tona neprecišćenih kanalizacionih voda ulivaju u okean i izazivaju omak najčuvonijih ovdšnjih plaža.

U SEOSKIM I PRIGRADSKIM MJESNIM ZAJEDNICAMA

## PUTEVI TEŠKO PROHODNI

● Na području Mjesne zajednice Debeljaci nisu očišćeni putevi do Ponira, Bijelog Potoka i Polja, što je uzrokovalo teškoće u otkupu mlijeka

Snježne padavine i niske temperature stvorile su teškoće i u mjesnim zajednicama, naročito na seoskom i prigradskom području. Najveći problemi su s prevozom.

Na području Debeljaka glavna saobraćajnica kroz selo je pročišćena samo do prostorija Mjesne zajednice. Nisu međutim, očišćeni putevi do Ponira, Bijelog Potoka i Polja. I prošle zime ove saobraćajnice su os-

tale zatrpane. Zbog toga je, kako nam je rekao **Jakov Žuna**, sekretar Mjesne zajednice, smanjen otkup mlijeka, jer se stanovnici ne mogu probiti do otkupne stanice.

U Ivanjskoj, kako nas je obavijestio **Zarko Stjepanović**, stanje je kao i u ostalim seoskim mjesnim zajednicama. Većinu puteva čiste sami građani. Najveći problemi su s prevozom. Zbog nedovoljnog broja polazaka autobusa većina žite-

lja potkozarskih sela na posao ide vozom.

Vrbanja je ovih dana bez većih problema, ali zato ima prijava građana komunalnim ekipama da su ulice neočišćene.

U većini mjesnih zajednica na seoskom i prigradskom području nisu se organizovale akcije i poruč upozorenja nadležnih organa. Ovog puta zatajile su društveno-političke organizacije, a prije svih omladinske. Često kritikujemo komunalce, ali teško se prihvatamo lopate da uklonimo snijeg.

Z. ŠLJIVIĆ

AKCIJA SINDIKATA „ENERGOMONTA“

## POMOĆ KOPAONIKU

Predsjedništvo Saveza sindikata Radne organizacije „Energomont“ donijelo je odluku da se

uputi novčana pomoć stanovništvu Kopaonika.

Radnički savjet pet osnovnih organizacija udruženog rada i Radne zajednice Zajedničke službe su iz sredstava Fonda zajedničke potrošnje izdvojili po trideset hiljada a ukupan iznos od 180 hiljada dinara uplatili na žiro-račun postradalom stanovništvu zemljotresom oštećenog područja.

Osim toga, Sindikat Radne organizacije uputio je trideset novogodišnjih paketića djeci Kopaonika.

S.D.

DEŽURNA KAMERA



## SKIJANJE UZ RIZIK

Na radost mališana, novo stambeno naselje Hiseta ima svoje brdo. Nije veliko, ali zahvaljujući njemu Slobodan Erceg, Milenko Serdar, Anđelko Barić, Draško Jovanović, Mirsad Hasan, Anto Alilović, Osman Smajlić i mnogi drugi ne moraju ići do udaljene Starčevice. Ovdje provode dane školskog raspusta. Jedino im smeta saobraćaj u Ulici Đure Đakovića. Između parkiranih automobila vještih sanjkašima i skijašima nije problem proći. Ali kako „staza“ vodi i preko ceste, treba dobro paziti na automobile u pokretu.

Snimio D. RELJIĆ

### PIJAČNI BAROMETAR

POVRĆE: luk 30, bijeli luk od 180 do 350, mrkva od 50 do 120, krompir od 50 do 70, grah 200 dinara kilogram.

VOĆE: jabuke od 60 do 100, grožđe od 70 do 80, limun 277, jezgra oraha 1200 dinara kilogram.

JAJA: od 13 do 18 dinara komad.

MED: 400 dinara kilogram  
MLIJEČNI PROIZVODI: sir 350, kajmak od 400 do 800 dinara kilogram.

CVIJEĆE: karanfil od 50 do 70 dinara struk.

## IZ MATIČNOG UREDA

### ROĐENI

Granula Miroslav, sin Brane i Milanke; Blažević Dragan, sin Ive i Slavice; Vidović Draženko, sin Zorana i Drenke; Stojanović Božana i Ružica, kćeri Vlade i Mire; Bundalo Branislava, kći Nenada i Slavice; Jungić Marijana, kći Željka i Ljiljane; Pargan Suzana, kći Džemila i Lidete; Malinović Suzana, kći Bore i Stane; Jovanović Slađana, kći Staniše i Duje; Komljenović Nikola, sin Josipa i Ane; Dujaković Danijel, sin Ljubenka i Snežane; Romić Predrag i Nenad, sinovi Gorana i Zorice; Vukelić Mirjana, kći Milorada i Stane; Vujić Suzana, kći Željka i Bogoslavke; Todorović Đorđe, sin Rade i Ljiljane; Kasalović Saša, sin Stojana i Zorke; Rajlić Slavica, kći Slavka i Dobrile; Marić Zrinka, kći Vlade i Snežane; Dujčić Boris, sin Gorana i Drenke; Miljanović Anatolij, sin Stevana i Jelene; Vučenić Tereza, kći Živka i Ruže; Jevđenić Jelena, kći Branislava i Zagorke; Mišić Zdravka, kći Mirka i Spomenke; Pavlović Bojana, kći Aleksandra i Milke; Tekić Armin, sin Seada i Fehide; Štukić Bojan, sin Tomislava i Desanke; Bijelić Josip, sin Tome i Marinke; Tomić Maja, kći Momčila i Zore; Šumehar Marija, kći Franca i Janje; Topić Srđan, sin Milorada i Stake; Kukić Bojan, sin Petra i Nevenke; Filipović Mirza, sin Nihada i Smilje; Gračanin Tijana, kći Relje i Biljane; Horvat Stela, kći Ljubomira i Suzane; Ibršević Fikreta, kći Fikreta i Mejre; Kozic Anita, kći Vlade i Marine; Hadžišabić Aida, kći Nedžada i Have; Balaban Mirjana, i Milana, kćeri Živka i Ilinke; Smajlić Sanida, kći Ahmeda i Fethije; Radonić Maja, kći Vladimira i Mirjane; Levi Saša, sin Zorana i Zore; Gavrić Božana, kći Mladena i Slade; Gazić Vanja, sin Hajrudina i Sonje; Džanić Emir, sin Džemila i Emire; Stojanović Anja, kći Duška i Dragane; Miličević Mirjana, kći Đure i Jadranke; Džombić Bojan, sin Marinka i Zore; Čanka Andrea, kći Ferenca i Mire; Momić Mladen, sin Momira i Miljke; Benić Dragana, kći Radivoja i Veselke; Trivić Tina, kći Radomira i Zagorke; Bednarčuk Renata, kći Antuna i Josipe; Majdančić Zdravko, sin Mile i Dušanke; Glišić Marko, sin Marinka i Brankice; Džonić Selma, kći Adnana i Amire; Čuk Bojana, kći Bože i Vesne; Handan Merima, kći Mustafe i Saime; Kremenović Darko, sin Milorada i Nade.

### VJENČANI

AJ—AJLOUNI LOAI, student i HADŽIMULIĆ NIRVANA, student; Špoljar Bahudin auto-mehaničar i Šalihović Sida, domaćica; Levčić Ne-

ZAPAŽENI POSLOVNI POTEZ KNJIŽARE „VESELIN MASLEŠA“

## KNJIGE PO NIŽIM CIJENAMA

Knjižara „Veselin Masleša“ je početkom ove godine snizila cijene svojim izdanjima i do 80 odsto. Zaposleni u knjižari ističu da je sniženje dalo vrlo dobre rezultate, te da se najviše traže djela Mladena Oljače, Skendera Kulenovića i Camila Sijarića. Narednih dana će pristići nova pošiljka knjiga, tako da će se u prodaji naći bogatiji izbor djela domaćih i stranih pisaca.

M.H.

ZALUŽANI

## ZA LIJEK U GRAD

Otvaranjem zdravstvene ambulante u aprilu prošle godine, stanovnici Mjesne zajednice Zalužani očekivali su da će sve zdravstvene usluge moći dobiti na jednom mjestu. Iako postoje prostorije, za apoteku, laboratoriju i stomatološku službu, one još nisu uvijek u funkciji za koju su namijenjene.

Zbog ovih nedostataka mi se više razbolimo nego što ozdravimo. Bolesnik dođe prvo lekaru, onda ide u polikliniku za laboratorijske nalaze, zatim se ponovo vraća lekaru, dobija recept, pa ponovo u grad da podigne lijekove i tek onda kući. Za to treba i po nekoliko dana, a bolest uzima maha. Sve to bi se moglo uraditi u mjesnoj ambulanti, kaže Tomo Marčić, aktivista u Mjesnoj zajednici Zalužani.

Opravdanost otvaranja laboratorije, apoteke i stomatološke službe u Zalužanima pravda se podatkom da na području mjesne zajednice živi preko 6.500 stanovnika. Takođe sve više je radnih organizacija koje se grade na ovom području, pa bi ambulanta mogla i radnicima ovih kolektiva pružiti odgovarajuće usluge.

Z. Šj.



# ATLAS

IZLETI

ISTAMBUL  
ŠEST DANA  
10-15. 2. 85.

CIJENA: 16.800 DIN.

BUDIMPEŠTA  
TRI DANA  
22-24. 2. 85.

CIJENA: 9.800. — DIN.

1-2

džad, krojač i Dizdar Venzija, službenik; Topalović Mustafa, aviomehaničar i Bektašević Đulka, domaćica; Prerad Vaskrsija, penzioner i Modrić Ruža, tapetar; Josipović Ivica, saobraćajno-transportni tehničar i Radman Ankica, ekonomski tehničar; Trninić Nikola, električar i Stojaković Mirjana, hemijski tehničar; Kovačević Vojislav, molar i Četojević Dragica, pravnik; Zrnić Manojla, profesor fiz. vaspitanja i Grujić Jadranka, ekonomski tehničar; Blagojević Branislav, tesar i Krečar Marra, radnica; Radević Jovan, auto-lakirer i Tufekdžić Vahdeta, radnica; Vižlin Faruk, elektro-mehaničar i Gunić Amila, polj. tehničar; Smajlić Senad, maš. tehničar i Savić Ljiljana, ek. tehničar; Vukadinović Božo, građ. tehničar i Đorđić Slavica, trgovac; Grujić Duško, elekt. tehničar i Jović Vesna, radnica.

### UMRLI

Dujaković Novak, rođen 1937. godine; Petković Ilinka, rođena 1895. godine; Šarić Hadžera, rođena 1905. godine; Elezović Hata, rođena 1906. godine; Idžanović Pavo, rođen 1929. godine; Jakovljević Ilija, rođen 1927. godine; Vojnović Dušan, rođen 1921. godine; Kovačević Jela, rođena 1938. godine; Kerazović Boro, rođen 1937. godine; Džepina Jovan, rođen 1929. godine; Savanović Dušan, rođen 1933. godine; Vukelić Stana, rođena 1923. godine; Hajrić Alen, rođen 1984. godine; Mijatović Manojlo, rođen 1930. godine; Lović Meho, rođen 1908. godine; Umjenović Ilija, rođen 1939. godine; Anušić Dalibor, rođen 1984. godine; Bobek Vukosava, rođena 1910. godine; Tkalac Zvonimir, rođen 1936. godine; Čenić Dušana, rođena 1925. godine; Jošić Bosiljka, rođena 1911. godine; Romanić Novak, rođen 1926. godine; Kragulj Mihajlo, rođen 1922. godine; Dizdarević Senija, rođena 1902. godine; Rađen Gospava, rođena 1932. godine; Maglajić Seida, rođena 1900. godine; Romić Dušan, rođen 1931. godine; Suknjaja Vaso, rođen 1926. godine; Džanić Minalfa, rođena 1905. godine; Aličić Marija, rođena 1909. godine; Nišević Boško, rođen 1903. godine; Markušić Ivo, rođen 1984. godine; Trubajlić Gospa, rođena 1908. godine; Muhorina Nail, rođen 1922. godine; Marić Manja, rođena 1899. godine; Hadžić Ramiza, rođena 1931. godine.



# ГЛАС

ИЗВЈЕШТАЈ О  
ОСТВАРИВАЊУ  
ПРОГРАМСКЕ  
КОНЦЕПЦИЈЕ  
ЛИСТА „ГЛАС“  
У 1984. ГОДИНИ



КОРАК  
БЛИЖЕ  
ЧИТАОЦУ

# KORAK BLIŽE ČITAOCU

● U sklopu nastojanja da „Glas“ kao dnevnik što uspješnije ostvaruje svoju informativnu funkciju, krajem prošle godine ostvaren niz krupnih zahvata: list je tematski i likovno osvježen, uvedene su nove rubrike, povećan je broj strana i osigurano više prostora za informativne i tematske priloge iz Bosanske krajine

Programska koncepcija lista „Glas“ u 1984. godini u osnovi se uspješno ostvarivala. Prema ocjenama izrečenim na sjednicama Novinskog savjeta, zatim u društveno-političkim organizacijama i samoupravnim organima OOUR-a Novinska djelatnost i stručno-kolegijalnim organima lista, „Glas“ je svoj društveni angažman, utemeljen na politici i stavovima Saveza komunista Jugoslavije i ustavnim opredjeljenjima, a preciziran trajnim programskim ciljevima i zadacima, kao i programskom koncepcijom, usmjeravao na suštinska pitanja razvoja socijalističkih samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa, pri čemu je, s više ili manje uspjeha, ali bez ijednog ozbiljnijeg propusta idejno-političke prirode, bio otvorena društvena tribina, okrenuta progresivnim stremljenjima društva.

## DOGRAĐIVANJE KONCEPCIJE

U protekloj godini list je nastavio da se razvija kao informativno-politički dnevnik, i dalje sukobljen s nizom teškoća, prije svega materijalno-finansijske prirode. Nedostatak iskustva, nedovoljna kadrovska osposobljenost, neadekvatna tehničko-tehnološka opremljenost i drugi problemi prevladavani su entuzijazmom zaposlenih i uvjerenošću da će u dogledno vrijeme biti stvorene odgovarajuće osnove na kojima će se bitnije popraviti statusni položaj novinara i ostalih radnika angažovanih na izdavanju lista.

Cijela 1984. godina protekla je, kako je već rečeno, u dogradnji koncepcije „Glasa“ kao informativno-političkog dnevnika. Kratko dvogodišnje iskustvo pokazalo je da list mora prije svega ostati međuopštinsko (regionalno) glasilo, prvenstveno u funkciji opština osnivača područja Zajednice opština Banjaluka i ostalih komuna Bosanske krajine, s najvažnijim informacijama iz zemlje i svijeta, posebno onima koje bi čitaocu „Glasa“ omogućile da bez praćenja ostalih dnevnih listova bude informisan o najbitnijim zbivanjima. U tom smislu dograđivana je koncepcija.

Sredinom godine ocijenjeno je da je u koncepcijskom smislu potrebno nešto mijenjati i usavršavati, kako bi list bio još savremeniji i funkcionalniji, privlačniji za čitaoca i, nadalje, informativniji, pa je u posljednjem tromjesečju došlo do

## IZVJEŠTAJ O OSTVARIVANJU PROGRAMSKE KONCEPCIJE LISTA „GLAS“ U 1984. GODINI

koncepcijskih inovacija koje su se za kratko vrijeme pokazale opravdanim, ali i ukazale na to da se i dalje redakcija i izdavač u cjelini moraju angažovati na poboljšanju kvaliteta.

## INOVACIJE

Od novembra broj stranica lista je povećan, što je stvorilo uslove da se objavljuje i više priloga u njemu. Takođe su pomjereni rokovi zaključivanja lista, pa je on od tada informativniji i u mogućnosti je da donosi i one informacije koje ostali dnevnik ne mogu objaviti na svojim stranicama. Uvedene su nove rubrike, otvoren prostor za takozvane serijske informacije (informatori, programi radio-stanica, repertoari i sl.), nađen prostor za nezamjenljivu živu riječ čitalaca itd. Na savremenijoj osnovi organizovan je rad u redakciji, uvedene su neke novosti u propagandi lista i njegovoj distribuciji. Sve to, međutim, čini samo početni korak koji zahtijeva još veće angažovanje i osmišljeniju aktivnost na dovršavanju započetog.

Tokom cijele godine, a posebno otkako se primjenjuje nova koncepcija, Redakcija je nastojala da u listu bude odgovarajuća zastupljenost opština osnivača i ostalih komuna s područja Bosanske krajine. Sasvim razumljivo, u tom pogledu dominirali su prilozi iz Banjaluke kao središta Bosanske krajine i opštine u kojoj se plasira najveći dio tiraža lista (takođe se obezbjeđuju najveća sredstva za finansiranje), a zatim slijede opštine osnivači: Bosanska Gradiška, Prnjavor, Srbač, Laktaši, Čelinac, Skender-Vakuf i Kotor-Varoš. To, međutim, nije praćeno i adekvatnim odnosima u finansiranju lista. U buduću bi trebalo još više računa voditi o zastupljenosti područja, ali i o obavezama finansiranja lista, jer se jedino tako može dosljedno ostvarivati programska koncepcija i funkcija lista.

## ANGAŽOVANOST

Informativno-politički angažman lista, kada je riječ o unutrašnjopolitičkim temama, najviše je bio podstican ostvarivanjem Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije i raspravom o Prijedlogu zaključaka 13. sjednice Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Najveći dio objavljenih priloga svoje izvorište nalazio je u osnovnim organizacijama udruženog rada, mjesnim zajednicama i osnovnim organizacijama društveno-političkih organizacija.

Novinari i saradnici lista tragali su za primjerima uspješnog poslovanja, povećanja produktivnosti rada, angažovanja subjektivnih snaga na daljem razvijanju sistema socijalističkog samoupravljanja i socijalističkih samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa u cjelini. Koliko god je bila značajan podsticaj za aktivnost partijskih i drugih društveno-političkih organizacija, rasprava o Prijedlogu zaključaka 13. sjednice CK SKJ predstavljala je impuls za angažman lista na čijim su se stranicama sve češće nalazili kritički intonirani prilozi koji su ukazivali na devijantne pojave u društvu i prikazivale borbu subjektivnih snaga protiv svih antisamoupravnih pojava u konkretnim sredinama. To što se ponekad najčešće ostajalo na površini problema, što se angažovanje baziralo na registratorskom maniru, što kritika ponekad nije bila dovoljno produbljena i argumentovana, posljedica je velike opterećenosti redakcije i ne baš dovoljne osposobljenosti svih novinara i saradnika.



### IZVORI INFORMISANJA

Treba i ovom prilikom reći da su izvori informisanja još u priličnoj mjeri skućeni, uprkos nastojanju da se oni što više prošire na bazu društva. Povodi za pisanje najčešće su traženi i nalazili su na sjednicama foruma društveno-političkih organizacija, mada nisu izostala i nastojanja da se i sa mostalnim angažovanjem novinara traga za atraktivnim temama u žiži naših društvenih zbivanja.

Kada je, pak, u pitanju odnos između onoga što se daje s područja Bosanske krajine i onoga što se može posmatrati s aspekta Republike ili zemlje u cjelini, treba reći da je u tom pogledu nađen odgovarajući srazmjer kakav bi trebalo da ostane i ubuduće. U 1984. godini u odnosu na prethodnu godinu bolje su u listu praćeni značajniji događaji u Bosni i Hercegovini i zemlji, jer su, pored Tanjugovih izvještaja, korišteni i prilozi honorarnih saradnika — iz Sarajeva stalnog, a iz Beograda povremenog.

U praćenju spoljnopolitičkih događaja u cijelosti su primjenjivani zahtjevi iz programske koncepcije i trajnih programskih ciljeva i zadataka. Na stranicama lista objavljivane su samo najvažnije dnevne informacije, prije svega one koje se odnose na međunarodnu aktivnost naše zemlje, djelovanje pokreta nesvrstanih, rad Organizacije ujedinjenih nacija i na one međunarodne odnose u kojima je prisutna težnja za smanjenje naoružavanja, mira u svijetu, politika aktivne koegzistencije i drugi aspekti jugoslovenske spoljne politike. Evidentno je i nastojanje da se u „Nedjeljnom Glasu“ aktuelnim autorskim spoljnopolitičkim komentarom angažovano piše o najaktuelnijim aspektima međunarodnih odnosa.

### TEMATSKI SADRŽAJ

Obilježavanje 40-godišnjice sloma neprijateljskog desanta na Drvar i drugih jubileja narodnooslobodilačke borbe i socijalističke revolucije dali su poseban pečat onim sadržajima lista koji su težili ka njegovanju revolucionarnih tradicija. Objavljeno je više feljtona kojima su osvijetljeni pojedini istorijski događaji i ličnosti i kojima su

prvenstveno mladi čitaoci podsjećani na nezaboravne dane naše novije istorije. Istina, feljtoni su često ostali na nivou registratorskog i kompilatorskog, jer bi za objavljivanje atraktivnih autorskih feljtona trebalo znatno više finansijskih sredstava, što bi omogućilo i angažovanje šireg kruga saradnika među poznatim publicistima i naučnim radnicima.

Ubuduće bi, kada je riječ o njegovanju revolucionarnih tradicija, stranice lista trebalo još šire otvarati za informativne i reporterske priloge koji bi obuhvatili sjećanja, razgovore, reportaže i druge novinske tekstove.

U praćenju oblasti kulture, nauke, umjetnosti i obrazovanja uočen je napredak, ali ostaje činjenica da se događaji i pojave prate informativno-registratorski, dok je manje produbijenijih tekstova. Takođe je uočljivo da su na stranicama lista više prisutni prilozi o događajima i kulturnim tokovima, a manje analitički tekstovi o saobražavanju kulture sa društvenim tokovima, o kulturi u udruženom radu i mjesnoj zajednici i drugim temama koje bi značile doprinos većem angažmanu lista.

U oblasti obrazovanja obezbjeđene su informacije iz svih školskih sredina, posebno u periodu raspisivanja konkursa i upisa u škole usmjerenog obrazovanja i na fakultete. Organizovano je i nekoliko veoma uspješnih okruglih stolova.

List je redovno objavljivao književnu, pozorišnu, likovnu i TV kritiku, a njegove stranice su bile otvorene i za prozno stvaralaštvo krajiških i drugih autora.

Potkraj godine u većoj mjeri angažovani su dopisnici iz Bosanske krajine i list je bio više otvoren priložima iz drugih komunata, što ubuduće mora biti trajno programsko opredjeljenje.

Najjači pečat sportskim zbivanjima u 1984. godini dale su XIV zimske olimpijske igre „Sarajevo 84“. List „Glas“ se, moglo bi se reći — i preko svojih mogućnosti, uključio u praćenje ovog značajnog sportskog takmičenja i međunarodne manifestacije. Pored toga što je imao stalni prilog tokom održavanja olimpijade i sopstvene ekipe izvještača, list je na sportskim stranicama redovno informisao o

priprema za ovu manifestaciju kao i o velikom doprinosu radnih ljudi i građana njenom nesumnjivom uspjehu.

Pored toga, „Glas“ je redovno informisao o takmičarskom sportu, posebno na području Bosanske krajine. Mnogi prilozi u listu bili su okrenuti društvenim problemima sporta i fizičke kulture, kritički informirani, ukazivali su na devijantne pojave i moguće puteve za njihovo suzbijanje. Organizovano je i prezentirano više okrugh stolova, praćena je rasprava o Prijedlogu zaključaka 13. sjednice CK SKJ i njen odjek u sportskim organizacijama i udruženjima, na stranicama lista objavljen je niz priloga istaknutih jugoslovenskih sportskih novinarara...

U protekloj godini list je organizovao i više zapaženih akcija, među kojima nagradne igre, akciju pomoći djeci Kopaonika i jubilarni tridesti izbor deset najboljih sportista Bosanske krajine.

### KADROVI, MATERIJALNI I DRUGI USLOVI

Na kraju, nekoliko rečenica o uslovima u kojima se ostvarivala programska koncepcija u 1984. godini.

Uvođenjem koncepcijskih inovacija i prelaskom na kasnije zaključivanje lista, postojeći novinarski kadar je znatno više opterećen nego ranije. Sasvim je sigurno da u Jugoslaviji nema lista koji priprema samo 33 novinara i urednika, kakav je slučaj s „Glasom“. Upravo zbog toga se dogodilo da se pređe na šestodnevnu radnu nedjelju i to baš u vremenu kada se Savez novinara zalaže da se uslovi rada novinara poboljšaju i da se uz redovni uvede i dodatni zimski godišnji odmor, te da se skratí radno vrijeme provedeno na iscrpljujućim zadacima. Posebno su opterećeni pojedini urednici koji u redakciji tako reći provode cijeli dan, od jutra do kasne večeri. Sve to ukazuje na neophodnost uvođenja funkcionalnije i bolje organizacije, ali i na kadrovsko jačanje.


Drugi problem proizilazi iz slabe materijalno-finansijske osnove lista. Za devet mjeseci u OOUR-u Novinska djelatnost, u kome preovlađuje novinarski kadar sa visokom stručnom spremom, prosjek ličnog dohotka jedva je dostigao 21.843 dinara, i to uz prebačaj poprilično visoke nomena za oko 50 procenata. Da bi se zaradili ovako niski lični dohoci, potreban je iscrpljujući rad koji onemogućava veće angažovanje na daljem stručnom i idejno-političkom osposobljavanju.

Svemu treba dodati i dobro poznatu činjenicu da oko dvije trećine svih novinara i urednika zaposlenih u „Glasu“ nema riješeno stambeno pitanje. Uz niske lične dohotke to je svakako jedan od najtežih problema kolektiva.

Neriješeni izvori finansiranja lista, nerazumijevanje nekih opština osnivača, koji ne izmiruju redovno svoje obaveze, nedoradenost u oblasti dohodovnog povezivanja u okviru radne organizacije, još uvijek mali tiraž lista i niz drugih okolnosti doveli su do toga da OOUR Novinska djelatnost posluje s gubitkom (za period januar — septembar 1984. godine gubitak je dostigao 1.972.779 dinara). Što još više otežava ionako tešku materijalnu situaciju. Zbog toga list ima dosta problema i sa nedovoljnom tehničko-tehnološkom opremljenošću. Doduše, tokom ove godine nabavljena su dva putnička automobila bez kojih je teško i zamisliti ostvarivanje funkcija dnevnog lista i više novih pišaćih mašina, ali nedostaju sredstva za kupovinu tele-foto primača, novih teleks-primača, foto-opreme, magnetofona i drugih neophodnih sredstava.

I pored svega, programska koncepcija za 1984. godinu, kako je već rečeno, uspješno je ostvarivana. Neophodno je, međutim, zajedničkim naporima osnivača i izdavača lista, stvarati bolje uslove kako bi se programska koncepcija za 1984. godinu još uspješnije realizovala i kako bi „Glas“ s više uspjeha ostvarivao povjerenu mu odgovornu informativno-političku funkciju.

Banjaluka, januara 1985. godine



PRIJEDLOG PROGRAMSKE KONCEPCIJE LISTA „GLAS“ ZA 1985. GODINU

# Težnja ka angažovanom i produbljenom

● Ostvarivanje dogovorene politike, samopravni tokovi, odnosi u udruženom radu, problematika proizvodnje, tržišta i dohodovnih odnosa, provođenje mjera društveno-ekonomske stabilizacije, skupštinski i delegatski sistem, aktivnosti mjesnih i interesnih zajednica... — to su neke od onih tematskih oblasti kojima će „Glas“ poklanjati punu pažnju

Po mnogo čemu 1985. godina za sredstva informisanja biće izuzetno izazovna i od njih, kao činilaca fronta organizovanih socijalističkih snaga, tražeci punu mobilnost i angažovano uključivanje u sve tokove društvene akcije. I pred „Glasom“, listom Socijalističkog saveza radnog naroda, čiji su osnivači komune Zajednice opština Banjaluka, stoje krupni i ozbiljni zadaci, značajni u njegovoj daljoj koncepcijskoj dogradnji informativno-političkog dnevnika koliko i u cjelokupnom društveno-političkom angažmanu, čvrsto utemeljenom na Programu Saveza komunista Jugoslavije i ustavnim opredjeljenjima našeg sistema informisanja.



# žovanom i informisanju

U utvrđivanju i vođenju uređivačke politike u 1985. godini, uz još više sluha za područjavanje te politike, imaće se u vidu trajni programski ciljevi i zadaci lista „Glas“:

- njegovanje imena i djela druga Tita, čime će biti prožeti svi sadržaji lista;
- razvijanje i produbljivanje socijalističkih samoupravnih odnosa na osnovu interesa radničke klase, odnosno radnih ljudi u udruženom radu;
- jačanje bratstva i jedinstva, ravnopravnosti i zajedništva naših naroda i narodnosti;
- afirmacija vrijednosti i tekovina narodnooslobodilačke borbe i socijalističke revolucije;
- učvršćivanje nezavisnosti naše zemlje, jačanje njenog položaja i ugleda u svijetu, afirmacija nezavisnosti i nesvrstane politike;
- dalje razvijanje svijesti o neopodnosti stalnog jačanja sistema opštenarodne odbrane i društvene samozaštite;
- doprinos stalnom podizanju znanja čitalaca.

Iz ovih programskih ciljeva i zadataka proizilaze i opredjeljenja koja će bitno uticati na programsku koncepciju za 1985. godinu. Obilježavanje 40-godišnjice pobjede nad fašizmom i oslobođenja zemlje, kao i drugih jubileja narodnooslobodilačke borbe i socijalističke revolucije, imaće bitnog uticaja na sadržaje lista tokom cijele godine.

Pripreme za održavanje XIII kongresa SKJ i IX kongresa SK BiH, kao i kongresa ostalih društveno-političkih organizacija, predstavljaće osnovu za sve tekstove, iz svih oblasti života i rada. Prevazilaženje ekonomskih teškoća i dosljedno provođenje Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije, na čemu će biti maksimalno angažovani svi subjekti društva, stavlja pred list posebne obaveze. Izuzetna pažnja posvetiće se aktivnostima, pa samim tim i prilozima u listu, koji će doprinijeti daljem razvoju, usavršavanju i većoj efikasnosti političkog sistema socijalističkog samoupravljanja, a polazišta i inspiracija za žurnalistički angažman tražiće se prije svega u stavovima i odlukama Saveza komunista Jugoslavije i Saveza komunista Bosne i Hercegovine.

Programi aktivnosti društveno-političkih organizacija, društveno-političkih zajednica, samoupravnih interesa i organizacija udruženog rada na području kome je list u funkciji predstavljaće sastavni dio planova i programa bitnih za utvrđivanje i vođenje uređivačke politike. U tom smislu stalno će se dopunjavati godišnja programska koncepcija i utvrđivati posebni programi angažovanja lista na provođenju značajnih društvenih akcija i aktivnosti.

Polazeći od ovih opredjeljenja, list „Glas“ će u 1985. godini u pojedinim oblastima života i rada naročitu pažnju posvećivati sljedećem:

## UNUTRAŠNJOPOLITIČKE TEME

Pretkongresna aktivnost predstavljaće nastavak žive aktivnosti započete u partijskim i drugim društveno-političkim organizacijama raspravom o Prijedlogu zaključaka 13. sjednice CK SKJ. U toj raspravi, što je u dobroj mjeri, mada još ne sasvim dovoljno, našlo odraza i u sadržajima lista „Glas“, pokrenuto je niz krupnih pitanja vezanih prvenstveno za jačanje idejno-političkog angažovanja i jedinstva Saveza komunista, neophodnost odlučnijeg suprotstavljanja oportunistima, opuštenosti i drugim pojavama u SK, kao i štetnim pojavama u društvu, u cjelini, zatim za dosljednost u ostvarivanju opšteprihvaćenog Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije.

Na svim svojim stranicama i u svim svojim prilozima, list će punu pažnju posvetiti pretkongresnoj aktivnosti. Koristeći sve novinske žanrove, počev od vijesti i izvještaja, preko osvrti, komentara i članaka, do intervjua, anketa i okruglih stolova, pratiće cjelokupna aktivnosti u Savezu komunista, prije svega u osnovnim i opštinskim organizacijama. Ovaj period biće prilika da se na stranicama lista afirmiše aktivnost organizacija i kritički ukaže na sve ono što predstavlja kočnicu u njenom odvijanju, zatim da se čuje neposredna riječ komunista i radnih ljudi ne samo o djelovanju Saveza komunista, već o svim otvorenim pitanjima u društvu. Redakcija će, pored angažovanja svojih novinara i saradnika, nastojati da za list obezbijedi i autorske priloge, poglede i mišljenja naših teoretičara, aktivista i društveno-političkih radnika.

U ostvarivanju Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije, što u nastojanju da se prije i uspješnije prevaziđu ekonomske teškoće nema alternative, već se postižu zapaženi rezultati.

List će pozitivnim primjerima, posebno onima koji i drugima mogu značiti kao podsticaj, posvećivati posebno pažnju, ali će isto tako kritički i argumentovano ukazivati na suprotne primjere i nestabilizaciona ponašanja. U središtu interesovanja lista biće borba za povećanje proizvodnje i produktivnosti rada, bolje korišćenje proizvodnih kapaciteta, uvođenje druge i treće smjene tamo gdje ih do sada nije bilo i, u vezi s tim, produktivno zapošljavanje, zatim povećanje izvoza i smanjenje uvoza, kao i svodenje potrošnje u realne okvire.

Jačanje pozicije radnih ljudi i udruženog rada u cjelini u odlučivanju o uslovima sticanja i raspodjele dohotka, višku rada i cjelokupnom sistemu društvene reprodukcije takođe će biti jedno od bitnih opredjeljenja programske koncepcije. Uporedo s tim, afirmisanjem dometa i rezultata u razvoju socijalističkih samoupravnih odnosa i ar-



gumentovanom kritikom tehno-kratskih tendencija, grupnosvojskih ponašanja, pojava gušenja samoupravljanja i uzurpiranja samoupravnih prava. „Glas“ će podsticati bitku za jačanje vlasti radnih ljudi i udruženog rada.

Ostvarivanje rezolucija društveno-ekonomskog razvoja u 1985. godini i utvrđivanje srednjoročnih i dugoročnih planova razvoja bitni su elementi ostvarivanja Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije, pa će list i tome posvećivati odgovarajuću pažnju.

Neophodnosti daljeg razvoja, usavršavanja i efikasnijeg funkcionisanja političkog sistema socijalističkog samoupravljanja u posljednje vrijeme suprotstavljaju se i teze koje ukazuju na potrebu mijenjanja tog sistema. Polazeći od toga da delegatskom sistemu, ustavnim principima i opredjeljenjima iz Zakona o udruženom radu nema alternativa, list će s istančanim sluhom za ocjene koje će biti izrečene u pretkongresnoj aktivnosti angažovano pratiti ovu problematiku. Istovremeno će se maksimalno uključiti u predizobornu aktivnost za delegacije i delegatske skupštine pri čemu će autohton glas iz baze društva imati odgovarajuće mjesto u svim tekstovima na stranicama „Glasa“.

#### KOMUNE ZAJEDNICE OPŠTINA BANJALUKA I BOSANSKE KRAJINE NA STRANICAMA LISTA

U koncipiranju i vođenju uređivačke politike i ubuduće će se imati u vidu da je „Glas“ prvenstveno međuopštinsko (regionalno) glasilo, pa će prema tome i najveći dio svojih sadržaja posvećivati životu i radu u komunama Zajednice opština Banjaluka i ostalih komuna na području Bosanske krajine. Kad su u pitanju informacije iz zemlje i svijeta, insistiraće se na još većoj selektivnosti, kako bi se objavljivale one najvažnije, da bi više prostora ostalo za priloge s ovog područja.

List će svojim planovima i programima, organizacijom posla u redakciji, boljom organizacijom dopisničke mreže i drugim mjerama nastojati da se postigne odgovarajuća zastupljenost svih komuna, prije svega onih koje su osnivači lista. Već je rečeno da će planovi i programi društveno-političkih organizacija i zajednica, samoupravnih interesnih zajednica i organizacija udruženog rada biti sastavni dijelovi programa lista. To znači da će „Glas“, na osnovu tih programa, nastojati da na svojim stranicama što potpunije odrazi svekolikost života ovog područja, a to znači aktivnost društveno-političkih organizacija i delegatskih skupština, udruženog rada, probleme privređivanja i proizvodnje, investicija, razvoja društvenog standarda, jednom riječju — cjelokupnost razvoja socijalističkih samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa.

I dalje će, kao i do sada, posebna pažnja biti posvećena problemima komunalne izgradnje, stanogradnji, radu „komunalnih“ samoupravnih interesnih zajednica, problematici gradskog i sorskog područja, radu mjesnih zajednica, snabdijevanju, akcijama na izgradnji komunalnih objekata, učešću građana i radnih ljudi u rješavanju komunalnih problema i izgradnji objekata društvenog standarda itd. Neće izostati ni tzv. servisne informacije, sve u težnji da list istovremeno bude informativno-politički dnevnik ali i glasilo koje će u svakom pogledu biti kompletan informator radnih ljudi i građana.

List će redovno informisati o svim aktivnostima obilježavanja značajnih jubileja, posebno 40-godišnjice pobjede nad fašizmom. Riječju i fotografijom pratiće prigodne svečanosti, naučne i druge skupove, otkrivanje spomen-obilježja i slično. Ovim priložima biće otvorene sve stranice lista.

U reporterskim priložima, koji će biti objavljivani u prigodnim svečanim brojevima, osvjetljavaće se značajnije bitke i drugi događaji na području Bosanske krajine, sjeća-

Redakcija će se tako organizovati da brže prevazilazi uočene slabosti u ravnomjernoj zastupljenosti područja kojim je list u funkciji. Sada ta zastupljenost više zavisi od osposobljenosti dopisničke mreže nego od redakcijskih opredjeljenja. Razumljivo, list će prije svega biti u funkciji komuna osnivača, a zatim i u funkciji ostalih bosanskokrajških opština.

Da bi se to postiglo, mora se veća pažnja posvetiti organizaciji i osposobljavanju dopisničke mreže. Takođe će se voditi računa o adekvatnoj zastupljenosti gradskog i seoskog područja, kao i ostalih sredina iz kojih se informiše. Ne bi se praktično smjelo dogoditi da tokom godine izvan novinskih informacija ostaje ijedna mjesna zajednica niti bilo koja organizacija rada s ovog područja. To zahtijeva ulaganje većih napora na proširenje mreže izvora informacija, jer će jedino na taj način list u potpunosti ostvariti svoju funkciju međuopštinskog (regionalnog) glasila Socijalističkog saveza.

### SPOLJNOPOLITIČKE TEME

Iz trajnih programskih ciljeva i zadataka, kao i iz programske koncepcije, proizilazi da će „Glas“ i u buduću, kada je riječ o spoljnopoličkim temama, pažnju posvećivati samo najvažnijim informativnim priložima iz ove oblasti. Polazeći od osnovnih postavki jugoslovenske spoljne politike, list će u narednoj godini najveću pažnju posvećivati:

— međunarodnoj aktivnosti naše zemlje koja je značajan činilac na međunarodnoj svjetskoj sceni, posebno u provođenju politike miroljubive aktivne koegzistencije;

— aktivnosti pokreta nesvrstanih u kome SFRJ svojom aktivnošću zasnovanoj na opredjeljenjima dosadašnjih skupova nesvrstanih, igra aktivnu i značajnu ulogu;

— Radu Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih organizacija, komiteta i drugih tijela;

— najvažnijim aspektima međunarodnih privrednih kretanja, posebno spoljnopoličkom robnom razmjeni Jugoslavije i učešću naših organizacija udruženog rad u realizaciji značajnih investicionih aktivnosti prvenstveno u zemljama u razvoju;

— informacijama o događajima koji imaju dalekosežne posljedice na međunarodne odnose.

Imajući sve ovo u vidu, list će nastojati da ni u jednom svom broju ne ostane bez takozvanih vijesti dana, tj. bez onih informacija bez kojih nijedan dnevni list ne bi smio ostati. Uz korišćenje generalnog servisa Novinske agencije Tanjug i spoljnih saradnika list će, koliko mu to sopstvene mogućnosti budu dozvoljavale, nastojati da, prvenstveno u svom revijalnom, nedjeljnom izdanju, komentariše najvažnije aspekte međunarodne politike.

### NJEGOVANJE REVOLUCIONARNIH TRADICIJA

Neprolazno revolucionarno djelo druga Tita ostaće trajna inspirativna i stvaralačke osnova u kreiranju svih sadržaja lista. U tom svjetlu biće koncipirani i svi sadržaji lista kojima će se njegovati revolucionarne tradicije narodnooslobodilačke borbe i socijalističke revolucije. Oni će ujedno proizlaziti iz kalendara i programa obilježavanja godišnjica značajnih događaja i ličnosti koje će usvojiti Savezna, Republička i opštinska konferencija socijalističkog saveza radnog naroda.

Obilježavnje 40-godišnjice pobjede nad fašizmom i oslobođenja zemlje zauzimaće posebno mjesto u listu. Ovaj jubilej biće prilika da se više piše o završnim operacijama za oslobođenje zemlje, razvoju službe bezbjednosti, prvim koracima razvoja slobodne socijalističke zemlje, diplomatskoj aktivnosti mlade Republike, ali i o cijeloj narodnooslobodilačkoj borbi, počev od dizanja ustanka do konačnog oslobođenja. Značajne bitke i značajni događaji odigrali su se upravo na području Bosanske krajine.

Ostvarivanje programskih zadataka vezanih za njegovanje revolucionarnih tradicija odvičajće se kroz tri oblika: informisanje o realizaciji utvrđenih programa obilježavanja jubileja, objavljivanje reporterskih priloga i objavljivanje feljtona.

nja boraca, narodnih heroja i revolucionara, arhivski dokumenti, znamenja i svjedočanstva revolucije. Isključujući prigodničarski karakter, pripremiće se svečani brojevi ili prilozi u redovnim brojevima povodom 9. maja — Dana pobjede, 15. maja — Dana oslobođenja Jugoslavije, praznika krajiških komuna, zatim 1. maja, 4. jula, 27. jula, 25. novembra, 29. novembra, te 4. i 25. maja.

Utvrđiće se i poseban program feljtona koji će biti sastavni dio programske koncepcije lista za 1985. godinu.

### KULTURA, UMJETNOST, NAUKA I OBRAZOVANJE

Kultura je izuzetno složena oblast društvenog života, podložna stalnim promjenama i previranjima, pa se nikako ne bi smjela stavljati u inferioran položaj u odnosu na ostale rubrike u listu. U oblasti kulture, umjetnosti, nauke i obrazovanja, na svoj način prelama se društveni život, pa one često mogu postati i poligon za različita djelovanja grupa i pojedinaca, suprotna politici Saveza komunista. Zbog toga je neophodno ovu izuzetno značajnu oblast u listu pratiti na produbljeniji, analitičko-komentatorski način, jer će glasilo jedino na taj način biti tumač i podstrekač svih stremjenja koja teže ka obogaćivanju čovjekove ličnosti kulturnim i drugim sadržajima duhovne nadgradnje. To zahtijeva i veću osposobljenost novinara koji svoj angažman neće završavati samo prikupljanjem i plasiranjem informacija i registrovanjem dnevnih događaja.

Koncepcijske inovacije u listu uslovljavaju i dalju dogradnju koncepta kulturne rubrike koja je do sada bila uglavnom okrenuta kulturnim tokovima u Banjaluci, uz objavljivanje poneke vijesti iz ostalih krajiških komuna, zemlje i svijeta. U posljednje vrijeme, međutim, kulturna stranica u listu sve više se okreće svim krajiškim komunama, doduše, zasad samo informativnim, registratorskim tekstovima.

U koncipiranju i uređivanju ove rubrike značajnu pomoć može pružiti (i već pruža) savjet rubrike, nedavno konstituisan. Već na prvog sjednici dato je dosta korisnih sugestija koje će biti prihvaćene i sigurno doprinijeti podizanju kvaliteta na viši nivo.

Od tema koje u buduću moraju biti u žiži interesovanja novinara i saradnika svakako su dometi i slabosti samoupravnog interesnog organizovanja, razmjene rada kulturnih organizacija sa udruženim radom, djelovanja organizacija i udruženja u oblasti kulture, njihovih programa u svjetlu finansiranja, zatim reforme školstva, funkcionalnog povezivanja nauke i udruženog rada. Tome svakako treba dodati teme iz oblasti kulture rada, kulture stanovanja, problematiku urbanizacije, zaštite spomenika kulture i slično. Razvoj amaterizma i kulturni život mladih, oblasti su koje zaslužuju posebnu pažnju. Sve ove teme ne smiju se iscrpljivati na primjerima banjalučkih organizacija, mada se mora imati u vidu da je Banjaluka kulturno središte šireg područja, pa kao takva ima i posebno mjesto i značaj.

Književna, pozorišna, likovna i muzička kritika, te kritika televizijskog programa mora biti utemeljena na jasnim idejno-estetskim kriterijima i marksističkim opredjeljenjima. Kao i u drugim oblastima, i u ovoj se mora animirati širok krug saradnika, u prvom redu istaknutih kulturno-umjetničkih stvaralaca, univerzitetskih profesora i drugih radnika u oblasti kulture i umjetnosti.

U najskorije vrijeme neophodno je razmotriti sugestije vezane za pokretanje posebnog priloga na četiri stranice namijenjenog kulturi, umjetnosti, nauci i obrazovanju (najvjerovatnije u „Nedjeljnom Glasu“). Pokretanjem ovog dodatka otvorio bi se širi prostor za produbljenje praćenje ove oblasti, ali to ne znači da bi rubrika kulture u redovnim brojevima trebalo da ostane samo informativna i registratorska, već bi se na ovoj stranici u buduću trebalo da nađu i kritike književnih, likovnih, muzičkih i drugih djela, zatim intervjui, okrugli stolovi, ankete i drugi žurnalistički prilozi.

List će, konačno, i u 1985. godini podsticati kreativno stvaralaštvo. Pored objavljivanja priče u „Nedjeljnom Gla-

su" (zajedno sa Odborom Kočićevoeg zbora raspisaće se konkurs za kratku priču za nagradu „Nikiće Pavlič“, kao što je to činjeno i dosad), pronaći će se u listu prostor za poetski kutak, a redovno će se objavljivati vinjete, crteži i ilustracije krajiških likovnih stvaralaca.

## SPORT I FIZIČKA KULTURA

Sportska rubrika će i u 1985. godini nastaviti da prati sve događaje u sportu i fizičkoj kulturi Bosanske krajine. Posebna pažnja biće posvećena akciji koja kontinuirano traje već tri godine i kroz rubriku „Sport i društvo“ argumentovano ukazuje i razobličava sve negativnosti u ovoj oblasti ukazujući na rješenja zasnovana na društvenim opredjeljenjima koji sport i fizičku kulturu dovode u cjelokupnost društveno-ekonomskih odnosa i na zdrave socijalističke odnose. S tim u vezi organizovaće se okrugli stolovi, razgovori s društveno-sportskim radnicima, pratiti društveno-politička aktivnost subjektivnih snaga društva i omogućiti saradnja svim spoljnim saradnicima koji na zdravoj osnovi imaju šta da kažu o ovoj oblasti.

List će svojim priložima i na druge načine davati punu podršku zamahu razvoja fizičke kulture i podsticati sve akcije koje budu organizovane na tom planu.

Što se tiče takmičarskog sporta, „Glas“ će kao i do sada pratiti sva zbivanja na području Bosanske krajine, ali će još više pažnje posvetiti takmičenjima u saveznoj fudbalskoj i drugim ligama, kako bi se čitaocu pružile najneophodnije informacije.

Da bi se ostvarile ove zamisli, list će na svojim sportskim stranicama imati rubrike posvećene takmičarskom sportu, masovnoj fizičkoj kulturi, društvenim odnosima u sportu, zatim okrugle stolove, reportaže, komentatorske i ostale tematske priloge, intervjue i specijalne priloge novinara drugih redakcija.

Imajući u vidu da se 1985. godine obilježava 40-godišnjica pobjede nad fašizmom, sportska rubrika će ovaj jubilej obilježiti nizom priloga, među kojima i feljtonom o vrhunskim ostvarenjima sporta u novoj Jugoslaviji. Povremeno će se objavljivati i kraći feljtoni vezani za formiranje i razvoj sportskih društava na području Bosanske krajine tokom ratnih godina.

Kao i do sada, list će na kraju godine organizovati izbor deset najboljih sportista Bosanske krajine.

## PRETPOSTAVKE ZA OSTVARIVANJE PROGRAMSKE KONCEPCIJE

Da bi se uspješno realizovala programska koncepcija za 1985. godinu, potrebno je ostvariti sljedeće pretpostavke:

1. Mada su u protekloj godini stvoreni povoljniji uslovi za rad, tehnička opremljenost redakcije nije dovoljna i nije saobražena potrebama dnevnika. Uz pomoć osnivača lista i cijele radne organizacije neophodno je što prije nabaviti tele-foto primač, kako bi se koristile aktuelne Tanjugove fotografije, novi teleks primači (jer su sadašnji dotrajali), zatim kompletirati foto-službu i nabaviti nekoliko magnetofona.

2. Nova organizacija rada redakcije pokazala je svoje prednosti, ali je još nedograđena i u tom smislu pred OOUR-om stoje neodložni zadaci. U prvom redu potrebno je organizovati rad deska na savremenim osnovama, uz korišćenje iskustva ostalih dnevnih redakcija. Upravo s tim potrebno je, bez odlaganja, intenzivirati aktivnost na novoj samoupravnoj i tehnološkoj organizaciji NIGRO „Glas“, jer sadašnja usitnjenost OOUR-a nije garancija za stvaranje neophodnih uslova za uspješno izdavanje lista. Teret izdavanja lista i dalje je u najvećoj mjeri na OOUR-u Novinska djelatnost koji je i po materijalnoj osnovi i po broju zaposlenih među najmanjima u okviru Radne organizacije, koja u cjelini mora biti izdavač lista. Na toj osnovi moraju se dograđivati i dobodovni odnosi, kako bi list u pravom smislu riječi bio zajednički proizvod u okviru radne organizacije.

3. Proces kadrovskog jačanja redakcije mora biti stalno otvoren. Za afirmisane novinare sa iskustvom i za mlade

talente takoreći mora stalno biti otvoren konkurs, jer sadašnjih 33 novinara i urednika svakako ne mogu na svojim plućima iznijeti jedan informativno-politički dnevnik. Upravo s tim, mora se stalno raditi na idejno-političkom i stručnom osposobljavanju novinarskog kadra, kako bi on što uspješnije odgovarao velikim obavezama koje pred njim stoje.

4. U još većoj mjeri list mora biti otvoren za honorarnu saradnju. Uz honorarne saradnike koji će biti prije svega angažovani na informativnim priložima, potrebno je veću pažnju posvetiti spoljnim saradnicima iz kruga istaknutih kulturnih, naučnih, društveno-političkih radnika i stvaralaca. Takođe, više prostora treba posvetiti pismima, sugestijama, mišljenjima, prijedlozima i kritikama čitalaca, kako bi list bio istinska otvorena društvena tribina radnih ljudi i građana.

5. Uz stalno jačanje dopisničke mreže na području Bosanske krajine, u što kraćem roku treba temeljito izučiti mogućnost otvaranja stalnih dopisništava u opštinama osnivača lista. S obzirom na to da se radi o obostranom interesu (lista i komuna osnivača) potrebno je zajednički tražiti mogućnosti za zapošljavanje stalnih novinara, prostorije za dopisništva i sredstva za lične dohotke. Istovremeno treba jačati dopisništvo u Sarajevu i razvijati dopisništvo u Beogradu, jer je praksa pokazala da se list često ne može osloniti isključivo na izvještaje koje nudi Tanjug.

6. Neophodno je stalno raditi na jačanju materijalnog položaja lista i stvaranju uslova za bolji rad novinara. Sadašnji izvori informisanja nisu dovoljni za ostvarivanje funkcije glasila. Opštine osnivači moraju imati razumijevanje za materijalno-finansijske probleme lista i u tom smislu tražiti sigurne i trajne izvore informisanja u svojim društveno-političkim zajednicama.

7. U prvoj polovini 1984. godine NIGRO „Glas“ sačinio je temeljitu analizu materijalnog položaja radne organizacije i lista i uputio je opštinama osnivačima (opštinskim konferencijama SSRN) na razmatranje. Ova informacija nije se još našla u svim opštinama na dnevnim redovima društveno-političkih organizacija i delegatskih skupština. Stoga bi bilo potrebno da se već početkom 1985. godine razmotri analiza i predlože odgovarajuća rješenja koja bi doprinijela poboljšanju materijalnog položaja lista, čime bi on bio osposobljen za uspješnije ostvarivanje svoje funkcije.

8. Tiraž lista je u blagom porastu, ali nije saobražen stvarnim potrebama i mogućnostima plasmana na području na kome se distribuira. Da bi se ostvario veći tiraž (što će doprinijeti boljem ostvarivanju funkcije i povoljnijem materijalnom položaju), neophodno je unaprijediti način distribucije, ali istovremeno stalno insistirati na boljem kvalitetu lista. To će se postići adekvatnijom zastupljenošću cijelog područja Bosanske krajine, zatim atraktivnijim temama i njihovom boljom obradom, raznovrsnijim žurnalističkim pristupom tematici, boljim planiranjem sadržaja lista i dosljednim ostvarivanjem programske koncepcije u cjelini.

9. Idejno-političkim i drugim aspektima ostvarivanja programske koncepcije u još većoj mjeri moraju se stalno baviti osnovne organizacije Saveza komunista i Saveza sindikata, samoupravni i drugi organi u OOUR-u Novinska djelatnost i NIGRO „Glas“.

10. Rad Novinskog savjeta može i mora biti još bolji. On će, kao i do sada, zavisiti od toga koliko Redakcija bude podsticala češće održavanje sastanaka i pripremala izvještaje, analize, programe i druge materijale. Novinarski savjet treba češće i s više analitičnosti da analizira ostvarivanje programske koncepcije u određenim vremenskim intervalima, kao i pojedine aspekte ostvarivanja koncepcije, ne čekajući za to određene povode, već radeći na osnovu operativnog godišnjeg plana rada. Takođe je potrebno formirati savjete rubrika za koje to do sada nije učinjeno i postojeće mobilisati na još veću aktivnost. Sve će to imati bitnog odnosa na kvalitet lista, pa samim tim i na njegov tiraž, odnosno na uspješnost ostvarivanja informativno-političke funkcije ovog glasila.

Banjaluka, januar 1985.



MARKSISTIČKO OBRAZOVANJE I IDEJNO-POLITIČKO OSPOBLJAVANJE KOMUNISTA U OPŠTINSKOJ ORGANIZACIJI SK BANJALUKA

# Više pažnje samoobrazovanju

Analize sadržaja, strukture i realizacija programa marksističkog obrazovanja i idejno-političkog osposobljavanja u OOSK na području Banjaluke, koje vrši Centar za marksističko obrazovanje i političke studije „Veselin Masleša“, pokazale su da je većina osnovnih organizacija SK u tekućem obrazovnom ciklusu programirala uglavnom odgovarajuće obrazovne oblike i sadržaje primjerene potrebama date sredine i njene političke i samoupravne prakse.

Istina, ovom značajnom zadatku ponegdje se još uvijek pristupa s dosta formalizma, a jedan broj OOSK nije ni utvrdio sopstvene programe marksističkog obrazovanja. Međutim, bez obzira na ovakve propuste u nekim sredinama, konceptijske promjene u sistemu idejno-političkog obrazovanja, posmatrano u cjelini, predstavljaju značajan korak naprijed u približavanju životnim problemima svake sredine. Pored OOSK ovome dosta doprinosi Centar „Veselin Masleša“ i drugi organi Saveza komunista na području opštine koji, u okviru realizacije pojedinih obrazovnih oblika, posebnu pažnju u posljednje vrijeme poklanjaju organizovanom individualnom osposobljavanju komunista, pripremi voditelja rasprava o temama osnovnog programa, obezbjeđivanju odgovarajuće literature i slično.

Osnovni program marksističkog obrazovanja i idejno-političkog osposobljavanja, kao najmasovniji oblik idejnog uzdizanja članova Saveza komunista, u većini OOSK obrađuje ona pitanja i probleme koji su od posebne važnosti za sredine u kojima komunisti djeluju. Tako su OOSK iz materi-

jalne proizvodnje u svoj program pretežno uvrstile teme vezane za ostvarivanje Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije i aktuelna pitanja udruživanja rada i sredstava. Vezano za ostvarivanje programa stabilizacije dosta je zastupljena i tema „Nauka i udruženi rad“, a iz oblasti političkog sistema socijalističkog samoupravljanja komunisti u materijalnoj proizvodnji uglavnom su se opredjeljivali za teme o samoupravnom odlučivanju i funkciji organa samoupravljanja, kao i o odgovornosti delegacija i delegata za funkcionisanje delegatskog sistema. Među temama u oblasti ostvarivanja vodeće uloge Saveza komunista dominira tema o moralnom liku člana SKJ, te sadržaju i metodi rada OOSK.

U OOSK društvenih djelatnosti takođe dominiraju teme o ostvarivanju Dugoročnog programa stabilizacije, posmatrano iz ugla politike razvoja društvenih djelatnosti, slobodne razmjene rada i samoupravnog interesnog organizovanja.

Program marksističkog obrazovanja, čija je realizacija u toku, ovaj put posebnu pažnju posvećuje individualnom obrazovanju i osposobljavanju komunista. Međutim, u nekim sredinama zanemaruje se činjenica da je samoobrazovanje temelj i osnovna pretpostavka ideološkog rada i obrazovanja u Savezu komunista. Obaveza individualnog obrazovanja samo je naznačena, usputno pomenuta, bez isticanja konkretnih obrazovnih sadržaja, literature, načina praćenja individualnog rada i drugih elemenata za realizaciju ovog dijela programa.

N.S.F.

## AKTIVNOST OPŠTINSKE KONFERENCIJE SRVS BANJALUKA

# Obuka po rodovima

Po već ustaljenoj praksi, opštinska organizacija Saveza rezervnih vojnih starješina, koja ima više od sedam hiljada članova, najobimniju aktivnost provodi na opšteovjnom ideološko-političkom obučavanju rezervnih starješina u proljeće i jesen. U provođenju ideološko-političke i opšteovjne obuke, a time i osposobljavanja rezervnih starješina za njihove odgovorne dužnosti u miru i eventualnom ratu, valja iznalaziti najpogodnije forme i metode, kako bi bilo što veće interesovanje za ovaj vid obuke.

Prije dvije godine anketiran je najveći broj rezervnih vojnih starješina. Većina je bila za promjenu dosadašnjeg načina obučavanja. To je ponukalo Opštinsku konferenciju SRVS Banjaluka — da se pređe na primjenjeni dio obuke po rodovima i službama, odnosno u vidu grupnog zanimanja — istakao je nedavno Dejan Stojaković, predsjednik Opštinske konferencije SRVS Banjaluke na sjednici Predsjedništva Opštinske konferencije SRVS.

— Kada se ima u vidu da je na razradi taktičkih zadataka, pripremi nastavnika, obezbjeđenju nastavnih pomagala i drugih pripremnih radnji, uloženo dosta rada i truda, ne možemo biti zadovoljni prisustvom obuci, koje je iznosilo od

● U organizaciji Opštinske konferencije Saveza rezervnih vojnih starješina uspješno je realizovao plan i program ideološko-političkog i opšteovjnom obrazovanja, a poseban kvalitet je što se nastoji iznaći najpogodnija i najprivlačnija forma i metod za ovaj vid obuke

31,5 do 50 posto u osnovnim organizacijama i akcionim konferencijama SRVS — naglasio je Blagoje Preradović, predsjednik Komisije za ideološko-političku i opšteovjnu obuku Opštinske konferencije SRVS Banjaluke.

Jesenjem dijelu obuke trebalo je da prisustvuje oko pet hiljada rezervnih vojnih starješina, ali njih je znatno manje bilo na rješavanju taktičkih zadataka. Ovaj vid obuke isključivo su pohađali oficiri i mlađi oficiri iz redova poslijeratne generacije koji su završili škole rezervnih oficira u JNA, dok se na opšte teme i tehničke zborove pozivaju oficiri koji su učestvovali u NOR-u i revoluciji.

U vrijeme jesenje obuke u osnovnim organizacijama i akcionim konferencijama nije sve učinjeno da se na vrijeme uruče pozivi za obuku, obezbijede prostorije i izvrši raspored rezervnih starješina po osnovnim organizacijama SRVS.

Posebno je naglašeno da se organizacije Saveza komunista, Saveza rezervnih vojnih starješina, komande i organi narodne odbrane moraju odlučno osloboditi onih rezervnih starješina koji su došli u sukob s politikom SK, ili koji su svojim ponašanjem ozbiljno narušili ugled rezervnog vojnog starješine.

M. MUTIĆ

## ZIMSKA NAGRADNA IGRA

DANAS


### Dvanaesti kupon

Dvanaesto nagradno pitanje u Zimskoj nagradnoj igri vezano je za ŠIPAD-VRBAS. Pitanje glasi: U koje zemlje najviše izvozi ŠIPAD-VRBAS?

U ovoj nagradnoj igri VRBAS dodjeljuje prvu nagradu — trpezariju iz serije DIV — TANJA LUKS.



Trpezarija „Tanja luks“



SOUR „RUDI ČAJAVEC“ — OOUR TV CRNO-BIJELI I AKUSTIKA AUTO-PRIJEMNIK AP 158

Već je u proizvodnji auto-prijemnik AP 158. Ako ga niste nabavili, požurite. Visokog je kvaliteta, modernog dizajna. U fabrici TV crno-bijeli i akustika, kažu, na ispitivanju je uzorak auto-prijemnika sa kasetofonom. Možda će krajem ove godine sa proizvodne trake sići i modificirani stereo radio-kasetofon za kola.



TEKSTILNI KOMBINAT KOMBITEKS BIHAĆ

OOUR »Novitet« Bosanski Petrovac

BRINE O VAŠEM ODIJEVANJU

## DVADESET NAGRADA „NOVITETA“

Bosanskopetrovački „Novitet“ u ovoj nagradnoj igri dodjeljuje 20 nagrada u svojim proizvodima. To su proizvodi od trikotaže — muško, žensko, dječje i bebi

rublje.

„Novitet“ iz Bosanskog Petrovca, koji posluje u sastavu „Kombiteksa“, poznat je izvoznik. Izvozi u Sovjetski Savez, Čehoslovačku,

Holandiju, SR Njemačku, Švedsku, Irak i Italiju. Vrijednost izvoza u prošloj godini je milion dolara, a u ovoj godini biće 1,4 miliona dolara.

PREDSTAVLJAMO VAM POSLOVNICU BANJALUKA

Jugoslavenska putnička agencija: DI BROVNIK

## PRI RUCI KORISNICIMA

● Ako su vam potrebne usluge ove agencije, pozovite Poslovnice „Atlasa“ u Banjaluci

„ATLAS“ — jugoslovenska putnička agencija je jedna od najstarijih putničkih agencija u Jugoslaviji. Više od hiljadu stalno zaposlenih u preko 35 poslovnih jedinica širom naše zemlje, nastoji da se što više približi vašim željama, zahtjevima, potrebama i mogućnostima.

Naša filijala u Banjaluci tokom protekle 21 godine svog postojanja stekla je veliki broj poslovnih partnera i prijatelja. Uz sve teškoće i probleme, koji prate našu djelatnost, hrabro nas činjenica da najveći broj korisnika naših usluga ostaje naš stalni partner. To je motiv više za naše osoblje u stalnom nastojanju za poboljšanjem kvaliteta naših usluga.

Zato smo odlučili da omogućimo naših poslovnim partnerima i prijateljima da veći dio naših usluga dogovaraju i dobiju kod sebe. Na svaki naš poziv putem telefona broj 37-320 ili 35-243 doći će naš predstavnik kod vas na dogovor oko traženog aranžmana.

Ako nazovete telefon broj 33-395, možete naručiti avionsku ili željezničku kartu za bilo koji pravac u međunarodnom ili domaćem saobraćaju i karta će vam biti dostavljena u dogovoreno vrijeme.

Radi vašeg uvida, navodimo sve vrste usluga koje možete kod nas dobiti:

- LJETOVANJA I ZIMOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU
- GRUPNA PUTOVANJA
- REZERVACIJA MJESTA U SVIM HOTELIMA U ZEMLJI

- INOSTRANSTVU
- ORGANIZACIJU SVIH PRIJEMA I POSLOVNIH SASTANAKA
- AVIONSKE KARTE ZA DOMAĆI I MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ
- ŽELJEZNIČKE KARTE ZA DOMAĆI I MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ
- EKSKURZIJE ZA UČENIKE I STUDENTE
- MJENJAČNICA
- INFORMACIJE IZ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKOJ OBLASTI

Uz poziv na još uspješniju saradnju, srdačno vas pozdravljamo.

„ATLAS“ — FILIJALA BANJALUKA

ZIMSKA NAGRADNA IGRA „BLASA“

KUPON 12

(drugo kolo)

Pitanje: U koje zemlje najviše izvozi ŠIPAD-VRBAS?

Odgovor:



# KRAJIŠKI SPORTSKI DNEVNIK

## BORCU

## POSEBAN

## TRETMAN

Sve se mijenja u krajiškom sportu, ali neka čudna privrženost banjalučkom Borcu, onom fudbalskom, prisutna je uvijek. Evo i sada kada Borac ničim nije zaslužio da se na njega gleda sa posebnim simpatijama: tek je u sredini tabele, ekipa još nepotvrđene vrijednosti, ne baš ni svijetla perspektiva.

A Borac ostaje mazimčel. Stegla ova zima, okružilo snijeg, ali gle čuda — na Gradskom stadionu, u jutarnjim satima na treningu, dosta znatljive. Prati se svaki pokret novopridošlih, posebne nade polažu se u Abida Kovačevića i svi žive u uvjerenju — proljeće će biti Borčevo.

Može proljeće biti bolje od jeseni. Ekipa se koliko-toliko konsolidovala, iza nje je polugodišnje iskustvo, a i pojačala se. Kod angažovanja novajlija posebno se vidjelo da Borac u Bosanskoj krajini ipak ima „poseban tretman“. Dvojica fudbalera-amatera Bogojević i Muhlić — stigli su iz Bosanske Krupe. Bratstvo vodi u Regionalnoj ligi, amaterske su mu viši rang takmičenja, ali izabao je u susret banjalučanima i ustupilo im dvojicu svojih ponajboljih igrača. Da li će Bogojević i Muhlić postati nosioci igre, koliko će oni biti pojačanje za drugoligaša, to će tek vrijeme pokazati; međutim, već sada se može reći da su Krupljani na djelu potvrdili koliko im je stalo do saradnje sa najpopularnijim klubom ovog regiona.

Borac, bar do sada, nije imao sluha za uspostavljanje mostova saradnje. U jednu svoju najveća moć, između 1972. i 1977. godine, jedva da je za tih pet-šest godina odigrao desetak utakmica u Bosanskoj krajini. Zanesen svojom slavom nije se ni obazirao na Podgrmeč, Bratstvo, Krajinu, Elektrobosnu... Pojavljivao se samo onda ako bi u tim klubovima „skočio“ kakav talent, obećavao tada kule i gradove i na tome se ostajalo. Organizovana saradnja, koju bi inicirao Borac, bila je ravna nulli.

Istina, drugačije se radilo u jednom drugom razdoblju, nažalost veoma kratkom, tako da se i zaboravilo, a ne bi se trebalo zaboraviti. Godine 1968. kada su postavljeni temelji budućeg prvotligaša, Borac je u pravom smislu bio krajiški klub. Na stranu, što će godinu dana kasnije u njega stići cijela plijada talentovanih mladića iz raznih krajiških klubova i poslije pronijeti Borčevu slavu širom Jugoslavije, tada su uspostavljani kontakti sa „malim“ klubovima. Svake srijede organizovane su revije na kojima su nastupali najtalentovaniji igrači Krajiške zonske lige. Pratio se razvoj svakog ponaosob, svakodnevno provjeravala talentovanost, pa nije ni čudo što je godinu dana poslije formiran tim kakav Borac nikad kasnije nije imao! Tada se i u klubu radilo sa posebnim elanom, a treneri, prvo Brozović, a potom Arapović, imali su smisla za takvu vrstu rada i saradnje.

Zašto se Borac ne bi ponovo vratio takvom opredjeljenju? Ne treba „otkrivati Ameriku“; valja samo okrenuti ploču. I danas je u klubu trener (Đorđe Gerum) sa mnogo takta za saradnju, Predsjedništvo na čelu sa predsjednikom (Farukom Huseinbegovićem) koji prate zbivanja u BSK-u, Naprijedu, Slobodi iz Bosanskog Novog, Krajini iz Cazina... Borac je taj koji treba prvi da pruži ruku.

Na kraju krajeva prvi je i okrenuo leđa.

A od pomenute saradnje on će imati najveću korist.

Samim tim i krajiški fudbal uopšte.

Tomo MARIĆ

UZ RUB BOKSERSKE ARENE

# Neka živi kapiten!

● Gojko Radunović je novi savezni kapiten, pred kojim stoje nemale obaveze ● Radunović ne nudi obećanje već — saradnju

Piše: Toma HLADNI  
urednik „SPORTA“

Izbor Gojka Radunovića, starog bokerskog pregaoca iz Titograda, na dužnost novog selektora, možda je iznenadio širu bokersku javnost, ali ne i stručne krugove. Za stručnjake izbor je predstavljao samo puku formalnost, jer je sve već bilo riješeno prije sastanka Predsjedništva BSJ u Kumanovu. Za Radunovića je glasala što dizanjem ruku, što telegramima, većina republičkih zborova trenera još u novembru uoči finala meča šampiona. Predsjedništvo BSJ sad je samo potvrdilo raniji izbor.

Radunović nije nepoznata ličnost. Bio je dugo godina trener budućnosti, zatim se povukao u Predsjedništvo BS Crne Gore a odmah zatim izab-

ran je i u Predsjedništvo BSJ. Svojevremeno, dok je bio na čelu Zbora trenera, zalagao se za „širi i veći uticaj“ trenerske profesije u izboru i pripremanju nacionalne ekipe za najveće međunarodne manifestacije. U Svetozarevu, pred povećim skupom trenerskih delegata i posmatrača, podvukao je: „Nijedan potez neću učiniti bez vaše pune saglasnosti“. Verovatno i zbog toga mu je BSJ dodijelio „kart-blaš“ da sam predloži saradnike i s njima pripremi definitivni plan i programa.

Radunović nije nudio druga obećanja, ali, čvrsto vjeruje da će uspijeti. Jer, u suprotnom, ne bi se ni kandidovao. Garancija mu je — kolektivni rad! Samo tako, vjeruje, obezbjeđuje podršku svojih klupskih trenera. Zapisao je prije rđava.

Toliko se, eto, za sada zna o programu novog prvog čovjeka

reprezentacije. Doduše, više se nije moglo ni saznati jer je njegovo ustoličenje tek obavljeno.

Obaveze su teške, još uvijek zvecka pregršt medalja (zlatna, srebrna i dve bronzane) iz Los Angelesa. Naše naravi su da se uvijek dočekuje više i bolje: kad može na olimpijadi, zašto ne bi moglo i na prvenstvu Evrope! Ako bi se pošlo tom logikom, pred novopečenim kapitanom i njegovim saradnicima predstoji pravi pakao.

Jer, do šampionata Evrope u Budimpešti predstoji četiri mjeseca. U ovom času još se ne znaju ni kandidati ni kriterijumi.

A opozicija već podsjeća: ni bivši stručni štab na čelu sa Perlovim nije imao do Los Angelesa ni četiri mjeseca.

Gojko Radunović, ambiciozni i hrabri selektor, sve to zna i zbog toga kaže:

— Ovo će biti i najteži period mog života.

I zbog toga čestitke: neka živi kapiten! Pod uslovom da „preživi“ prvenstvo Evrope u Budimpešti.

PROGLAŠENI NAJBOLJI AEROKLUBOVI U BIH

## PRIZNANJA „ČAJAVECU“

VISOKO — Aero klubovi Bosne i Hercegovine prošle godine postigli su brojne uspjehe. Obavili su na desetine hiljada modelarskih letova i izveli 7.200 padobranskih skokova, imali 2.900 sati letova avionima i 2.700 sati jedrilicama.

Na svečanosti održanoj u Visokom, za najbolje sportske kolektive u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu proglašeni su aeroklubovi „Sarajevo“ iz Sarajeva, „Rudi Čajavec“ iz Banjaluke i „Zdravko Smolej“ iz Tuzle, a za najboljeg pojedinačnog pilota Mirsad Kapetanović, vazduhoplovni modelar Aero-kluba „Jzet Kurtalić“ Visoko.

Najbolje žene padobranice su Mira Obradović-Tuzla, Rašida Hadžiselimović — Ba-

njaluka i Merima Horozović — Tuzla. Među muškarcima najbolji padobranici bili su Viktor Kupljenik iz Banjaluke, Ljubiša Naumović iz Tuzle i Jovica Mandić iz Sarajeva. Kod omladinaca Edin Ališa, Ermin Dedić, oba iz Banjaluke i Nedžad Babić iz Prijedora.

Za najbolje sportiste u motornom letenju proglašeni su Zdravko Lukić iz Tuzle, Ante Kaurin, Banjaluka i Driz Merdžanić iz Banjaluke. Za najbolje jedrilicare proglašeni su: Stipe Krišto iz Banjaluke, Dušan Studen iz Sarajeva i Milenko Vranješ iz Banjaluke, a za najbolje vazduhoplovne modelare: Mirsad Kapetanović, Ibrahim Sinanagić i Kenan Jusufbašić, sva trojica iz Visokog.

TURNIR U MALOM FUDBALU „BORIK 85“

## „MAHALA“ SE PROVUKLA

● Jedan od pobjednika turnira u malom fudbalu Sportske dvorane „Borik“, ekipa „Mahala“ iz MZ Vrbanja, teškom mukom savladala „Tajfun“ sa 1:0

### FUDBAL

BANJALUKA — U izuzetno interesantnim i neizvjesnim mečevima nedjeljnog termina turnira u malom fudbalu Sportske dvorane „Borik“ posebnu pažnju je pobuđivao nastup „Mahale“ i „Tajfuna“. Bivši pobjednik ovog turnira, ekipa „Mahala“, teškom mukom je izborio pravo nastupa u narednom kolu. Strijelac jedinog i spasonosnog pogotka bio je Esad Mahmutović. Veliko je pitanje da li od nastupa u finalu može biti išta, pogotovo ako se nastavi sa ovakvom igrom. Nazni Rama, koji će nakon skidanja sivomaslinaste uniforme obući dres drugoligaša Borca, bio je najmarkantnija figura utakmice između „Petra Drapšina“ i Udarnika II. Ako i veliki fudbal igra kao mali, onda će banjalučkom ligašu predstavljati svakako najveće pojačanje? Njegova ekipa je najviše zahvaljujući njemu slavila pobjedu od 3:0. Pored Rame izvanrednu igru su pružili vojnici Veselin Đurašević (član Veleža), Ramiz Kresančić (Priština), te starješina Goran Sivac, inače prvotimac Laktaša. U poraženom sastavu bolji od ostalih je bio Zoran Karalić. „Duro Daković“ ekipa iz Slavenskog

Broda naprosto je pregazila „Slovo 7“ (5:0). Svih pet pogotka za pobjednika je postigao izvanredni Damir Ruhek. U „rulet“ dvoboju „Indeks“, za koji nastupaju uglavnom fudbaleri Naprijeda, člana Međuopštinske lige Banjaluka, je pretrpio minimalan poraz od „Kevljana“ 4:5. Kod „Indeksa“ najbolji po jedinac je bio trostruki strijelac Mehmedalija Elkaz, a kod pobjednika Sead Žerić, Sadik Pervanić i Fikret Ališić. „Mala čaršija“ je čitavo prvo poluvrijeme pružala žestok otpor sastavu „Video Šator“. Jasmin Avdić i drugovi su međutim, u nastavku pokleknili, dozvolivši protivniku da preko Kemala Beharića postigne dva pogotka, čime je ko-

načan rezultat bio 3:1 za „Video Šator“.

REZULTATI: Mahala — Tajfun 1:0, Petar Drapšin — Udarnik II 3:0, Koraal Ljubljana — Omladinac 3:1, Veselo veče — Omega 2:0, „Duro Daković“ — Slovo sedam 5:0, Glamoč — TAM servis 2:0, Indeks — Kevljani 4:5, Slavica — Plesni klub Banjaluka 0:5, Dački dom — Pejton 4:5, Nadalina — Šeher 0:1, Simos Citroen — Menepta 4:2, Udarnik Balkano — Kafe Lav 4:5, Mala čaršija — Video Šator 1:3.

Turnir se nastavlja danas (u utorak 22. januara) kada se od 15 sati sastaju: Kozare — Adidas, Župa Križkovci — Hari i njegovi prijatelji, Drigovi (Prijevor) — Lovečki bar Tries — BSK, Vani, vidi, vidi — Večernji list, Susteri — Ažbehe, Osice — Kolibr.

M. JOKSIMOVIĆ

BANJALUČKI DRUGOLIGAŠ PHELAZI  
NA MALI FUDBAL

## Borac u Ljubljani

BANJALUKA — Narednog vikenda u Ljubljani će se održati zanimljiv turnir u malom fudbalu. Nastupiće osam ekipa iz cijele Jugoslavije. Pojedini sastavi svake Republike, domaćin tim Slovana i pobjednik desetog tradicionalnog turnira u malom fudbalu u Ljubljani.

Bosnu i Hercegovinu zastupioće tim banjalučkog Borca. Stručni štab se već složio suučesćem na ovom turniru, a ekipa će naknadno biti odabrana. Takmičenje će biti podijeljeno u dvije grupe, igraće se liga sistem, a pobjednici će sastati u borbi za prvo mjesto.



INDIJSKA  
ŠTAMPA O  
UTAKMICI  
JUGOSLAVIJA  
— IRAN

NJU DELHI, 21. januara (Tanjug) — Petnaest hiljada dolara je znatna suma za jednu fudbalsku utakmicu. Pa šta onda? Jugosloveni su večeras, u utakmici sa Iranom, dokazali da su zaslužili i posljednji od 15.000 dolara koliko će im biti isplaćeno za svaki ovdje odigrani meč. — piše u jednom od više izvještaja objavljenih danas u indijskoj štampi i sinoć odigranoj prvoj utakmici u gradu Kočinu, na četvrtom međunarodnom turniru za Zlatni kup Džavaharlala Nehrua.

Evo šta, pored ostalog, pišu indijski listovi:

— Jugoslavija je pokazala svoju superiornost i koliko je vještiji tim da brzim akcijama pronađe prazan prostor i stvori šanse. Jugosloveni su kontrolisali igru u većem dijelu utakmice i svojim glavnim protivnicima na turniru, Sovjetskom Savezu, zadali su obiman „domaći zadatak“ nad kojim će ozbiljno morati da se pomuče (Jugoslavija i Sovjetski Savez igraju u petak).

— Jugoslavija je savladala živavog protivnika, koji je propustio dvije si-

## Pet minuta sa

## ČETVRTI DE

Senad Lupić (1960) bivši igrač Tekstilca iz Dervente, Kozare iz Bosanske Gradiške, potom Iskre iz Bugojna četvrti je Derventanin u Borcu. Ove sezone konačno mu se ostvarila davnja želja da postane igrač banjalučkog drugoligaša.

— Borac je moja stara ljubav — veli Lupić — već dugo godina kontaktiram sa rukovodstvom Banjalučana i trebalo je a i htio sam ranije da dođem. I, eto, upornost se isplatila.

Lupić je centarfor ali isto tako može da igra i druga mjesta u timu, pa će kako sam kaže, ako mu se ukaže prilika opravdati svoje angažovanje.

— Iz „Iskre“ sam otišao i zbog toga što dugo nisam igrao u prvom sastavu. U početku je sve išlo dobro do povrede, ali kasnije kad sam se oporavio drugi su se ustalili u ekipi a Iskra je išlo dobro tako da trener nije želio da mijenja ekipu. Sad sam sasvim zdrav. Ovdje u Banjaluci primljen sam dobro — napominje Lupić.

Na pitanje do kojeg mjesta Borac može da računa do kraja ovogodišnjeg ciklusa takmičenja Lupić je odgovorio da se nada da će se plasirati do četvrtog mjesta „jer imamo mladu i dobru ekipu a koliko poznajem drugoligaški fudbal mjesto nam je među najboljima po

## ODJECI KOLA

### KOSARKA

BANJALUKA — Da su kojim slučajem košarkaši Borca osvojili bodove u susretu sa Kvarnerom, subotnja revija košarke u „Boriku“ ostala bi u nezaboravnoj uspomeni. Sve je bilo nadomak oduševljenja, slavila, ali je ono izostalo. Ponekad je surova istina: šta je važnije — bodovi ili igra. Nažalost, najčešće prevladuje ono prvo — bodovi. Borac i Kvarner su prikazali izvanrednu igru, svi se slažu da je to bilo „super“, ali prvi užitak je izostao zbog poraza. Možda griješimo, ali čini nam se da je tačno. Ljubitelji košarke bi zadovoljniji napustili „Borik“ da je Borac pobijedio, pa makar igra bila i daleko — slabija?

To je bio i razlog što su u Borcu rezignirano komentarisali minuli meč, tražili greške u nekom kobnom promašaju, ili diskutabilnoj odluci sudija. Kada se sve sabere i ima na umu da je pobjednike odlučio samo jedan koš, onda je nezahvalno prebacivati krivicu na jednu osobu, na jedan promašaj, jer utakmica se igrala 40 efektivnih minuta! Bila je to bespoštedna borba do „istrebljenja“, spretniji i sretniji je pobijedio. Da se desilo obratno, isti zaključak se mogao donijeti. Ni Nikola Plečaš, kormilar Kvarnera nije imao drugačije mišljenje:

— Neriješenoga u košarci nema, iako bi to bio najpravedniji ishod susreta. Neko mora pobijediti, slavije je pripalo nama, jer i mi smo podjednako željeli uspijet kao i Borac. Imamo nezgodan raspored i ova dva

# BALJIĆ NAJBOLJI

gurne šanse. Iranci su 20 minuta nadvisili svoje protivnike i da su iskoristili povoljne prilike, danas bi se pričala druga priča. Dobar dio čestitki za ovu uzbudljivu utakmicu mora se uputiti Irancima, mada su izgubili. Bilo je trenutaka kad je izgledalo da Jugoslovenima ponestaje snage i onda su iranski igrači napadali u talasima, primoravajući Jugoslovene na rogovsku odbranu.

— Bivši azijski šampion je imao šansi da rezultat preokrene u svoju korist, ali je propustio dve velike prilike kad su Jugosloveni vodili sa 2:1. Publika je aplauzima pozdravljala poteze i jednog i drugog tima, dok se lopta, nevjerojatno brzo, prenosila s krajana kraj terena.

— Iranska tvrđava počela je da se ruši u 35. minutu, posle prvog gola, ali su iranski fudbaleri povremeno uspevali da obnove utvrđenja i da na protivnika ispaljuju opasne kanonade.

Većina izveštaca ocenjuje da je najbolji igrač utakmice bio Mirsad Baljić, ne samo zbog dva postignuta gola, nego i zbog posla obavljenog u odbrani i zbog čestih izleta na polovinu protivnika, gde je pomagao napadu.

SA SENADOM LUPIĆEM  
PRINOVOM BORCA  
U ZIMSKOJ PAUZI

# RVENČANIN



kvalitetu." I na kraju, dodao je Lupić — Borac je ipak Borac i u njegov skorašnji povratak u društvo najboljih možemo verovati.

N. G.

POBJEDOM U BAD MINSTERAISLU BORAC ZAVRŠIO TURNEJU U INOSTRANSTVU

# MAJSTORIJE BANJALUČANA

## UKOMET

(Za „Glas“ iz Bad Ministeraisla javlja Boro Golić)

BAD MINSTERAISEL, 21. januara — Posljednjeg dana turneje rukometaši Borca doigrali su utakmicu sa ligašem iz SR Njemačke Bad Minsterom i slavili pobjedu od 32:24 (15:12). Susret je održan u mjestu Bad Ministeraisel, poznatom lječilištu, udaljenom 40 kilometara od Kelna. Dvorana je bila ponovo krcata,

U posljednjem, desetom, meču na turneji atraktivnom igrom rukometaši Borca zabilježili devetu pobjedu nad sastavom TV Bad Minster od 32:24 (15:12)

okupilo se čak 2.000 gledalaca. Samo na početku utakmice vodila se ravnopravna borba, kada je domaćin uspio održavati neriješen rezultat (5:5, 7:7), da bi u finišu prvog poluvremena Banjalučani napravili odličnu seriju od 8:1, tako da je poveo s nedostižnih 15:8. U tom periodu igre pravim majstorijama, atraktivnim potezima, koji su podizali gledaoce na noge, isticali su se veterani Koso i Unčanin, te Ramljak i Saračević. Ponovo je blistao golman Kresojević, koji je na

čudesne načine zaustavljao napade domaćina. U nastavku utakmice šansu da zaigraju dobili su mlađi igrači i uspjeli su sačuvati stečenu prednost prve postave. Bio je deseti meč Banjalučana na turneji u Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu i SR Njemačkoj. Odigrana su dva više nego što je prvobitno bilo planirano. Zabilježeno je devet pobjeda i samo jedan poraz. Ekipe se danas vraća u Banjaluku, gdje će nastaviti s pripremanjima za proljetni dio takmičenja prvligaša.

PROGLAŠENI NAJUSPJEŠNIJI SPORTISTI PRNJAVORSKE OPŠTINE

# Rukometaši i Gašić

PRNJAVOR — Ne završnoj svečanosti, održanoj u velikoj sali Doma kulture, pred više od 300 sportista, sportskih i društveno-političkih radnika i gostiju, proglašeni su najuspješniji sportisti i sportski kolektivi za proteklu godinu. Za najbolju sportsku organizaciju proglašen je FK „Sloga“, koji je od svih prnjavorskih ekipa imao u 1984. godini daleko najuspješnije rezultate pogotovo na takmičarskom planu.

Jovo Gašić, član šahovskog kluba „Mladen Stojanović“, dobio je priznanje namijenjeno najuspješnijem sportisti. Proglašeni su i najbolji sportisti u pojedinim granama to su: Fikret Kolarić (rukomet), Hazim Tešnjak (fudbal), Elvir Delimehić (košarka), Čedo Četojević (šah, POŠK-Potočani), Nadija Sof-

kić (odbojka), Drago Đaković (Opštinski savez za sport i rekreaciju invalidnih lica).

Društveno-sportskom radniku Petru Marušiću uručeno je priznanje MFS Banjaluke, dodijeljeno povodom proslave 50-godišnjice fudbala u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Opštinskog SOFK Ešref Marušić uručio je pismena priznanja istaknutim sportskim radnicima, a dobili su ih: Anton Andreaanta, Mirko Banožić, Ibrahim Beglerović, Petar Cvijanović, Milan Davidović, Mevludin Hadžijabdić, Osmo Ihtijarević, Ranko Marić, Veselko Mihić, Tane Eulić, Brane Radulović, Ljubinka Rapić, Ljubiša Ristić, Ljubinko Savković, Pero Elen i Ero Vejinović.

B. RADULOVIĆ

IZBOR SPORTISTE BOSANSKODUBIČKE KOMUNE

# Karatisti i Čehajić

BOSANSKA DUBICA — Na prigodnoj svečanosti koju je svojim prisustvom uveličao i Mladen Delić, u Bosanskoj Dubici proglašeni su najuspješniji sportisti i sportske ekipe u 1984. godini, a uručena su i priznanja dugogodišnjim društveno-sportskim radnicima. Za najbolju ekipu proglašen je Karate klub Knežpolje. Epitet najboljeg sportiste ponio je fudbaler Borca Ismet Čehajić, drugi je karatista Milan Burazor, a treći fudbaler Nikola Petrović, četvrti je košarkaš Agan Tabaković, peta rukometašica Mira

Dmitrović, a šesti šanista Muhamed Huseinspahić. Sedmo mjesto pripalo je fudbaleru Nihadu Krupčiću, osmo karatisti Miloradu Čopiću, deveto rukometašici Dragici Pečić, a deseto rukometašu Dušanu Kotaranu. Za dugogodišnju aktivnost u sportu i veliki doprinos razvoju fizičke kulture priznanja SOFK-e dobili su: Vesna Čaušević, Abdulah Zubović, Dragan Bjelić, Abdulah Duljović i dr Mirko Koenkar.

S. ALIMPIĆ

NA BALKANI KOD MRKONJIĆ-GRADA



# Škola smučanja

MRKONJIĆ-GRAD — I pored niskih temperatura na Blakani kod Mrkonjić-Grada na snježnim terenima vri kao u košnici. U ugostiteljskim objektima kapaciteti su popunjeni, ski-lift radi neprekidno. Ipak, pažnju privlače djevojčice i dječaci do IV razreda osnovne škole, polaznici škole smučanja. Članovi Društva pedagoga fizičke kulture

Miloš Conjić, Stevo Milić, Milo Savić, Vlado Čermelj i Žarko Vojvodić prenose svoje znanje na oko 100 mladih. Dobro organizovanu školu smučanja, pomaže SIZ za fizičku kulturu obezbjeđenjem prevoza polaznika, čaja u pauzi, te jednog obroka u motelu. Na slici: polaznici škole skijanja iz grupe instruktora Žarka Vojvodića.

L. PAPIĆ

# KRAJ DJELO KVARI



POBJEDA: Trener Aco Jurić daje savjete „Malenima“ koje su stigle do vrijedne pobjede

boda za nassu „miransan“. Borac me iznenadio dobrom igrom, odličan je to tim sa ovakvom igrom mogu se Banjalučani spasiti od najgoreg — komentarisao je Nikola Plečaš.

Uz dobru igru treba imati i sreće. Kada je Daroslav Vujaković načinio treću ličnu grešku, Plečaš se odlučio da sve završne akcije idu preko Grgureva, koji je ispod koša Banjalučana radio što je htio. Grgurev je u drugom poluvremenu postigao 31 poen (u prvom 11) i Zar u Borcu nisu mogli naći rješenje? Tu se bitka prije mogla dobiti nego u nekom posljednjem, odlučujućem šutu. Košarkašima Boraca ipak se malo šta može prebaciti: borili su se hrabro, igrali dobro, u nesreću, sreća je što su im drugi rezultati išli naruku, pa Banjalučani ostaju u trci, sa izgledima da se spase najgoreg. Sreća prati hrabre, pa i za košarkaše Borca poraz ne treba predstavljati predaju.

Mladi Krajišnik je susret sa Studentom završio kako se očekivalo — pobjedom. Popele su se „Malene“ za dvije stepenice više na prvenstvenoj tabeli, može se privremeno odahnuti, ali pravo iskušenja tek dolaze, predaha nema, svaki kiks u narednim susretima može izbrisati sve što se ranije postiglo. Slađana Golić je odigrala susret gotovo bez greške, uspon u formi zabilježile su Mersada Bećirpahić i Katica Ljubičić, Sanda Vuković je na putu da stane „stari snajperist“, a uz Dušku Stopajnik, Aidu Delenezirović, Aleksandru Bročetu, „malene“ bi se mogle vratiti na stare pozicije. Ali, samo uz ozbiljnu igru i maksimalno zalaganje. U susretu sa Studentom Banjalučanke su malo više pokazale od svog znanja, ali i to predstavlja ohrabrenje: krenulo je!

E. GALIJAS

# Televizijski atari

U Kupu šampiona Cibona nastupa kao prvak Jugoslavije, a njene utakmice, u tom takmičenju, mogu da prate samo TV gledaoci u SR Njemačkoj!

Godinama, u onim najsurovijim, krvavim danima borbi, koje se ne smiju nikad zaboraviti, a zatim tokom decenija koje su došle nakon četverogodišnjeg rata, izgrađivano zajedništvo, jedinstvo... kao da se razgrađuje. Surovo, možda, ovo zvuči, možda i preglasno je rečeno, ali osvrnimo se oko sebe i postaćemo svjesni čudesnih poteza kojima se to zajedništvo briše, na ogorčenje i razočarenje onih koji na Jugoslaviju i život pod istim „krovom“ gledaju drukčije od onih koji je potze vuku.

Košarkaši Cibone su stigli u završni, finalni krug Kupa šampiona Evrope. Cibona do tog takmičenja nije dospjela ni kao prvak Zagreba, ni kao prvak SR Hrvatske, već kao šampion najbolji, najubjedljiviji klub Jugoslavije. Ona, u Kupu šampiona, ne predstavlja SR Hrvatsku, već predstavlja SFRJ i, u bitkama sa prvacima Italije, Španije, Izraela... brani, više nego dostojno, sportski (i ne samo sportski) ugled i reatome ove zemlje. Igrala je, nedavno, Cibona u Zagrebu sa ekipom Makabi. Dvorana je bila krcata, 13.000 gledalaca. TV kamera su u SR Hrvatskoj i usamljenim, srećnim pret-

platnicima čije su se antene mogle usmjeriti ka glavnom gradu SR Hrvatske. Ostali su ostali prekračeni za jedan izuzetan sportski događaj, nisu mogli da uživaju u dostignućima dva šampiona, nisu se mogli radovali pobjedi Zagrečana. Minule srijede, ogroman broj televizijskih gledalaca pratio je fudbalski meč Juventus — Liverpool, iz Milana. To je dobro, jer smo mogli da na djelu vidimo dva jaka, snažna tima.

Ali nije dobro što su gledaoci te večeri ponovo bili uskraćeni za jedan izuzetan događaj: susret Bankoroma — Cibona, u Kupu šampiona, vidio je samo ograničen broj gledalaca, oni koji pripadaju TV Zagrebu.

Ponovilo se ono što se dogodilo nekoliko dana ranije, prilikom utakmice u Zagrebu. Televizija je, eto, isparcalisala svoj teritorij! Svako ima svoj atar. Ako ste na tom području, vidjećete utakmicu Cibone. Ukoliko niste, od prenosima nema ništa.

A Cibona, već smo rekli, u Kupu šampiona igra i nastupa kao prvak Jugoslavije.

PRVENSTVO SLIJEPIH BOSNE I HERCEGOVINE

# Avram u vodstvu

## ŠAH

VELIKA KLADUŠA — Odigrano je drugo kolo 28. republičkog pojedinačnog prvenstva Bosne i Hercegovine u šahu za slijepe. Treba reći da se igralo beskompromisno i da nijedna partija nije završena remijem. U drugom kolu favoriti su zabilježili pobjede, a igrači koji su vodili bijele figure bili su uspješniji. Nakon drugog kola vodi Avram koji je uspio da sakupi dva poena. Banjalučani Rade Rogić na-

kon što je u prvom kolu pobijedio Bajića, u drugom se sastao sa Avramom od koga je izgubio.

Rezultati drugog kola: Vehić — Babić 1:0, Bajić — Mijatović 1:0, Avram Rogić 1:0, Čežec — Pačić 0:1, Šehić — Drašković 0:1, Zagorac Kapo 1:0, slobodan je bio Despot.

Stanje na tabeli poslije drugog kola: Avram 2, Zagorac i Mijatović 1,5, Kapo, Drašković, Pačić, Rogić, Bajić i Čežec sa po jednim bodom, dok su Despot, Mijatović i Šehić bez bodova.

D. M.

# ŠAHOVSKI ZADATAK

Broj 756  
Priprema: Nikola LAKIĆ,  
šahovski majstor



Bijeli: Kc1, Dg2, Td1, Th1, Sc3, Ld3, Ld2, pješaci a2, b3, c2, g4, h3 (12)  
Crni: Kg8, Db4, Ta8, Tb8, Sd4, Le5, Sf8, pješaci c7, f7, g7, h7 (11)

Crni vuče i dobija!

Pozicija je nastala u susretu Koh — Colner (Minhen, 1938) u kojoj je crni matirao protivnika u pet poteza.

Rješenje prethodnog zadatka: 1. Dc8 Kh7 2. Dnh Sh6 3. Tg7 mat!

# GLAD, TIFUS, RANJENICI...

**R**anjanje druga Tita je utilo novu mržnju prema neprijatelju u izmučene borbe.

Dok novo govori Žorž Skrigin pojačava glas.

— Svi koji su mogli icole da se kreću, trčećim korakom su požurili da zauzmu položaj gdje su Nijemci načinili prodor. A Prva i Druga proleterska su nam već krčili put za dalji proboj...

Ko zna zbog čega, teško je to objasniti, ali u strašnim trenucima čovjek zaželi da ostavi i neki pisani trag. Fotografije je Skrigin već slikavao, u foto-kameri je imao oslonac, ali nije se zadovoljio samo time. Sjeo je na kamen i na poledini jednog fotosa zabilježio, samu jednu, rečenicu:

„Deveti jun, jedva smo ostali živi!”

Danas o toj zabilješci kaže:

— Ko zna?... Čovjek više puta u životu pravi zabilješke, čiju će analizu vršiti neko drugi.

Opet snimak: borci, čije oči jasno pokazuju kolika im je glad. Glad čupa stomak. Skrigin dolazi da uzme meso sa ubijenog konja. Kada je došao na red, ostala su samo rebra...

Kolona gladnih partizana.

Kamera je i to zabilježila, a poslije rata, uz nju je autor zapisao:

„Izgladnjeli i umorni od danonoćnog marša, svi izgledamo kao likovi sa srednjovjekovnih fresaka!”

Prolazi se između dvije čuke: Košuta i Ljubin-grub.

Vode ima, maltene na svakom koraku, ali hrane nikud! Cremuš i kiselača se nalaze, ali rijetko! Glad se zavarava vodom.

— Zavidio sam konjima, jeli su bukovo lišće i pasli travu, a mi? Ništa! Kroz šumu idu ranjenici i tifusari... Idemo i mi dalje, izdržaćemo, moramo izdržati! — govori Skrigin sebi.

## Ogoljena bukova stabla

Fotografija koja je pred nama: u šumi mnoštvo ljudi. Borci poslije marša koji im je iscijedio snagu. Kačketi i šajkače sa

Sjećajući se Sutjeske, veliki umjetnik fotografije ovako opisuje jedan detalj: „Prilazim jednom borcu. Metak mu raznio nogu! Strašni dum-dum metak. Smrskana kost! A on, taj naš nepoznati partizanski junak, ide dalje! Lijepo ga vidim kako stiska zube oslanja se na poštapalicu — pušku. U njemu je sve grč i napor, ali ne odustaje, ne pada mu na um da zastane...”

petokrakama. Konjići i kraj njih ljudi s puškama. Debla kao drvene gromade.

Dvanaesti jun 1983. godine, mjesto Balinovac.

Partizanska kolona se tu zaustavila poslije marša od četiri noći.

— Želio sam da snimim nešto drugo — kaže Skrigin. — Namjeravao sam da snimim predah: kako izgleda naš, partizanski predah. Drugarice sa puškama, poneka gladna krvavica, ljudi premoreni i malaksali... Ali, snimio sam nešto drugo! Nešto što me je uzbuđilo, nisam odolio, promijenio sam ugao kamere, kazao sebi: „Ovo Žorže, moraš snimiti, ovo je dramatika naše ratne epopeje. Šta smo kadri sve da izdržimo!”

**Podaci o zbivanjima prije toga: Prva proleterska je razbila Nijemce, zauzela Bellinovac, probijen je drugi neprijateljski obruč, proletari su krenuli ka Miljevini...**

Skrigin je snimio predah, želio je da snima i dalje mijenjajući ugao, ali...

— Prilazim jednom borcu. Metak mu raznio nogu! Strašni dum-dum metak. Smrskana kost! A on, taj naš nepoznati partizanski junak, ide dalje! Lijepo ga vidim kako stiska zube, oslanja se na poštapalicu — pušku. U njemu je sve grč i napor, ali ne odustaje, ne pada mu na um da zastane.

Skrigin ga je zapitao: „Kako ćeš dalje tako ranjen, duže?”

„A već ću nekako! Idem za svojom jedinicom... Već nekoliko puta sam stizao drugove. Znam da su bili i ovdje: ručali su!”

Pokaza rukom ka bukovoju šumi...

Sjećajući se toga, Skrigin se skoro naježio.

Ugledao je oguljeno drveće. Ogoljele bukve, bez kore. Drveće ogoljelo suvda, u visini čovjeka.

— Shvatio sam na kakav ručak je mislio taj naš ranjeni drug — nastavlja Skrigin. — Dokle su mogli rukama da dohvate, ljudi su skidali koru, tražili su bjelancevine, nje ima između žilave i hrapave kore i stabla. Danima prije toga niko ništa nije stavio u usta! Ova bjelancevina je bila — partizanski ručak.

— Borac koji mi je ovo pokazao, nasmijao se osmijehom grčom, pa, teško vukući nogu, nastavio za drugovima i jedinicom...

Skriginu se u sjećanje dobro urezala ta bukova šuma.

Nigdje cvrkuta ptica. Lišće ne šumori, kao da je sve nestalo.

— Da nisu halucinacije od teške gladi koja čak više ni stomak ne čupa? — zapitao se.

## Ranjenik pomaže ranjeniku

Da opusti grčevitu napregnutost koja ga je stegla, Skrigin tiho počeo da pjeva:

„Još jednom ja bih htio da vjerujem u sreću...”

Sjetne riječi iz čažnjive pjesme predratnih dana.

Skrigin pjevuši, a za leđima su Nijemci: čuje se ono njihovo: „Forverc! Forverc!”

Nijemci su načinili prodor da bi što bliže došli s leđa partizanima. Ubrzo je slijedio partizanski protivudar.

Članovi Kazališta narodnog



**Epska drama: Ogoljela bukova stabla pokazuje da su ovdje, na kratkom zastanku, bili partizani (Snimio Žorž SKRIGIN)**

oslobođenja nisu zapazili da je jedan član ekipe, Užičanin **Bata Urošević**, ranjen. Zajedno su pošli u proboj.

— Zapazio sam da mi Bota nešto govori — opisuje događaj Skrigin. — Razabrao sam — ranjen je... Napominje da ga ne ostavim.

Obrglio je Skrigina oko ramena i tako su njih dvojica krenula za ostalima, u proboj. Pokazalo se da je Botina rana teža nego što je izgledalo... Počeo je da malaksava i naglo je klonuo...

Skrigin je jednostavno uzeo svog ranjenog druga i kolegu, i počeo je da ga nosi. Tako su se probijali nekoliko stotina metara. Posustali su... Sjeli. Bota je nemoćno gledao Skrigina i procijedio:

— Nemoj me, Žorže, ostaviti...

Skriginu nije pomoglo što je pogledom tražio ko bi još od drugova pomogao da se Bota prenese. Bila je to kolona sve samih ranjenih...

— Tada je naišla — sjećam se Skrigin — teško ranjena, na konju, doktor **Olga Dedijer**. Vidjela je nas dvojicu. Bota se previjao od bolova. I sama teško ranjena, odmah je sišla s konja i

blago zapitala Bota gdje mu je rana. Bota od bolova nije mogao da odgovori, pa sam ja, koliko sam znao, objasnio gdje je Bota povređen...

— Olga Dedijer — nastavlja Skrigin — I tada je pokazala svu izuzetnost svoje humane ličnosti.

— Stavi ranjenog druga na mog konja, — rekla je.

— **A Olginu ranu već je zahvatila gangrena. Uopšte nije smjela da se kreće. Zнала je to veoma dobro. A nije mislila na sebe, nego na ranjenog druga. Kao iskusan ljekar, znala je šta će za nju značiti kretanje hodom.**

Bota su popeli na konja. Olga Dedijer je krenula za njim.

— Drugarica Olga Dedijer podlegla je gangreni poslije osam dana — liho završava priču o ovoj tužnoj nesreći Žorž Skrigin.

— Ni talentovani glumac Bota Urošević nije preživio...

## U sljedećem broju:

## SNAGA ZA NOVI POKRET

— Da li te je inspektor molio da ponovo dođeš?

— Nije, samo mi je poslao to pismo. Ipak, tada sam odlučio da sam preduzmem nešto. Bio sam na godišnjem odmoru i to mi je dobro došlo. Otišao sam kod Ferera i zamolio ga da budem njegov gost.

— Kako je reagovao?  
— Onako kako sam i očekivao. Strašno se obradovao. Čuvao me je kao malo vode na dlanu. Kuvao mi je, brinuo o mojoj odjeći i sa hiljade sitnih pažnji pokušavao što više da mi ugodi. Bilo je jasno da se meni neće dogoditi ništa loše, a dokaz za to našao sam i u jednoj njegovoj bilježnici, koju je jedne večeri zaboravio u trepzariji. Tada sam shvatio da je skrenuo s uma.

— Kako to misliš?  
— Pa pisao je o svakodnevnim događajima, ali se iz teksta vidjelo da se vratilo četrdesetak godina unazad. Na primjer... evo jedne rečenice: „Moram da raspnem Leonove igračke... razbacuje ih gdje god stigne, taj dječak je veoma simpatičan, ali...”

— Mogu da zamislim kako si se osjećao — propašuta Martin.

— Užasno. Bilo mi je teško, ali morao sam da preduzmem nešto. Ispreturao sam cijelu kuću i poslije tri dana upornog traganja pronašao sam u podrumu glavni dnevnik. U njemu su bili, detaljno opisani svi slučajevi. Odmah sam shvatio da je lud... tu nije bilo sumnje. Nove vlasnike je smatrao neprijateljima moje porodice i morao je da ih ukloni. Vesutradan sam ga odveo u bolnicu za dušavno poremećene, a potom sam obavijestio inspektora. Morali su da ga ostave na miru... bio je, nažalost, stvarno lud.

Ali i genijalan — reče Martin. — Dati nisi slučajno pronašao taj dnevnik, nikad se ne bi saznala istina.

## KRATKA PRIČA

### R. POPINS



— Nije — tiho odgovori Leon. Martin Kejv podiže obrve, otvori usta i zapanjeno osmotri prijatelja.

— Nećeš mi valjda reći da je treći sletio s krova?

— Pa nije baš bilo tako... ali je ipak poginuo. Dok je jedne večeri šetao po bašti, pala mu je na glavu ogromna potporna greda, koja je stajala ispod one velike nadstrešnice. Možda se sjećaš, to je leve strane kuće... Kao klinci voleli smo tu da se igramo.

— Da, da, sjećam se — odgovori brzo Martin. I šta je dalje bilo? Da li je policija ispitala sve te slučajeve?

— Jeste. Radiło se o nesrećnim slučajevima... odnosno, nisu mogli da pronađu bilo šta sumnjivo.

— A Ferer? Zar je on u vrijeme tih nesreća bio u kući?

— Da. Njega niko nije dirao, ali su po kraju počeli da kruže morbidne priče, pune kojekakvih pretpostavki. Znaš, tamo ima i primitivnog svijeta. Moj dom su nazvali crnom kućom. Ljudi nisu htjeli da prolaze pored nje... čak su zbog toga napravili i novi put. Tada sam dobio pismo od inspektora Ternera. Molio me je da što prije doputujem.

— Zbog čega? Pa ti, otkako si se preselio, nemaš više nikakve veze s tim. Prodao si kuću...

— Da, to je tačno — potvrdi Leon. — Ali nisam mogao tako da reagujem. Ipak sam proveo u Rejstonu veći dio života. Tu su živjeli moj otac, moj djeda, pradjeda... Nije mi bilo svejedno.

— I šta ti je rekao inspektor?  
Leon se nakašlja i počeo da tegli okovratnik na košulji. Kao da su ga sjećanja na te događaje gušile.

— Bilo je prilično mučno. Inspektor se trudio da bude taktičan. U stvari, našao se u nebranom grožđu. Kao predstavnik zakona nije imao šta da kaže, nisu pronašli nikakav dokaz, a s druge strane nije mogao da se odupre beskrajnim pričama i sumnjičenjima.

— Znaš, potpuno ga razumijem — reče Martin. — Ipak je skoro nevjerojatno da trojica ljudi poginuo...

— Da, da... to je zaista čudno. Ipak, razgovor između mene i inspektora nije urodio plodom. Pitao me je šta mislim o Fereru. Rekao sam samo ono što sam znao. Ferer mi je ostao u najljepšoj uspomeni i zaista nisam mogao da pomenem ništa loše. Sutradan sam otputovao. Pola godine kasnije, dobio sam ponovo pismo od inspektora. Obavijestilo me je da je i novi, četvrti vlasnik nastradao. U davio se u obliženjem jezeru. Držali su Ferera u istražnom skoro dvije nedjelje, ali nisu uspjeli ništa da dokažu i morali su da ga puste.

**M**artin Kejv se naže ka prijatelju i blago ga lupnu po ruci. Sjedili su u restoranu već više od pola sata i Leon Smit je sve vrijeme čutao i gledao odsutno nekud ispred sebe.

— Hoće li da podemo? — upita Martin. Smit se trgao. Pogledao je prijatelja i blago se nasmijeso.

— Izvini... neraspoložen sam. Znaš, danas prije podne sam bio na sahrani. Umro je Ferer.

— Ferer... Misliš na baštovana koji je živio u tvojoj kući?

— Da. Bio je stvarno star i bolestan, ali me je pogodilo na koji način je okončao svoj život. Ne znam da li sam ti govorio o tome... posljednje godine je proveo u ludnici.

— Šališ se — prošaputa iznenađeno Martin. — Zbog čega? Nisam ga vidio desetak godina, ali se sjećam da je bio tako tih, nenametljiv. Svi su ga cijenili. — Martin otpi gutljaj vina i maramicom obrisa i zagladi duge crne brkove. — Nikad mi nisi rekao šta je bilo s njim kada ti je otac umro i kada si odlučio da prodaš kuću. Gdje se preselio?

— Nigdje. Ostao je na imanju. Otac je napisao u testamentu da s kućom mogu da radim šta hoću, nije imao ništa protiv da je prodam, ali, uslov je bio da Ferer živi u njoj do kraja života.

— Pa zar je novi vlasnik prihvatio takvu kombinaciju?

Leon je lagano klimnuo glavom. Djelovao je umorno i nekako starije, a bore na čelu bile su još izrazitije.

— Jeste, prihvatio je... A nepunih godinu dana kasnije, poginuo je. Pao je sa krova i Ferer je ostao sam. Kasnije, kada se pojavio novi vlasnik, zadesila ga je slična sudbina. Survao se niz tavanske stepenice.

— Nadam se da je treći vlasnik bio bolje sreće?

Javljamo tužnu vijest svim prijateljima, poznanicima i komšijama da je naš dragi otac, svekar, punac i djed



**ADEM /MEHMEDA/ VAJRAČA**

preminuo u 85. godini života dana 20. januara 1985. godine. Sahrana se obavila dana 21. januara 1985. godine u 15.00 sati u Stupnici. Zahvaljujemo svim prijateljima i komšijama koji podijeliše a nama bol u najtežem trenutku.

**OŽALOŠČENI:**  
SUPRUGA, DJECA, SNAHA, ZET, UNUČAD i mnogobrojna rodbina i prijatelji  
061894

Dane 24. januara 1985. godine navršava se četrdeset tužnih dana od smrti drage supruge, majke, sestre i bake



**TOME RUNJIĆ**

Obavještavamo rođake, prijatelje i poznanike da ćemo toga dana u 11 sati posjetiti njen grob, položiti cvijeće, zaliti ga suzama i odati dužno poštovanje na Novom groblju u Banjaluci.

Ujedno zahvaljujemo Radnoj organizaciji Unis - VHVT Ramići, Radnoj organizaciji AIPK „Bosanska krajina“, Radna zajednica, Radnoj organizaciji „INCEL“ na ukazanoj pomoći, kao i svima koji su nam izjavili saučeeće.  
**PORODICA RUNJIĆ**  
061888

**ZAHVALNICA**

Povodom smrti našeg dragog oca, punca, djeda



**ILIJE JAKOVljeVIĆA**

Izražavamo duboku zahvalnost svima onima koji nam pritekoše u pomoć

**OŽALOŠČENI:**  
sin JOSIP, kćerke: ANKICA i MARIJA, zetovi: KLAUD i PERO, unučad: DŽEJSON i SNJEŽANA  
061890

**OKRUŽNI SUD U BANJALUCI**

Na osnovu člana 17. stav 1. Pravilnika o radnim odnosima Radne zajednice Okružnog suda Banjaluka, povodom odluke predsjednika suda, Komisija za provođenje javnog konkursa Radne zajednice Okružnog suda u Banjaluci raspisuje

JAVNI

**KONKURS**

za prijem radnika na određeno vrijeme na poslove i zadatke pripravnika — diplomiranog pravnika.

- pripravnik — diplomirani pravnik, — izvršilaca 3.
- Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove.
- završen pravni fakultet.
- Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
- Uz prijavu kandidati su dužni da prilože uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o radnoj sposobnosti i traženoj spremi.
- Prijave sa priloženim dokazima se dostavljaju Okružnom sudu B. Luka (Za Konkursnu komisiju).
- Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

**AIPK „BOSANSKA KRAJINA“ BANJALUKA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA „UKRINA“ STARA DUBRAVA**

Na osnovu odluke Skupštine Zadruga „Ukrina“ Stara Dubrava broj 1534/84. od 13. 12. 1984. godine Komisija za provođenje licitacije raspisuje usmenu

**LICITACIJU**

Za prodaju osnovnih sredstava

1. Jedno putničko auto marke „polonez“ 1500 BL — 873-38, neispravno, godina proizvodnje 1981. uz početnu licitacionu cijenu od 106.701,00 dinara.
  2. Jedan televizor „major“ starog tipa neispravan uz početnu licitacionu cijenu od 2.000,00 dinara.
  3. Jednu veš mašinu staru, neispravnu uz početnu licitacionu cijenu od 500,00 dinara.
  4. Jednu rashladnu vitrinu starog tipa LTH, neispravnu uz početnu licitacionu cijenu od 1.500,00 dinara.
- Licitacija će se obaviti na dan 1. 2. 1985. godine (petak) sa početkom u 11 sati u poslovnoj zgradi zadruga „Ukrina“ Stara Dubrava.
- Pravo učeošća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja prethodno polože iznos od 10% od početne cijene na blagajni Zadruga jedan sat prije početka licitacije.
- Ova sredstva se mogu pogledati na dan licitacije u vremenu od 9 do 10 sati u krugu Zadruga.

**SAMOUpravNA INTERESNA ZAJEDNICA PENZIJSKOG INVALIDSKOG OSIGURANJA BOSNE I HERCEGOVINE FILIJALA PRIJEDOR**

— Komisija za radne odnose —

Na osnovu člana 10. i 22. Zakona o radnim odnosima („Službeni list SRBiH“, broj 4/84), člana 27, 28, 29. i 31. Samoupravnog sporazuma o udruživanju radnika u Radnoj zajednici službe, Komisija za radne odnose Radne zajednice SIZ-a PIO BiH — Filijala Prijedor, raspisuje:

**OGLAS**

za izbor jednog pripravnika.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radnim odnosima, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove.

- da ima završenu srednju školsku spremu i to: upravnog smjera ili gimnazija.
- Oglas je otvoren 8 dana od objavljivanja u kom roku se i podnose prijave.
- Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova (dokaz o školskoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih) podnose se SIZ — PIO BiH — Filijala Prijedor — Komisiji za radne odnose.
- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

**MALI OGLASI**

Veseliha Masleše 13  
Telefon 34-448

**RADNO VRIJEME**  
OD 7.00 DO 15.00  
SLOBODNO  
OD 8.00 DO 12.00

**PRODAJA AUTOMOBILI**

PRODAJEM automobil zastavu 635, generalno sreden, registrovan i tiporo meduza, kis, time line couerforco, telefon broj 41-969, Banjaluka

061877

PRODAJEM automobil polonez 1500, godina proizvodnje 1981. Automobil je ispravan s kompletnim i zimskim gumama, radio-magnetofon i tonom uređaje, sve skupa cijena 270.000 — novih dinara u Ulici Petra Mečave, niz III, lamča III, ulaz III, stan 10, telefon broj 43-127, Banjaluka.

061889

**KUĆE**

PRODAJEM dvije kuće, jedna s lokalom, telefon broj 47-711, Banjaluka

061811

PRODAJEM manju kuću, telefon broj 52-847 od 15.00 sati, Banjaluka

061866

PRODAJEM kuću hitno, nedovršena, u Zalužanima, telefon broj 078/31-738, Banjaluka.

061844

**RAZNO**

PRODAJEM kvalitetno sijeno od vještačke livade, telefon broj 51-165, Banjaluka

061884

PRODAJEM skije MS 704 vezove marker M 20, bakandže kronos i štapove, telefon broj 52-223, Banjaluka.

061886

PRODAJEM čevapčnicu na lijepom mjestu prometnom povoljno, radi selidbe, zvati od 15.00 do 17.00 sati na telefon broj 46-530, Banjaluka.

061874

PRODAJEM garažu u centru grada, informacije na telefon broj 22-016 poslije 15.00 sati, Banjaluka.

061893

**STANovi /ponude/**

IZDAJEM prazan jednosoban stan s upotrebom kupatila u Gradiškoj cesti broj 193, Zalužani, Banjaluka.

061883

IZDAJEM prazan jednosoban stan sa ili bez centralnog grijanja, informacije na telefon broj 55-586 poslije 15.00 sati, Banjaluka.

061895

IZDAJEM jednosoban stan u Ulici Vlade Vrljuka broj 63 telefon broj 30-885, Banjaluka.

061876

**SOBE**

IZDAJEM namještenu sobu s patilom u Pionirskoj ulici broj 102, Banjaluka.

061872

IZDAJEM ležaj u namještenoj dvokrevetnoj sobi s grijanjem, za muškarce, u Ulici Branka Zagorca broj 4, kod OŠ „Zmaj Jovina“, Banjaluka.

061871

**ZAMJENA**

MIJENJAM dvosoban komforan stan u Boriku za jednosoban i garsonijeru ili dva jednosobna stana po dogovoru, informacije na telefon broj 36-229 od 16.00 do 18.00 sati, Banjaluka.

061892

**POTRAŽNJA**

Dvije djevojke traže namješten jednosoban stan s grijanjem, telefon broj 39-282, Banjaluka.

061869

Učenica traži namještenu sobu s grijanjem, obaveštenja na telefon broj 42-141, Banjaluka.

061870

**RAZNO**

Izdajem u centru grada poslovni prostor za kancelariju površine 90 kvadratnih metara, telefon broj 32-907, Banjaluka

061900

**RADNA MJESTA**

Ugostiteljska radnja „Tri ribara“, vlasništvo Amira Begovića, u Ulici Miše Stupara broj 70, Banjaluka, traži konobara ili konobaricu, kuharicu. Oglas je otvoren do popune, telefon broj 30-372, Banjaluka.

061868

**AIPK-RO „TRGOPROMET“ OOUR „MERKUR“ BANJALUKA**

Na osnovu odluke Komisije za radne odnose OOUR-a „Merkur“ Banjaluka, sa sjednice održane dana 10. januara 1985. godine, ovim

**OGLAŠAVAMO →**

upražnjeno radno mjesto

na poslove i radne zadatke: **KNJIGOVODE MATERIJALNIH TROŠKOVA, na neodređeno vrijeme /jedan izvršilac/**

Potreba radnog mjesta odnosi se na Knjigovodstveno-finansijski sektor.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i ostale potrebne uslove:

- da ima završenu SSS — ekonomsku školu i radno iskustvo od 1 godine na poslovima u struci.
- Dokaze o ispunjavanju uslova oglasa i to: svjedočanstvo o završenom ispitu srednje ekonomske škole i potvrdu o provodnom radnom iskustvu uz prijavu dostaviti na adresu: OOUR-a „Merkur“ Banjaluka, Ulica Akifa Šeremeta bb — za oglas.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Glas“ Banjaluka.

**AIPK „BOSANSKA KRAJINA“ BANJALUKA RADNA ORGANIZACIJA „PLANTAŽE“ BOSANSKA GRADIŠKA**

Radnički savjet Radne organizacije „Plantaže“ Bosanska Gradiška, objavljuje

**OGLAS**

za popunu upražnjenih radnih mjesta i to:

- a) — referenta za personalne poslove na određeno vrijeme do povratka radnice s porodijskog odsustva,
- b) — 2 stražara — vatrogasca u R.J Ivanjska,
- c) — 1 KV prodavača u kiosku br. 3 u Bos. Gradišci na određeno vrijeme do povratka radnice s porodijskog odsustva,
- d) — 2 NK voćara u R.J Podgradci na određeno vrijeme od 6 mjeseci

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove

Pod a) završena srednja upravna škola ili gimnazija sa poznavanjem daktilografije i 1 godina radnog iskustva

Pod b) završena osmogodišnja škola, pložen vatrogasni kurs i 1 godina radnog iskustva

Pod c) završena trgovačka škola ili srednja poljoprivredna škola voćarskog smjera

Pod d) završena osmogodišnja škola

Prijave na oglas sa potrebnim dokazima o stručnoj spremi i radnom iskustvu slati na adresu: AIPK RO „PLANTAŽE“ BOSANSKA GRADIŠKA DRAGE LOPARA 3.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

**SOCIJALNO-GERIJATRIJSKI CENTAR BANJALUKA**

Na osnovu odluke Komisije za radne odnose raspisuje

**OGLAS**

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove i zadatke

- 1. ČISTAČICA OMRL DRAGOČAJ
- 2. ČISTAČICA SGC BANJALUKA

Uslovi: osmogodišnja škola NK radnik sa iskustvom ili bez radnog iskustva.

Pod 2. dvokratno radno vrijeme

PONOvNI

**OGLAS**

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove i zadatke

- 1. POSLOVODA KU-HINJE — GLAVNI KUVAR


Uslovi: Viša ugostiteljska škola, kulinarskog smjera ili srednja ugostiteljska škola kulinarskog smjera sa položenim ispitom za VKV kuvara sa tri godine radnog iskustva na istim poslovima

Prijave po oglasu podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja, na adresu SOCIJALNO-GERIJATRIJSKI CENTAR BANJALUKA Krajiških brigada 104.

Kandidati su obavezni uz prijavu na oglas priložiti dokaze o ispunjavanju uslova iz oglasa.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI.

### NEVOLJE U BIJELOM OKOVANI ČAMCI



PRIJEDOR — Pamti se da je posljednji put led okovao Sanu 1956. godine. Tada su, kao i ovih dana, stanovnici prelazili po potrebi s jedne na drugu obalu, preko ledene „prostrirke“.

R. SMAILOVIĆ

## MEDICINA SAMO ZA BEBE

MONTEREJ — Nove hiro-ruske metode usavršene radi djece sa urođenim srčanim defektima, umnogome povećavaju njihove izgleda da prežive. Zbog toga američki ljekari ne namjeravaju više da preduzmu operacije usađivanja majmuskog srca dok se ne pronađu efikasnije metode suzbijanja imunološke reakcije organizma na presađeni organ.

„TAJNE“ LJEPOTICA SA KALENDARA

# SAMO DA ŠTIPNU

● Obnažene ljepotice na snimanjima u prirodi bivaju čak kidnapovane, a od lokalnih Romea ne mogu ni da prođu - svako želi bar da ih štipne, piše „Sandi miror“ pripovjeda-jući nekoliko dogodovština sa snimanja ljepotica za kalendare

Britanski list „Sandi miror“ objavio je u svom posljednjem prošlogodišnjem broju reportažu o nezgodama djevojaka koje nage poziraju za novogodišnje kalendare. Iz serije „tajni djevojaka sa kalendara“ izdvajamo nekoliko karakterističnih.

Krajem godine na sva strana su krenula snimanja obnaženih ljepotica izraženih oblina neophodnih izdavačima novogodišnjih kalendara. Međutim, uprkos mjerama obezbjeđenja, ljepotice doživljavaju mnoge neugodnosti dok se nage šetaju plažom ili šumom, piše britanski list.

Tako se bujna plavuša, izvjesna Karin Kell našla na prekrasnoj plaži Bahamskih ostrva i bez odjeće krenula ispred kamere. Uskoro su, međutim, iza obližnjih stijena iskočila petorica domorodaca i pojuriu nagu ljepoticu. Nastala je scena kao iz nemih filmskih komedija: naprijed je galopirala gola

plavuša, za njom petorica polunagih urođenika, a na kraju potpuno odjevena snimateljska ekipa, koja se trudila da spase svoj model. Na sreću, ovi posljednji bili su i najbrži.

Stičnu avanturu doživjela je i 18-godišnja Samanta Foks za vrijeme snimanja na Kipru. Na svakom snimanju za njom je jurila gomila lokalnih Romea pokušavajući bar da je uštinu za pogodno mjesto, ako već ne mogu da pokušaju ništa ozbiljnije.

Najgore je vjerovatno prošla Linda Lusardi. Ona je pozirala za „kalendarske“ fotografije na Maldivskim ostrvima u Indijskom okeanu i jednog dana trebalo je da se naga skija na vodi. S obzirom na to da nije baš bila pretjerano vješta u ovom sportu, pala je u vodu u kojoj je bila ajkula. Na sreću, prije ovih morskih nemani do ljepotice je stigao jedan ribar i uvukao je u čamac. Kad su svi na obali odahnuli, domorodac je počeo iz sve snage da vesla - u suprotnom pravcu. Očigledno, nije mu palo ni na pamet da ovakav „plijen“ prepusti bilo kome drugom. S obzirom na to da je bila bez djece, lijepa Linda nije imala čak ni čime da obriše suze, ali se zato drala iz sveg glasa, plakala i zvala u pomoć. Sva je sreća da su se snimatelj i pomoćnici sjetili da imaju i motorni čamac koji je bio brži od ribarske barke na vesla i ljepotica je spasena u posljednji čas.

Na kraju, da zabilježimo i sreću u nesreći mlade Korine Rassel. Neposredno prije snimanja, za koje je ugovorila dobar honorar, ona je pala na ulici i slomila nogu. Na njenu sreću, bile su planirane samo nage fotografije od pojasa nagore, pa je snimanje ipak obavljeno.

I TO SE DOGAĐA

## LOPOV ZBOG PICE

● Kad god ga traži, policija samo svrati u neku od poznatih picerija i Koks je već iza rešetaka

Amerikanac Džef Koks u dva maha je skupo platio svoju strast prema pici: zbog ovog specijaliteta italijanske kuhinje već dva puta se našao iza rešetki.

Polovinom prošle godine 25-godišnji Koks je uhapšen kada je pokušao da opiječka jedan italijanski restoran. Iako ga nije interesovao rovac, već je pokupio samo gomilu gotovih pica, našao se u državnom zatvoru Indijane da „odsluži“ kaznu zbog provalne krađe. Ali, na tome se nije sve završilo.

Kada je uprava zatvora pripremala novogodišnju proslavu za zatvorenike i osoblje, jedan zatvorenik je, trebalo sa kupi i donese 36 pica za svečanost. Na nesreću, ta je uloga povjerena nikom drugom nego baš Koks, koji picama nije mogao da odolji. Uzeo je pice i nestao u nepoznatom pravcu.

Nije, međutim, dugo ostao na slobodi. Policija ga je uhapsila već dan poslije bjekstva - dok je ručao u jednom restoranu koji priprema odlične pice.

## SULTANOV OSTVARENI SAN „Hotelčić“ u vlasništvo

LONDON — Brunejski sultan, koji je u nekoliko navrata pokušavao da kupi čuveni hotel „Dorchester“ u Londonu - konačno je uspio u tome. Taj uspjeh stajao ga je oko 40 miliona funti sterlinga. Dosadašnji vlasnik hotela - međunarodna hotelska kompanija sa sjedištem u Hong Kongu saopštila je da

„ovakvu ponudu zaista nije mogla da odbije“. Hotel „Dorchester“, u kome je brunejski sultan oduvijek imao svoj stalni apartman, ima 285 soba, a goste opslužuje 600 ljudi. Prenočište u jednokrevetnoj sobi u hotelu „Dorchester“ staje 85, a u apartmanima kojih ima preko 70 do 500 funti sterlinga.

HOLIVUDSKA VERZIJA LEHA VALENSE

## Samo ljubavnik?

Lider poljskih zabranjenih sindikata „Solidarnost“ Leh Valensa i njegova supruga Danuta postaće, posvojivši, junaci jednog holivudskog filma, čije se snimanje ozbiljno priprema u „prijestonici sedme umjetnosti“. Tako bar tvrdi londonski dnevnik „Dejli mejl“.

List ističe da će se scenario ograničiti na njihovu „ljubavnu priču“ i da je ideja za film već dobila „zeleno svjetlo“ - iako ne navodi od koga. Dodaje se, takođe, da je za glavnu mušku ulogu Leha Valense odabran američki glumac Majk Daglas dok se još razmišlja kojoj glumici da se povjeri tumačenje uloge Valensine supruge.

Iako list ističe da je riječ samo o „ljubavnoj priči“, teško je povjerovati da se film (ukoliko uopšte bude snimljen) neće u većoj ili manjoj mjeri umiješati i u politiku.

## JAPAN NA DIJETI OPASNOST VREBA IZ SLATKIŠA

OSAKA — Japanska grupa „Čovjek sa 21 licem“, koja je prošle godine bila strah i trepet za proizvođače i ljubitelje slatkiša, javila se ponovo. Ovo je novogodišnji poklon, koji smo obećali - pisalo je na dva paketa slatkiša, koja su bila ostavljena ispred redakcije dnevnika „Jomiuri šimbuna“, detaljnom analizom slatkiša je utvrđeno da su oni (kako je pisalo u upozorenju na pakovanju) bili zatrovani opasnim sodijumom - cijanidom i opasni po život. Uz slatkiše se nalazila i poruka o daljim akcijama i namjerama da se od proizvođača slatkiša u toku ove godine ucjenom „zaradi“ oko pet miliona dolara. U pismu je pomenuta i policija koja punih 10 mjeseci nije makla s mjesta u istrazi oko zatrovanih slatkiša.

FARA FOSET NA SUDU ZBOG GRIJEHA OD PRIJE 15 GODINA

## ŠTA ĆE SONJA REČI?

Poznatu ljepoticu „džet-seta“, glumicu i seks-bombu Faru Foset nedavno je tužila sudu ljubavnica njenog bivšeg muža i zahtijevala odštetu od 16 miliona britanskih funti.

Sve se dogodilo još prije gotovu deceniju i po Fara je u to vrijeme bila supruga jednog od magnata američke televizije Li Mejđzorsa koji se - prema navodima tužbe - istovremeno zabavljao i sa lijepom tamnoputom TV glumicom Sonjom Danson nekadašnjom „Mis Mičigen“. Kadaje Fara saznala za tu vezu odlučila je - opet prema navodima tužbe - da se osveti rivalki i pomoću supruga uspjela je da izdejtstvuje da ova izgubi angažman u jednoj seriji američke televizije.

Sve ovo je veomastara afera - dogodila se 1971. godine - ali je aktualizovana na stranicama američke senzacionalističke štampe kada je nedavno Sonja Danson tužila Faru Foset i zahtijevala ogromnu odštetu zbog izgubljenog angažmana. Sudeće će održati pred sudom u Los Anđelesu i vjerovatno će tužiteljka objasniti zašto je toliko dugo čekala da pokrene sudski postupak. Fara se u međuvremenu uspješno razvela i od Li



Što god da bude, neće narušiti sreću dvoje budućih roditelja: Fara Foset sa svojom novom ljubavi Rajanom O'Nilom. Mejđzorsa i sada očekuje bebu u zajednici sa glumcem Rajanom O'Nilom.

MAJKL DŽEKSON ZNA BITI ZAHVALAN

## DA DRUGIMA BUDE BOLJE

Jedan od najpopularnijih ličnosti moderne pop-scene, tamnoputi američki pjevač Majkl Džekson nedavno se kako piše pariski nedjeljni „Jsi Pari“ - dostojno odužio jednoj bolnici u Los Anđelesu gdje je prije godinu dana liječen od teških opekotina.

Za vrijeme snimanja televizijskih reklamnih spotova za „pepsi-kolu“ u januaru prošle godine Majkl Džekson je zadobio teže opekotine i milioni njegovih obožavalaca širom svijeta čak su strahovali od najgoreg. Ali, ljekari Medicinskog

● Iskusio na vlastitoj koži šta znači opekotina, pa želi da pomogne budućim sapalnicima

centra Broma u Los Anđelesu uspjeli su da ga izliječe, pa čak i da uklone gotovo sve ožiljke od opekotina. Ostalo je samo nekoliko ožiljaka na lijevoj ruci pjevača, zbog kojih on uvijek nosi bijelu rukavicu.

Posljednjih dana decembra Majkl se „oduzio“ bolnici: otvoreno je novo odjeljenje opremljeno najsavremenijom opremom za liječenje opekotina i dobilo je naziv „Centar Majkla Džeksona za liječenje opekotina“. Novo krilo bolnice sagrađeno je i opremljeno uz finansijsku pomoć fabrike „pepsi-kole“, ali je to zasluga Majkla Džeksona koji je i sam dao priličnu sumu novca.



## SATIRIKON

● govor je bio tako sročan da je odbor za sahranu poželio da zamijeni pokojnika. xxx

● što se prognoze tiče, narednih dana biće guravo. Umjesto kišobrana treba nositi pretis-lonac, ako i on može zadržati isparavanje - dinara. xxx

● pošto u narodu nemaviše upale džepa, SIV neće lansirati hladne obloge, dakle te strane nema zamrzavanje! xxx

● pretvorimo naše sale za sjednice u pekare... zbog onog „Ispeci pa reci“ u referatima. xxx

● valjda umjesto slame poljoprivredniku na otkupnoj vagi „zapale“ koji kilogram junetine. J. DAKIĆ

A crossword puzzle grid with various words filled in, including 'HIDROAVION', 'STRAŠNO', 'OBRASTI', 'VANJA RADAUŠ', 'TEŽNJA', 'DALTONIZAM', 'T. ERA', 'KRVAR', 'ANU, OSA', 'LIČNA GREŠKA', 'AMATER'.

Rješenje iz prošlog broja (vodoravno): hidroavion, strašno, obrasti, Vanja Radauš, težnja, daltonizam, T. era, krvar, Anu, osa, lična greška, amater.

TRAVOLTINA TUŽNA  
PRIČA

# Gorke suze bez odjeka

● Ni milioni obožavateljski zvezdama kao što je Džon Travolta, ne mogu pomoći kad ona, jedina željena, ode s drugim

Poznata australijska glumica i igratičica Olivija Njutn Džon koja se u Holivudu proslavila kao partnerka Džona Travolta u filmovima „Brijantini“ i „Groznića subotnje večeri“, udala se za jedanaest godina mlađeg Mata Latancija.

Bilo je to, kako piše francuski nedjeljni „Isi pari“ lijepo vjenčanje - održano je 15. decembra prošle godine u Malibu u Kaliforniji. Što se tiče Džona Travolta, izgleda da on nije namjeravao da ostane samo Olivijin filmski partner. „Isi pari“ tvrdi da je on već šest godina zaljubljen u Oliviju, da je plakao na vjenčanju i da još ne može da se utješi zbog „izgubljene ljubavi“.

Sve donedavno Olivija je tvrdila da joj brak ne pada na pamet, jer se u njega razočarala poslije razvoda svojih roditelja (ona je tada imala jedanaest godina). Travolta je strpljivo čekao da se ona predomisli, a kada se to dogodilo, ona se udala za drugog.

Srećni par se upoznao prošle godine na snimanju filma „Ksanadu“. Olivija je u filmu tumačila glavnu žensku ulogu, a za Latancija je bila predviđena vodeća muška rola. Režiser je, međutim, ocijenio da je Mat suviše mlad za Olivijinog partnera, pa je dobio samo manju epizodu. Ali, čak i sa „epizodne pozicije“ uspio je da osvoji srce lijepe Australijanke i ubijedi je da se za njega uda. Vjeruje se da mu je u tome pomogla Olivijina želja da ima dijete, a pošto je već napuni la 36. godina života, vjerovatno je zaključila da je krajnje vrijeme da nešto preduzme na tom planu.

## IZJAVITE ZA ŠTAMPU

### BANJALUKA VOĆE IZ VIKENDICE



Slavko Robak, penzioner iz Ulice Zvonka Garaća 254:

- Zimski period je posebno kritičan za snabdjevanje voćem i povrćem ali se nekako snalazim. Imam vikendicu nedaleko od Banjaluke tako da voće i povrće ne kupujem u prodavnici jer sam proizvođač. Posebna je korist ušteda u porodičnom budžetu s obzirom na visoke cijene voća i povrća. Što se tiče ostalih prehrambenih proizvoda ima ih dovoljno.



Stevka Marčeta, domaćica iz Ulice AVNOJ-a 77:

- Upravo sam kupila ulje i brašno. Ima ih dovoljno i čini mi se da su još uvijek cijene stare. Za voće i povrće odlazim na pijacu.



Rade Đukić, penzioner iz Ulice Đure Đakovića 2:

- U kupovinu uglavnom ide moja supruga tako da sam pošteđen svakodnevnih stresova jer je svaki dan sve skuplje. Penzija mi je 11.000 dinara i možete zamisliti šta kupujem. Nije mi jasno kome koristi pojeftinjenje skupljenih čilima i kristala koji se ne kupuju. Zamislite da poskupljuju suve kosti koje se najčešće kupuju za pasulj.



Jelka Ikanović, penzioner:

- Na pijaci je slaba ponuda voća i povrća tako da se kupuje samo neophodno. Stiglo je ulje i brašno.



Anda Maras, radnica u INCEL-u, OOUR „Energana“:

- O skupocini ne znam šta da više kažem jer su cijene nemoguće. Voće i povrće kupuje se ponekad. Naročito je teško nabaviti voće za djecu a ima uglavnom nekvalitetnih jabuka, a o narandžama koje su oko 240 dinara da se i ne pomišlja.

### ULJA DOVOLJNO

### SVE SKUPO

### SLABA PONUDA

### CIJENE NEMOGUĆE

Dara CRNIĆ—BABIĆ  
Saimio R. OSTOJIĆ

## INFORMATOR

### BANJALUKA

REPERTOAR KINA  
KOZARA - Nema problema (domaći, komedija) u 11, 16, 18 i 20 sati.

VRBAS - Bještvo iz Dabla (domaći, komedija) u 10, 16, 18 i 20 sati.

PALAS (velika sala) — Nema problema (domaći, komedija) u 10, 16, 18 i 20 sati.

U maloj sali Groznica ljubavi (domaći), u 10, 16, 30, 18, 30, o 20, 30 sati.

### NARODNO POZORIŠTE

Danas nema predstave.

### DJEČJE POZORIŠTE

Danas nema predstave.

### DOM KULTURE

Izložba slika Safeta Zeca (veliki salon)

Izložba crteža Ljubomira Ivanovića (mali salon)

U vijećnici u 19 sati Muzička dvorišta - Kolja Mićević: predavanje o muzici.

### UMJETNIČKA GALERIJA

Stalna postavka.

Izložba slika Radoslava Tadića.

SPOMEN—ZBIRKA DRAGINJE I VOJE TERZIĆA, stalna postavka nalazi se u Ulici Vladimira Nazora 17.

### MUZEJ BOSANSKE KRAJINE

Stalna postavka Muzeja sadrži dva nova interijera (bosanske sobe).

### BIBLIOTEKA

Odjeljenje u Domu Radničke solidarnosti radi svaki dan, osim subote i nedjelje, od 7 do 19 sati. Odjeljenje u MEJDANU radi svaki dan, osim nedjelje od 7 do 19 sati. Odjeljenje u BUĐŽAKU radi ponedjeljkom i utorkom od 15 do 19 sati, srijedom, četvrtkom i petkom od 10 do 15 sati.

### DEŽURNA APOTEKA

Noćno dežurstvo ima apoteka: „1. maj“ u Ulici V. Nazora 21. tel. 21-914.

### VAŽNIJI TELEFONI:

SUP 92  
VATROGASCI 93  
HITNA POMOĆ 94  
BOLNICA 33-725 (STARA LOKALCIJA) i 38-111 (PAPRIKOVAC).  
AUTOBUSKA STANICA 45-355  
ŽELJEZNIČKA STANICA 31-229  
TAKSI — STANICA 22-222  
INSPEKCIJA 32-100  
VODOVOD I KANALIZACIJA 21-247  
ELEKTROBANJALUKA 42-555  
SERVIS ZA HITNE POPRAVKE STANOVA 45-404  
ATLAS 31-995  
INEX—TURIST 21-261  
PUTNIK 43-900  
TURIST—BIRO 35-082  
SLAVNI KOPER 31-113  
MLADOST BiH 39-835  
OPŠTINSKI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU — CENTAR ZA OBAVJEŠTAVANJE 985  
RED VOŽNJE  
POLASCI VOZOVA  
ZA SARAJEVO: 0,58 (brzi) 05,44 (poslovni), 13,13 16,15 18,09 (poslovni)  
ZA ZAGREB: 01,12 03,15 04,12 09,56 (poslovni) 15,14 i 16,33  
ZA BEOGRAD: 10,23 (putnički do DOBOJA iz DOBOJA brzi u 14,40), 05,46 (poslovni do DOBOJA) iz DOBOJA u 08,44), 15,08 (putnički do DOBOJA, iz DOBOJA u 17,33), 22,21 (putnički do DOBOJA, iz DOBOJA u 0,30).  
DOLASCI VOZOVA  
IZ SARAJEVA: 01,09 03,02 (brzi), 09,54 (poslovni), 15,06 (brzi), 16,27 (brzi), 20,06 (poslovni).  
IZ ZAGREBA: 0,45 01,50 13,08 16,10 (brzi), 18,07 (poslovni), 21,40 (ubrznati).  
IZ BEOGRADA: 05,30 08,17 13,01, 16,28 20,06 21,43.  
VANREDNI VOZOVI  
Svake nedjelje BANJALUKA — MARIBOR u 13,25 i DOBOJ — BANJALUKA — LJUBLJANA u 14,01.  
POLASCI AUTOBUSA IZ BANJALUKE  
ZA ZAGREB: 01,20 02,00 03,00 05,30 06,00 07,45 08,30 09,30 11,00 12,00 12,40 13,15 14,30 15,10 15,20 17,00 18,15 19,24 20,00.  
ZA BEOGRAD: 05,00 06,00 09,30 15,00 17,00 23,30.  
ZA LJUBLJANU: 01,20 08,20 12,00 13,15 15,10 19,25.  
ZA SARAJEVO: 00,30 08,00 12,00, u prolazu 00,45 10,00 12,35 15,15.  
ZA KRANJSKU GORU 13,15.  
ZA TUZLU: 05,53 i 15,45  
ZA MOSTAR: 06,00 13,00 u prolazu u 11,26 22,00.  
ZA ROVINJ: 07,45 i 19,25  
ZA RIJEKU: 06,00 07,45 22,00  
ZA DUBROVNIK: 22,00 24,00 (oba u prolazu)  
ZA UMAG: 06,00  
ZA SPLIT: 06,40 21,15 prolazni u 8,30  
ZA ŠIBENIK: 07,30 i 22,30.

### BOSANSKA GRADIŠKA

U Domu kulture igra film KUBA.

Izdavanje knjiga u Narodnoj biblioteci ponedjeljkom, srijedom od 10 do 17 sati, a utorkom, četvrtkom i petkom od 10 do 14 sati. U odjeljenju biblioteka u Novoj Topoli knjige se izdaju u zgradi SUBNOR-a ponedjeljkom, srijedom i petkom od 12 do 15 sati. Klub Doma kulture u Bosanskoj Gradišci za posjetioce otvoren je od 9 do 13 sati i od 18 do 22 sati. Apoteka Centar u Ulici maršala Tita broj 11, telefon 813-130, radi od 7 do 20 sati, za hitne slučajeve otvara se i u 22 sati. Apoteke: kod bolnice u Ulici trinaest skojevki i Gornjim Podgradcima, Novoj Topoli, Dubravama, Dolini, Turjaku i Orahovi rade od 7 do 14 sati.

### ČELINAC

Dežurna apoteka Doma zdravlja radi od 7 do 15 sati, osim subote, telefonom 840-038. Hitna pomoć Doma zdravlja radi od 15 do 07, Doma zdravlja radi od 7 do 15 sati svakim danom osim nedjelje i državnih praznika. Telefon 850-130. Narodna biblioteka „Ivo Andrić“ radi svaki dan od 7 do 15 sati, osim nedjelja i državnih praznika. Telefon 850-130.

### KOTOR-VAROŠ

U kino-sali „25. maj“ film GNJEV ŠADOLINA.  
Apoteka radi od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 14 sati. Hitna pomoć Doma zdravlja 880-001. Dežurna vatrogasna služba 880-104 Biblioteka radi od 7 do 19 sati.

### LAKTAŠI

Nema kino-predstave.  
Narodna biblioteka „Veselin Masleša“ radi od 7 do 15 sati, a nedjeljom ne radi. Hitna pomoć Doma zdravlja, telefon 830-250. Apoteka radi od 7 do 19 sati, subotom od 7 do 14 sati, telefon 830-030. Dobrovoljno vatrogasno društvo 830-066.

### SKENDER-VAKUF

Nema kino-predstave.  
Biblioteka, pozajmno odjeljenje, radi svaki dan od 7,30 do 15,30 sati, a ponedjeljkom od 10 do 16 sati. Dom zdravlja radi od 7,30 do 15,30 sati, telefon 890-611. Opštinski centar za obavještanje radi od 00 do 24 sata, telefon 890-620.

### SRBAC

U Domu kulture film KRALJ ZAVODNIKA.  
U Domu kulture 20. januara igra film PAKLENA POTJERA. Apoteka 840-003. Dobrovoljno vatrogasno društvo 840-150. Biletarnica 840-038.

### PRNJAVOR

U kino sali filmi NED-OZVOLJENA LJUBAV.  
U Domu kulture 19. i 20. januara igra film BORBA TITANA. Stanica za hitnu pomoć 860-190 SUP 160-0 01. Autobuska stanica 860-462.

R  
A  
D  
I  
O  
—  
P  
R  
O  
G  
R  
A  
M

### BANJALUKA

#### UTORAK, 22. JANUARA

Od 5,00 do 9,00 — JUTARNJI PROGRAM RADIO-BANJALUKA

Od 12,00 do 14,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BiH

14,00 - Najava programa  
14,05 - PROGRAM, 1,2,3 - PROGRAM 123 (VIJESTI u 14,30 Oglasi i obavještenja u 15,00)

15,30 - DNEVNIK  
15,45 - Intermeco  
16,00 - DNEVNIK RADIO—SARAJEVA  
16,30 - Magazin sedam  
17,00 - SASTANAK U PREDVEČERJE (VIJESTI u 17,30)  
18,00 - Odjava programa  
Od 18,00 do 01,00 - PRVI PROGRAM RADIO-SARAJEVA

### BOSANSKA GRADIŠKA

5,00 - 7,00 - JUTARNJI PROGRAM (Vijesti u 5,30 i 6,30)

12,00 - 14,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BiH

(Susret na talasu)  
14,00 - Početak emitovanja i najava popodnevnog programa  
14,05 - Muzika - informacije - muzika  
14,50 - Oglasi i obavještenja  
15,00 - Nešto novo - nešto staro, narodna muzika  
15,30 - IZ UDRUŽENOG RADA I MJESNIH ZAJEDNICA - informativno-politička emisija  
15,45 - U disko tonu  
16,00 - Dnevnik Prvog programa Radio-Sarajeva  
16,30 - Muzički album  
16,55 - Vijesti  
17,00 - Odjava i završetak popodavnog programa

### PRNJAVOR

Program emituje na srednjim talasima 1341 kiloherca i UKT 98,2 megaherca

12,00 - 14,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO-STANICA BiH

14,00 - Vijesti  
14,05 - ZASVAKOG PONEŠTO - emisija ljubitelje zabavne muzike  
14,30 - Oglasi - muzika - informacije - muzika - Reklame poruke  
15,00 - Vi birate, mi emitujemo - emisija narodne muzike, koju biraju slušaoci van područja opštine Prnjavor  
15,30 - HRONIKA OPTŠINE PRNJAVOR - aktuelno-informativna emisija  
15,45 - Mali koncert zabavne muzike  
16,00 - Odjava programa  
SRJEDOM RADIO—PRNJAVOR NE EMITUJE PROGRAM.

### SRBAC

11,00 - Početak emitovanja  
11,05 - Danas na talasima Radio-Srpa

11,10 - Hajd' poskoči veselo - emisija narodne muzike  
11,30 - Zabavnik  
12,00 - Zajednički program RS BiH  
14,00 - Ponovo zajedno  
14,05 - Radio-magazin (Vijesti u 14,15)  
15,30 - Hronika srbačke komune  
15,45 - Intermeco  
16,00 - Odjava i završetak emitovanja.

### KLJUČ

Od 12,00 do 14,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO-STANICA BiH

14,00 - Najava programa, muzika, oglasi i muzika  
14,30 - Muzika, informacije, muzika  
15,30 - Emisija narodne muzike i odjava programa  
16,30 - Prenos Prvog programa Radio-Sarajeva.

### BOSANSKI NOVI

12,00 SUSRET NA TALASU (Zajednički program RSA II i RSBiH)

14,00 - I danas smo zajedno  
14,10 - Fontana želja (želje, slušalaca)  
15,00 - Kultura i obrazovanje  
15,15 - Muzički intermeco  
15,30 - Novosti dana  
15,45 - EP PROSPEKT  
16,00 - Dnevnik RSA I  
16,30 - Odjava programa

### PRIJEDOR

12,00 - Zajednički program 13,00 - Najava programa

13,03 - VIJESTI  
13,05 - Čestitke želje, pozdravi...  
14,00 - OMLADINSKI STUDIO  
14,45 - Obrazovanje - kultura  
15,15 - HRONIKA DANA  
15,45 - Novo iz disko-produkcije  
16,00 - Odjava programa

### SARAJEVO

#### „202 U AKCIJI“

Snabdjevanje ugljem

Ovog popodneva Sarajevo 202 je u akciji, a biće više riječi o snabdjevenosti ugljem u glavnom gradu naše republike. Uz pomoć gostiju pokušaćemo odgovoriti zašto se kasni (koji su razlozi i zbog čega do njih dolazi) sa isporukama ovog značajnog ogrjevnog materijala. Koliko se dugo čeka na isporuku? Šta se može učiniti i šta se čini da isporuke i snabdjevenost budu bolji?

Gosti u studiju ovog programa biće drugovi Luka Bjelica i Muhamed Joldaš iz radne organizacije „Unipromet“, čija je djelatnost nabavka i promet ogrjevom, a pokušaćemo se stupiti u kontakt i sa proizvođačima uglja u ugljenokopima Breza. Sa kakvim se problemima suočuju rudari i šta bi po njihovom mišljenju bilo najbolje rješenje u ovakvoj situaciji?

Za slušaocce ovog programa na raspolaganje će biti dva telefona u studiju 34-596, na koji će slušaoci moći postavljati i razgovarati sa gostima, te 30-017 u redakciji.

## PRIPREME ZA DEVETI KONGRES

SARAJEVO, 21. januara (Tanjug) — Predsjedništvo Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici pod predsjedništvom Mate Andrića, odlučilo da se 25. sjednica Centralnog komiteta SK BiH održi 7. februara. Na sjednici će se razmotriti prijedlog osnovnih elemenata za pripremu 9. kongresa SK BiH i donijeti odluka o pretkongresnim pripremama.

Predsjedništvo će, kako je sopsšteno, predložiti Centralnom komitetu da se na ovoj

sjednici obavi rasprava o idejno-političkim pitanjima djelovanja Saveza komunista u socijalističkom savezu radnog naroda Bosne i Hercegovine na ostvarivanju njegove ustavne uloge i utvrdi program rada Centralnog komiteta do 9. kongresa SK BiH.

Predsjedništvo CK SK BiH je razmotrilo i neka pitanja u vezi sa studentskim standardom i javnom raspravom o nacrtima nastavnih programa za osnovno i srednje usmjereno obrazovanje i vaspitanje.

### KOMISIJA PREDSJEDNIŠTVA CK SKJ ZA INFORMISANJE

## VIDNI REZULTATI U JAVNIM GLASILIMA

BEOGRAD, 21. januara (Tanjug) — Dvije godine nakon šeste sjednice CK SKJ zapažaju se vidni rezultati i realne pozitivne promjene u djelovanju sistema javnog informisanja, iako su ostale još nesavladane neke hipoteze koje se u pojedinim glasilima žilavo drže i održavaju, kao punktovi podložni raznim pritiscima i skloni neprihvatljivim uređivačkim porukama. Ova ocjena Marka Lolića, izrečena u uvodnom izlaganju na današnjoj sjednici Komisije Predsjedništva CK SKJ za informativnu i propagandnu djelatnost je, u stvari, zajednički imenitelj višeraspavne rasprave.

Ukupnu aktivnost i povećane napore ilustrira, rekao je Lolić, i pisanje glasila o provođenju politike ekonomske stabilizacije, dogradnji političkog sistema, povezivanju i udruživanju

privrede, a uočljivo je i odlučnije reagovanje na raznovrsne pritiske antisocijalističkih snaga. Objektivna analiza, međutim, pokazuje da u pojedinim redakcijama ni danas nije iščezla praksa i ponašanje kojima se devalvira pozitivan kurs nakon šeste sjednice CK SKJ. Još se, primjerice, Lolić, objavljuju napadi na osnovne vrijednosti našeg sistema na SKJ, proturaju pokušaji navodne demitologizacije jugoslovenske revolucije što je, u stvari, paravan za napad na njene vrijednosti. I dalje se u nekim revijama osjeća odsustvo kriterijuma za razlikovanje tradicije i tradicionalizma, nacionalne afirmacije i nacionalizma i afirmiraju se pojedinci čija je nacionalistička i druga neprihvatljiva shvatanja SK jasno definirao.

### ANTINUKLEARNE AKCIJE

## PACIFISTI UDRUŽUJU SNAGE

BRISEL, 21. januara (Tanjug) — Mirovni pokreti iz 12 evropskih zemalja dogovorili su se u Briselu da pokrenu akciju svjetskih razmjera protiv daljeg atomskog naoružavanja. Povod su, kako je rečeno, nastavak ženevskih pregovora između dviju supersila čijeg se demobilizatorskog efekta priboravaju pacifisti.

Mirovnim pokretima su se pridružili i antinuklearna udruženja, kao i „Zeleni“, najavljujući šire akcije upoznavanja javnosti sa opasnostima daljeg nuklearnog naoružavanja.

Centralne manifestacije su predviđene za 6. avgust. Njima će biti obilježena 40-godišnjica eksplozije prve atomske bombe u Hirošimi.

Pacifisti i „zeleni“ su poznavali Belgiju i Holandiju da odustanu od prijema američkih atomskih raketa dok su od SR Njemačke, Italije, i Velike Britanije zatražili da zalede dalje raspoređivanje tog oružja.

## KIM JONG NAM DOLAZI U BEOGRAD

BEOGRAD, 21. januara (Tanjug) — Potpredsjednik vlade i ministar inostranih poslova DNR Koreje Kim Jong Nam doputovaoć sutra u zvaničnu posjetu Jugoslaviji.

Tokom boravka u Jugoslaviji, gdje dolazi na poziv saveznog sekre-

tara za inostrane poslove Raifa Dizdarevića, sjeverno-korejski funkcioner će sa domaćinom razmjeniti mišljenja o saradnji dviju prijateljskih nesvrstanih zemalja, aktivnostima pokreta nesvrstanih i drugim pitanjima od obustranog interesa.

### ŠAH

## NANA JOSELIJANI POBJEDNIK

JAJCE, 21. januara — U dramatičnom finišu u kojem su sekunde odlučivale o pobjedi i prvom mjestu, Joselijani, velemajstor iz Sovjetskog Saveza, bila je uspješnija i u poziciji u kojoj je bila nešto bolja, savladala direktnu rivalku Irinu Levitina, te tako postala pobjednik 5. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Jajce 85“.

Rezultati 13. posljednjeg kola: Voiska - Brušman remi, Stadler - Garsija, remi, Petrović - Marić, 0:1, Erenska - Bašagić 1:0, Joselijani - Levitina 1:0, Nikolin - Lemačko 0:1, Dragašević - Vereci remi.

KONAČNA TABELA: Joselijani 10, Levitina 10, Lemačko, Bruštam i Vereci po 7,5, Voiska i Marić po 5, Nikolin, Garsija, i Stadler po 6, Erenska 5,5, Dragašević 5, Bašagić 4 i Petrović 3.

S. KARAHODŽIĆ

## AVRAM U VODSTVU

VELIKA KLADUŠA, 21. januara — Treće kolo 26. šampionata slijepih BiH u šahu proteklo je u znaku igrača koji su vodili crne figure. Jedinu pobjedu kao bijeli izborio je Bablić u meču sa Bajčićem, dok su Drašković i Zagorac rezimirali. Za sada je jedino Avram poistogao sve tri pobjede i nalazi se u vodstvu.

Rezultati trećeg kola: Kapo-Mehidić 0:1, Drašković - Zagorac remi, Pajkić - Sehić 0:1, Despot - Čaće 0:1, Mijatović - Avram 0:1, Bablić - Bajčić 1:0, slobodan je bio Banjelčanin Radomir Rogić.

D.M.

### SANSKI MOST

## „KRENULA“ PROIZVODNJA

SANSKI MOST, 21. januara — Nakon višednevnog prekida, uslijed nezapamćenih hladnoća i snijega, redovnu proizvodnju danas su ponovo počeli gotovo svi pogoni RO „Sanakeram“.

Prve količine opeke sište su danas, nakon polumjesečnog zastoja proizvodnih linija Fabrike opekarskih proizvoda. Nesmetano se radi i u OOUR-u „Betonproizvod“. U Fabrici keramičkih pločica proizvodnja nije zaustavljena, zahvaljujući angažovanosti zaposlenih koji su danonoćnim radom spriječili zamrzavanje mase u pripremnom odjeljenju.

S. GROZDANIĆ



OSNOVNA BANKA „BANJALUKA“

### KURSNJA LISTA

(formirana 21. januara

1985. godine)

KURS U DINARIMA		Kupovni	Kupovni	Prodajni
Zemlja	Valuta	za efektivu	za devize	za devize
Austrija	100 šilinga	930,81	959,81	962,69
Belgija	100 franaka	324,07	334,56	335,57
Danska	100 kruna	1822,23	1881,25	1886,90
Francuska	100 franaka	2132,43	2201,50	2208,11
Holandija	100 florina	5799,54	5987,39	6005,38
Italija	100 lira	10,69	11,00	11,03
Norveška	100 kruna	2252,68	2325,21	2332,20
SR Njemačka	100 maraka	6556,58	6751,63	6771,98
Švajcarska	100 franaka	7779,74	8011,59	8035,66
Švedska	100 kruna	2277,53	2351,30	2358,37
V. Britanija	1 funta	231,69	240,55	241,28
Japan	1 jen	80,03	84,13	84,38
Kanada	1 dolar	153,37	161,47	161,96
SAD	1 dolar	207,64	213,51	214,15
Australija	1 dolar	166,62	174,88	175,41

Kupovni i prodajni kursevi za devize primjenjuju se počev od 14. januara 1985. godine, a kupovni za efektivu primjenjuju se počev od 16. januara 1985. godine.



UTORAK, 22. JANUAR

### PRVI PROGRAM

15,50 — Pregled progama  
15,55 — Zefeld: SP u nordijskom skijanju: kros 15 km (m), snimak  
16,40 — Insbruk: SP u nordijskom skijanju, skokovi 90 m, snimak  
17,25 — Intermeco  
17,30 — Dnevnik I  
17,45 — Treba htjeti, treba smjeti - program za djecu  
18,15 — Knjige i Ideje  
18,45 — Tražili ste-gledajte-zabavno-obrazovna serija  
19,15 — Crteni film  
19,30 — Dnevnik II  
19,55 — TV spot  
20,00 — Dijalozi - unutrašnja politika  
20,45 — Loto-izvlačenje  
20,55 — Festove premijere: „Voljena žena mehaničara Gavrilova“ - sovjetski igrani film  
22,10 — Dnevnik III  
22,25 — Pregled programa za srijedu

### DRUGI PROGRAM

18,55 — Pregled programa  
19,00 — Posljednja oaza - naučno-popularna serija: repriza, II  
19,30 — Dnevnik  
20,00 — Večer za priču-zabavna emisija  
20,50 — Studio 2  
21,05 — Sa kamerom u partizanskoj zasjedi - dokumentarna emisija TV Ljubljana  
21,20 — Pisac monografije-dokumentarna emisija TV Ljubljana 21,50 — Pregled programaza srijedu.

### I PROGRAM 20,55 SATI

## VOLJENA ŽENA MEHANIČARA GAVRILOVA

sovjetski igrani film

Brodskog mehaničara Gavrilova gledaoci ne vide sve do posljednjeg kadra filma, iako je on sve vrijeme u centru zbivanja.

Priča počinje ujutro, kod mehaničara, gdje Gavrilov nije stigao na sopstveno vjenčanje. Njegova nevjesta Rita čekala ga je čitav dan, vjerujući i nadajući se da će doći. Najbolja prijateljica joj savjetuje da zaboravi Gavrilova i potraži drugog mladoženju, ali Rita slijedi svoje zaljubljeno srce.

### VRIJEME

IZVJEŠTAJ REPUBLICKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA BiH

#### OBLAČNO

ZA BOSANSKU KRAJINU: Zadržao se promjenljivo oblačno vrijeme i dalji porast temperature. Mjestimično je moguća slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Jutarnja temperatura od -4 do +2 a najviša dnevna od 2 do 6 stepeni.

ZA BANJALUKU: Promjenljivo oblačno, neisključuje se mogućnost kratkotrajne kiše. Dnevna temperatura u porastu.

ZA NAREDNA DVA—TRI DANA: Preovlađavaće oblačno vrijeme uz dalji porast temperature. Krajem perioda doći će do jačeg nablacenja sa kišom na planinama i snijegom.

VODOSTAJ: Una - Bihac 12 cm, bistera, temperatura vode 4 stepeni. Una - Bosanski Novi -3 cm, bistra, temperatura vode 2 stepeni. Sana - Sanski Most 117 cm, bistra, temperatura vode 0 stepeni. Vrbas — Banjaluka 62 cm, bistra, temperatura vode 3 stepena. Na svim rijekama vodostaj u laganoj porastu.

MIRO MILADENOVIC  
DAVID ŠTRBAC

